დამოუკიდებელი და ზეპარტიული
ASAVALI.GE ASDAS.GE
ასავალ დასავალი
2021 წლის 4 - 10 ოქტომბერი
N 41 1401
ფასი 3 ლარი და 30 თეთრი

შეათრიეს! შეაშაევეს! შეაბნელეს!



2-3

2-3

დამოუკიდ... ზეპარტიული გაზეთი

რევოლუცია საკუთარ შვილებს სანსლავს.

ასა... დასა...

2003 წლის 15-21 დეკემბერი

N50 (487)

ფასი 50 თეთრი

საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატის

ლია ქრიალაშვილი:

საააკაშვილო, ქართველი ხალხი და ქართული მიწა არც ცოცხალს და არც მკვდარს არასოდეს მიგიღებს!

8-9

თამაზ მოლაშვილი:

დიდი სურვილი მაქვს, სააკაშვილს ციხეში „ასავალ-დასავალი“ შევუგზავნო, ვიცი, დღემდე როგორ აღგას გულზე თქვენს გაზეთში დანერილი სიმართლე!

9

ჯამბულ გამცემლიძე:

ხომ გეტირა დედა, დამპალო სააკაშვილო?!

10

ციალა შანავა:

არც გაბედოთ სააკაშვილის დაცვა, მას ძალიან ბევრი ცოდვა აწევს მხრებზე, მათ შორის, ჩემი ოჯახის განადგურება!

10

გაზეთი გამოდის COVID-19-ის ბიოტექნიკურ-დივერსიული პანდემიის ხანაში

მოდით, დავიწყოთ კარგი ამბით და დავიწყოთ ჩვენებურად: მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნებში დამარცხების შემდეგ საქართველოდან ***წაეთრა, წაშავდა და წაბნელდა,*** *2021 წლის 1 ოქტომბერს რუსთავის ციხეში* ***შეათრიეს, შეაშავეს და შეაბნელეს!***

შეათრიეს! შეაშავეს! შეაბნელეს!

დღეს თავად არის ციხის ბინადარი!

ზეციურ საქართველოში ხარობენ **გუტა როზაქიძის, სანდრო გირგვლიანის, ზურა ვაზაგაშვილის, გიორგი გამცემლიძის, გურამ შარაძის, სულხან მოლაშვილის, როინ შავაძის, გია კრიალაშვილის, სერგო თეთრაძის, დათო ცინდელიანის, პაატა ქარდავასა** და სხვათა სულები, რომლებიც სააკაშვილის სისხლიანმა რეჟიმმა შეიწირა!

იმ უკეთეს და მარადიულ სამყაროში განსაკუთრებით ბედნიერი იქნებიან **ირინა ენუქიძე და იური ვაზაგაშვილი,** რომლებმაც თავიანთი შვილების მკვლელ რეჟიმთან ბრძოლას სიცოცხლე შეალიეს და შესაძლებელზე მეტიც კი გააკეთეს იმისათვის, რომ დამდგარიყო დრო, როცა სამართალი იზეიმებდა და სააკაშვილი ქართული ციხის პატიმარი გახდებოდა!

1918 წლის 26 მაისს, როცა საქართველომ სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა გამოაცხადა, სოციალ-დემოკრატი **ვლასა მგელაძე** მთაწმინდის პანთეონში ავიდა და ილია ჭავჭავაძეს საფლავში ჩასძახა — **გიხაროდენ, შენი ოცნება ახდა და საქართველო აღდგა! აი, სწორედ ასე უნდა ჩასძახოს ქართველმა ხალხმა საფლავში ირინა ენუქიძესა და იური ვაზაგაშვილს, რომ მათი ოცნება ახდა, მათმა ბრძოლამ მათი სიკვდილის შემდეგ შედეგი გამოიღო და ნაცსექტის სისხლიანი ბელადი ციხეში ჩააყუდეს!**

ჰო, დღეს ციხეში ზის ის, ვინც ციგისოსებიანი სათვალე უკეთია და წინ გალიაში გამოკეტილი ვარდი უდევს, სხვა არაფერი იყო, თუ არა **ქართველი ხალხის გაფრთხილება,** რომ ხელისუფლებაში მოდიოდა საშინელი ძალა, რომელიც საქართველოს ერთ დიდ დილეგად გადაქცევას უქადდა!

„ასავალ-დასავალის“ პირველ გვერდზე ციხის გისოსებიანი სათვალით გამოსახული სააკაშვილი რამდენიმე დღეში მართლაც გახდა საქართველოს პრეზიდენტი, ცოტა ხანში კი თავისი ულმობელი და კაცთმოძულეობრივი მმართველობის მთელი პარადიგმა სულ ერთ წინადადებაში ჩაატია — „ნულოვანი ტოლერანტობა, ყველანი ციხეში!“

დღეს საქართველოს პენიტენციური სისტემა სააკაშვილის დროინდელს რომ ჰგავდეს და ციხეებში პატიმრების წამება ხდებოდეს, ნაცბელადის საწამებლად ელექტროშოკერის, რეზინის ხელკეტისა თუ ცოცხის გამოყენებაც არ იქნებოდა საჭირო, უბრალოდ, საკანში ხმის გამაძლიერებელს დაუდგამდნენ და უწყვეტ რეჟიმში მოასმენინებდნენ თავისივე სიტყვებს — **„ნულოვანი ტოლერანტობა, ყველანი ციხეში!“**

ეს სრულიად საკმარისი იქნებოდა, რომ სააკაშვილს სულიერი და ფსიქოლოგიური ტანჯვა განეცადა, თუმცა, სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ, მას მსგავსი არაფერი ემუქრება!

საერთოდ, სააკაშვილის დაჭერა და ქართულ ციხეში ჩასმა იმდენად უტოპიურ და ფანტასმაგორიულ საკითხად იყო გადაქცეული, რომ საპყრობილეში მის **შეთრევას, შეშავებასა და შებნელებას** ბევრი დღემდე ვერ იჯერებს! არის დიდი ეჭვებისა და კონსპირაციული თეორიების კორიანტელი — სააკაშვილის დაჭერა ხელისუფლებისა და ნაცმოძრაობის გარიგების ნაწილი ხომ არ არისო? **სააკაშვილს რაღაცის იმედი რომ არ ჰქონდეს, საქართველოში არ ჩამოვიდოდა და თავს არ დააჭერინებდაო! სააკაშვილს უცხოელმა პატრონებმა მისცეს გარანტია, რომ მალე გაათავისუფლებენო და ა.შ.**

შესაძლოა, ამ ეჭვებსა და კონსპირაციებს ზოგ შემთხვევაში რაციონალურობის მარცვალიც ერიოს, მაგრამ სადღეისოდ მოცემულობა ერთია — **სააკაშვილი პატიმარია და მის დასაცავად ჯერჯერობით არც ევრო-ამერიკელი „ბიძიები“ და „დეიდები“ იწუხებენ თავს!**

ერთადერთი, ვინც უკრაინის მოქალაქე ნაცბელადის ქართულ ციხეში **შეთრევას, შეშავებასა და შებნელებას შეშფოთებით** შეხვდა, უკრაინის ხელისუფლებაა, რომლის წარმომადგენლებიც აცხადებენ — ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ჩვენი მოქალაქე სააკაშვილი დავიბრუნოთო!

არ ვიცით, უკრაინის პრეზიდენტი **ზელენსკი** ქართული ციხიდან სააკაშვილის დასახსნელად რა რკინის ქალამნებს ჩაიცვამს, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლება ამთავითვე უნდა გავაფრთხილოთ — **სააკაშვილის უკრაინისათვის გადაცემა ფიქრადაც კი არ გაივლოთ! მან დანაშაული საქართველოსა და ქართველი ხალხის წინაშე ჩაიდინა, სისხლის სამართლის პასუხისგებაში ქართული კანონმდებლობით არის მიცემული და ქართული სასამართლოს მიერ გამოტანილი სასჯელიც საქართველოში უნდა მოიხადოს!**

იმედი გვაქვს, რომ **ირაკლი ღარიბაშვილი,** რომელმაც თავისი პირველი პრემიერ-მინისტრობისას **ვანო მერაბიშვილი, ბაჩო ახალაია და გიგი უგულავა** ჩასვა ციხეში, ხოლო ახლა ნაცრეჟიმის მთლად ფიურერი მიაბრძანა ვირის აბანოში, ქართული სახელმწიფოს ღირსებას ბოლომდე დაიცავს და სააკაშვილის უკრაინისათვის გადაცემას არ დაუშვებს!

უკრაინამ არათუ ის არ ინება, რომ ქართული მართლმსაჯულების მიერ ძებნილი სააკაშვილი საქართველოსათვის გადმოეცა, არამედ იგი საკუთარი ხელისუფლების წევრად გაიხადა და სხვადასხვა თანამდებობა არგუნა, რაც ქართული სახელმწიფოსა და ქართველი ხალხის დიდი შეურაცხყოფა იყო!

ამიტომაც, დადგეს ახლა უკრაინის მთელი ხელისუფლება **პრეზიდენტ ზელენსკის** მეთაურობით და შორიდან გვეღრიჯოს, რამდენიც უნდა!

და კიდევ: **2021 წლის 2 ოქტომბრის არჩევნებში „ქართული ოცნების“ გამარჯვება დიდწილად სწორედ იმან განაპირობა, რომ ირაკლი ღარიბაშვილის ხელისუფლებამ სააკაშვილის ციხეში შეთრევა, შეშავება და შებნელება ასე უპრობლემოდ და უმტკივნეულოდ შეძლო**! აქედან გამომდინარე, „ქართული ოცნების“ მიერ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე ქართველი ხალხის უმრავლესობის ნდობისა და ძალაუფლების შენარჩუნება ძირითადად იმაზე იქნება დამოკიდებული, რამდენად შეინარჩუნებს სიმტკიცეს სააკაშვილთან მიმართებაში და რამდენად წარმატებულად შეძლებს, ბოლომდე უზრუნველყოს მის მიერ სასჯელის მოხდა!

ამ საკითხში სულ პატარა კომპრომისიც კი „ქართული ოცნების“ ხელისუფლებისათვის დამღუპველი იქნება!

ნათქვამია — ძაღლი ვინც მოკლა, იმან უნდა გადაათრიოსო, ხოლო ძაღლთაპირი სააკაშვილი ქართულ ციხეში ვინც **შეათრია, შეაშავა და შეაბნელა,** პასუხისმგებელიც სწორედ ის არის, რომ იგი იქიდან დროზე ადრე **არ გამოეთრეს, არ გამოშავდეს და არ გამობნელდეს!**

ვიმედოვნებთ და გვჯერა, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ამ პასუხისმგებლობასაც ღირსეულად გაართმევს თავს!

სააკაშვილის დაპატიმრება ისე **უჩუმრად და მარტივად** მოხდა, გეგონება, 9 წლის განმავლობაში გაქცეული და ძებნილი ექსპრეზიდენტი კი არა, ვაგზლის ბაცანა ჯიბგირი დაეჭიროთ.

არც სპეცდანიშნულების რაზმები და არც ძარღვებში სისხლის გამყინავად გამკივანი სპეცმანქანები, არც გაწევ-გამოწევა და დასაპატიმრებელი ობიექტის სახურავზე სირბილი, არც სააკაშვილის დასახვედრად შექმნილ სახალხო მოძრაობაში გაწევრიანებული სექტანტების დემონსტრაცია და არც მისი დამკავებელი პოლიციელებისათვის სახის ჩამოხოკვა კარგად მოვლილი გრძელი ფრჩხილებით... მოკლედ, საერთოდ არაფერი, რითიც სააკაშვილის სექტის წევრები იმუქრებოდნენ და რისი მოლოდინიც საზოგადოებას ჰქონდა.

უბრალოდ, სააკაშვილი დაიჭირეს და მორჩა!

როგორც ამბობენ, ნაძალადევის რაიონის ერთ-ერთი საცხოვრებელი კორპუსის ბინაში მარტოდმარტო იმყოფებოდა, როცა პოლიციელები მიადგნენ, ბინის კარი მორგებული გასაღებით გააღეს, შევიდნენ, ხელბორკილი დაადეს და რუსთავის მე-12 სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში **შეათრიეს, შეაშავეს და შეაბნელეს!**

შეთრევას, შეშავებასა და შებნელებას რომ ვამბობთ, აქ მოვლენის პოლიტიკური და მორალური კონტექსტი იგულისხმება, თორემ სააკაშვილის მიმართ ძალა არავის უხმარია და დაკავების დროს თმის ღერი არ ჩამოვარდნია.

ასე კოხტად და აკურატულად მოხდა ის, რასაც საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა უკანასკნელი 9 წლის განმავლობაში ნატრობდა და ელოდებოდა — უბოროტესი რეჟიმის მთავარი შემოქმედი და ბელადი, რომლის კისერზეც მრავალი უმძიმესი ცოდვა და სისხლის სამართლის დანაშაულია, დღეს უკვე ციხის საკანში ყვლიპავს თვალებს!

ის, ვისი შექმნილი კაცთმოძულე რეჟიმიც საჯიშე ახალგაზრდა ბიჭებს ქუჩაში ხვრეტდა და ოჯახების პატრონ ქართველ კაცებს ციხეებში აწამებდა და აუპატიურებდა,

ხეს საკუთარი უბოროტესი მმართველობის მთავარ ინსტრუმენტად, ხალხის დასათრგუნად, ადამიანებისათვის ღირსების წასართმევად, საყოველთაო მორჩილების დასანერგად და პოლიტიკური შურისგების იარაღად იყენებდა.

საერთოდ, სააკაშვილს პოლიტიკურ კოჭებშივე ეტყობოდა, რომ საკუთარი ძაღლუმადური საქმიანობა ბოლოს აუცილებლად ციხის კარამდე მიიყვანდა!

გნებავთ, წინათგრძნობა დაარქვით, გნებავთ — წინასწარმეტყველება და გნებავთ — პოლიტიკური შორსმხედველობა, მაგრამ ერთი რამ კი უტყუარი ფაქტია: **სააკაშვილის მოსაქმეობა ციხესთან რომ იქნებოდა გადაჯაჭვული და თვითონ მისი ბოლოც ციხე აღმოჩნდებოდა, ამაზე „ასავალ-დასავალმა“ ქართველ საზოგადოებას, არც მეტი, არც ნაკლები, 19 წლის წინათ, 2003 წლის დეკემბერში, მიანიშნა, როცა სააკაშვილი საქართველოს პრეზიდენტი ჯერ კიდევ არ გამხდარიყო და მხოლოდ პრეზიდენტობის კანდიდატის სტატუსით სარგებლობდა.**

დიახ, ჩვენი გაზეთის **2003 წლის 15-21 დეკემბრის ნომერში** პირველ გვერდზე გამოქვეყნებული ფოტოკოლაჟი, რომელშიც სააკაშვილს ციხის

ჯაბა ხუბუა

კვირგვინოსნები

ირაკლი ღარიბაშვილი
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი



სრული პასუხისმგებლობით მინდა გითხრათ, სააკაშვილი სრულად მოიხდის სასჯელს, დღეის მდგომარეობით მას 6 წელი აქვს მისჯილი, ბოლო ინსტანციით არის გამყარებული მისი ეს ბრალი და სასჯელი. **პლანეტის ნებისმიერი ადამიანი რომ ჩამოვიდეს და გვთხოვოს, გვითხრას, მოგვიწოდოს, დღეს ხელისუფლებაში სააკაშვილის გამომშვები არავინ არ არის.** სააკაშვილი ახლა დაჟინებით ითხოვს, უკრაინაში დამაბრუნეთო. რომ გააცნობიერა, რომ ციხეშია და ძალიან მძიმედ არის, თანამშრომლებს ეუბნება, სასწრაფოდ დამაბრუნეთ უკრაინაშიო. წარმოგიდგენიათ, ეს კაცი რა მდგომარეობაშია?! რატომ ჩამოვიდა, რატომ დაიჯერა ბრიყვულად, რომ აქ ჩვენ გვეძინა და არაფერი არ მოჰყვებოდა მის ამ შემოპარვას?! ძალიან სამწუხაროა, რომ ჩვენ ვსაუბრობთ კაცზე, რომელიც 9 წლის განმავლობაში პრეზიდენტი იყო, კატასტროფაა და შეურაცხმყოფელია, რომ მან საკუთარი ნებით დათმო ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეობა. **თუ მას უნდა უკრაინაში დაბრუნება, მას შემდეგ, რაც ის სრულად მოიხდის სასჯელს, ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, შეუძლია ნებისმიერ ქვეყანაში დაბრუნდეს.**

„ინტერპრესნიუსი“

სალომე ზურაბიშვილი
საქართველოს პრეზიდენტი



ბევრი კითხულობს, **პრეზიდენტი აპირებს თუ არა მიხეილ სააკაშვილის შეწყალებას,** პასუხი არის ერთი — მარტივი და საბოლოო — **არა და არასოდეს,** იმიტომ, რომ **ირინა ენუქიძის** თვალები არასდროს დამავიწყდება, არც ყველა იმ ადამიანის, ვინც სამართალს ელოდებოდა და ამ დღეს ვერ მოესწრო! **ერთგული ვარ იმ სულისკვეთების, რაც მამოძრავებდა, როდესაც ვებრძოდით ერთად შიშველი ხელებით რეჟიმს,** რომელიც ფეხქვეშ თელავდა ადამიანის უფლებებს, თავისუფალ ბიზნესსა და კანონს.

„GTMEDIA“

ნათია ფანჯიკიძე
ფსიქოლოგი

ყველაზე კაი პონტში სანდრაა — **თან დააპატიმრა, თან დააქორწინა.** ორმაგად მოიშორა და თავისუფლების სადღეგრძელოს სვამს.

„ფეისბუქი“

2021 წლის 2 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე მთავარი რაც უნდა მომხდარიყო, ის მოხდა: „ქართულმა ოცნებამ“ ამომრჩეველთა ხმების 46 პროცენტზე მეტი აიღო, ანუ ნაცსექტის მიერ ხელზე დახვეულ 43 პროცენტს დამაჯერებლად გადასცდა და წერტილი დაუსვა იმ ფორმალურ საბაბსაც კი, რომლის გამოყენებასაც სააკაშვილის სექტის წარმომადგენლები ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების მისაღწევად ცდილობდნენ.

რაც ყველაზე მთავარია, არჩევნები, რომელსაც ევროპელი და ამერიკელი დამკვირვებლების უპრეცედენტო რაოდენობა უწევდა მონიტორინგს, ისე ჩატარდა, რომ თვით რევანშისტულ ნაცოპოზიციასაც კი არ მიეცა იოტისოდენა მიზეზი, ქუჩაში გამოვარდეს და გაყალბებაზე აყვირდეს. **ან კი რომელი ტანსაცმლიანი გიჟი იკისრებს არჩევნების გაყალბებაზე წიოკს, როცა თბილისსა და საქართველოს კიდევ 19 ქალაქში მერების ასარჩევად მეორე ტურის ჩატარებაა საჭირო, ზოგიერთი ქალაქის საკრებულოში კი უმრავლესობა ოპოზიციამ მოიპოვა?**

ორე ტური გაიმართება, მაგრამ მერობის სახელისუფლო კანდიდატებმა პირველ ტურში ხმათა უბრალო უმრავლესობის მიღებაც ვერ მოახერხეს!

„ქართულ ოცნებაში“, ალბათ, ვერც ახლა გამოიტანენ სწორ დასკვნებს იმასთან დაკავშირებით, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების გადავსება ნაცმოძრაობის მხარდამჭერებითა და სააკაშვილის ფანებით, უბრალოდ, უდიდესი უსამართლობა და მორალური დანაშაულია მაშინ, როცა მმართველ პარტიას საკუთარი ერთგული ჯარისკა-

ხურებში დაასაქმა, ყოველ არჩევნებზე ისევ მე-5 ნომერს ხაზავს!

„ქართულ ოცნებაში“, ალბათ, არც იმ ვიგინდარებსა და ცრუჭაჭუნებს მოსთხოვენ პასუხს, რომლებმაც პარტიის ცენტრალური ოფისი დაარწმუნეს, რომ, მაგალითად, ბათუმის მერობაზე საუკეთესო კანდიდატურა ჯალათი მეგის ქარდავას ყოფილი მოადგილე არჩილ ჩიქოვანი იქნებოდა!

დიახ, **არ შეიძლება, ჯალათ მეგის ქარდავას ერთი ხელით ციხეში სვამდე, მეორე ხელით კი მის ყოფილ მოადგილეს მერობის კანდიდატად აყენებდე!** ამას არამხოლოდ ამომრჩევლები, არამედ ზებუნებრივი ძალებიც არ გაპატიებენ და შედეგი იქნება ის, რაც ახლა არის — პირველ ტურში პირველ ადგილზე გასული ნაცმეცოცხეების კანდიდატი!

ამთავითვე ცხადია, რომ ნაცოპოზიცია მეორე ტურში

ერთადერთი, რაც „ქართულ ოცნებას“ მეორე ტურში წარმატებას მოუტანს, **ისევ ე.წ. ძველი გვარდიის მობილიზაციაა,** ანუ იმ ხალხის შემორიგება და გვერდით დაყენება, რომელსაც სააკაშვილის უბოროტეს რეჟიმთან ბრძოლის დამსახურება წყალში ჩაუყარეს, გარიყეს, გუშინდელი ნაცები ამჯობინეს, ბევრჯერ მოატყუეს და ყველაფერზე გული აუცრუეს!

ასეთი მებრძოლი და ერთგულების ფასის მცოდნე ადამიანთა არმიის გარეშე, კვლავ გაქნილი პოლიტიკური აფერისტებისა და „ჯიბის ბილიარდის“ მოთამაშე ხალხის ამარა, „ქართული ოცნება“ მეორე ტურში დამარცხებისათვის არის განწირული!

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი **ირაკლი ღარიბაშვილი** ის ადამიანია, ვის სიტყვასაც „ქართული ოცნების“ „ძველ გვარდიაში“ ფასი ჯერ კიდევ შერჩენია და რომელსაც შეუძლია, 2012 წლის 1 ოქტომბრის ისტორიულ გამარჯვებაში წვლილის შემტან ქართველ პატრიოტთა მრავალრიცხოვანი არმია კვლავ გვერდით დაიყენოს! **დიახ, ეს ჯერ კიდევ შესაძლებელია და ირაკლი ღარიბაშვილმა ეს უნდა გააკეთოს!**

ჯაბა ხუბუა

ოცნებავ, ახლა მაინც ისწავლე ჭკუა!

ერთი სიტყვით, პროტოკოლურ ეხაზე რომ ვთქვათ, საქართველოში 2 ოქტომბრის არჩევნები დემოკრატიულ და კონკურენტულ გარემოში ჩატარდა, რაც, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია, ხოლო ძალიან ცუდი ის არის, რომ ამ არჩევნებში ნაციონალურმა მოძრაობამ მთელი 30 პროცენტი, ანუ ნახევარ მილიონზე მეტი ხმა აიღო!

რად უნდა ლაპარაკი, რომ ქვეყნის უბედურებაა, როცა ნახევარი მილიონი კაცი მკვლელების, მწამებლებისა და გამაუპატიურებლების პარტიას აძლევს ხმას!

რეალობას თვალი უნდა გავუსწოროთ და ვთქვათ, რომ საზოგადოება, რომლის ნახევარ მილიონზე მეტი წევრიც ქვეყანაში სააკაშვილის, მერაბიშვილის, ახალაიების, მეგის ქარდავასა და მამაკაცის გაუპატიურებაში 35 ლარის ამღები კოლექტიური თემურ უბირიას მანიაკალური რეჟიმის აღდგენაზე ოცნებობს, მორალურად და მენტალურად აბსურდში ცხოვრობს და, სამწუხაროდ, ეს 9 წელიწადია, გრძელდება. მიუხედავად ამისა, ხელისუფლება ყოველი არჩევნებისას მიღებულ მწარე გაკვეთილს მაინც ვერ სწავლობს!

სიმართლე გითხრათ, არც ახლა გვაქვს იმედი, რომ „ქართულ ოცნებაში“ სათანადოდ გააანალიზებენ, თუ რატომ დამარცხდნენ მისი მერობის კანდიდატები უდიდესი პოლიტიკური მნიშვნელობის მქონე ქალაქებში — ზუგდიდში, ბათუმსა და ქუთაისში? მართალია, ამ სამ ქალაქში, სხვა 16 მუნიციპალიტეტის მსგავსად, არჩევნების მე-

ცებისა და სააკაშვილის რეჟიმთან თავდადებით მებრძოლი აქტივისტების დიდი ნაწილი ყურადღებისა და საარსებო წყაროს გარეშე ჰყავს დატოვებული!

„ქართულ ოცნებაში“, ალბათ, არც ახლა შეცვლიან ბრიყვულ და მავნებლურ პოლიტიკას, რომელიც ყოფილი თუ მოქმედი ნაცების გულის მოგებასა და გადმობირებას გულისხმობს იმ იმედით, რომ ისინი ხელისუფლების ამომრჩევლები გახდებიან, არადა, ყველა ყოფილი ნაცზონდერი, ყველა ყოფილი ნაცკოორდინატორი და აგიტატორი, რომელიც „ქართულმა ოცნებამ“ სახელმწიფო და საჯარო სამსა-

ბოლომდე ბრძოლას აპირებს და „ქართულ ოცნებას“ აქამდე არნახული ძალისხმევის მოკრება დასჭირდება, რომ მთელ რიგ ქალაქებში პირველ ტურში განცდილი წარუმატებლობის შემდეგ ვითარება რადიკალურად შემოატრიალოს!

ერთადერთი, რაც „ქართულ ოცნებას“ მეორე ტურში წარმატებას მოუტანს, ისევ ე.წ. ძველი გვარდიის მობილიზაციაა, ანუ იმ ხალხის შემორიგება და გვერდით დაყენება, რომელსაც სააკაშვილის უბოროტეს რეჟიმთან ბრძოლის დამსახურება წყალში ჩაუყარეს, გარიყეს, გუშინდელი ნაცები ამჯობინეს, ბევრჯერ მოატყუეს და ყველაფერზე გული აუცრუეს!

კვირგვინოსნები

კახა კალაძე
თბილისის მერი

მინდა, მადლობა გადავუხადო თითოეულ თბილისელს, ყველა იმ ადამიანს, ვინც მოვიდა არჩევნებზე და დააფიქსირა თავისი მოქალაქეობრივი ვალი. განსაკუთრებული მადლობა მინდა, გადავუხადო ჩემს მხარდამჭერებს, ჩემს თანაგუნდელებს, ყველა იმ ადამიანს, ვინც პირველივე დღიდან მუშაობდა და ჩართული იყო ამ საარჩევნო პროცესში. **ჩვენ მთელი საქართველოს მასშტაბით მოვიპოვეთ დამაჯერებელი გამარჯვება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. დაიდო 48-პროცენტიანი შედეგი.** ასევე ხაზი მინდა, გავუსვა, რომ თბილისის საკრებულოში 29 დეპუტატის მანდატი მოვიპოვეთ, თუმცა, ამომრჩეველთა გადაწყვეტილებით, თბილისის მერის ასარჩევად მეორე ტური დაინიშნება, რადგან პირველი ადგილის დაკავების მიუხედავად, 50-პროცენტიანი ბარიერის გადალახვა ვერ მოხერხდა. არ დავიწყებ იმ მიზეზების ჩამოთვლას, რამ გამოიწვია ეს შედეგი — პოლიტიკური პროცესების დაძაბვამ, სხვადასხვა კანდიდატების მხრიდან ხმების გაყოფამ თუ სხვამ. ვიტყვი ერთს, მე პატივს ვცემ ამომრჩეველთა ნებას და ნებისმიერ გადაწყვეტილებას, რომელსაც თბილისელები საარჩევნო ყუთებთან მიიღებენ. **შეიძლება მეც რაღაც დავაკელი ამ პროცესს, შეიძლება მუშაობის პროცესში ყველა აქტუალურ საკითხზე ვერ გავამახვილე შესაბამისი ყურადღება, ამისთვის ბოდიში,** მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, **მზად ვარ, მივიღო მონაწილეობა მეორე ტურში და დარწმუნებული ვარ, თბილისელების მხარდაჭერითა და თანადგომით ჩვენ შევძლებთ გამარჯვებას.**

„ინტერპრესნიუსი“

ირაკლი კობახიძე
„ქართული ოცნების“ თავმჯდომარე

სიმბოლურია, რომ **მიხეილ სააკაშვილი** დააკავეს 9 წლისთავზე იმ მომენტიდან, როდესაც **ბიძინა ივანიშვილმა** ქართველ საზოგადოებას თავისუფლებისა და დემოკრატიის გამარჯვება მიულოცა.

„იმედინიუსი“

ამირან სალუქვაძე
ანალიტიკოსი

სააკაშვილს შიმშილი დაუწყია... ალბათ, რაციონი არ მოსწონს?! ისე, გაიხსენოს, მის ციხეში შიმშილის კი არა, უნებართვოდ ხმის ამოღების გამო რას უშვრებოდნენ პატიმრებს?!

„GTMEDIA“

არჩილ ხიდირბეგიშვილი
„საქინფორმის“ მთავარი რედაქტორი

2021 წლის არჩევნებმა სათავე დაუდო **სამოქალაქო დაპირისპირების** ახალ ეტაპს და კიდევ უფრო გამოკვეთა **ხიდჩატეხილობის პრობლემა** საქართველოში.

გოგა ხაინდრავა:

ვინც ამბობს, რომ ხელისუფლება და სახელმწიფო ჩამოიშალა, რუსთავის ციხეში სააკაშვილს მიაკითხონ და ნახავენ, ჩამოშლა რასაც ნიშნავს!

თბილისში მიხეილ სააკაშვილის დაპატიმრებისა და რუსთავის ციხეში გამწესების კვალდაკვალ, ვესაუბრებით კინორეჟისორ გოგა ხაინდრავას, რომელმაც ნაცრეჟიმისა და მისი ბელადის გასამართლების შესახებ მრავალსერიიანი მხატვრული ფილმი „ჰეროკრატია“ გადაიღო, ახლა კი უკვე სააკაშვილის რეალურ სასამართლო პროცესებზე დოკუმენტური კადრების გადაღებას გეგმავს.

— ბატონო გოგა, რა განცდა დაგეუფლათ, როცა ნახეთ კადრები, თუ როგორ შეჰყავდათ ხელბორკილდადებული სააკაშვილი რუსთავის ციხეში?

— როცა **სააკაშვილის ციხეში შეყვანის კადრებს ვუყურებდი, ბუტა რობაქიძის დედა ია მეტრეველი დამიდგა თვალწინ,** რადგან 19 წლის ბუტა სააკაშვილის რეჟიმმა საკუთარი მმართველობის წლისთავზე, 2004 წლის 23 ნოემბერს, გიორგობის ღამეს მოკლა. ია მეტრეველი მთელი 17 წლის განმავლობაში ელოდა იმ დღეს, როცა სააკაშვილი ციხეში აღმოჩნდებოდა და როგორც იქნა, მოესწრო ამას. **სანდრო გირგვლიანის დედა ირინა ენუქიძე, რომელიც რეჟიმთან ბრძოლის, სიმტკიცისა და გაუტეხლობის სიმბოლოდ იქცა, სამწუხაროდ, ცოცხალი აღარ არის და სამართლიანობის აღდგენას საკუთარი თვალით ვერ ხედავს, მაგრამ, დარწმუნებული ვარ, სააკაშვილის დაპატიმრების გამო მისი სული ზეცაში ზეიმობს.**

კადრები რეალური ცხოვრებიდან:
სააკაშვილის შესახლება რუსთავის ციხეში

მართალია, სამართალი ურმით დადის, მაგრამ მაინც დადის და, როგორც იქნა, მიაღწია იქამდე, სადამდეც უნდა მიეღწია. **სამართლის ურემი აუცილებლად მიადგება დათა ახალაიასაც, ადეიშვილსაც, კეზერაშვილსაც, უდესიანსაც, კოდუასაც, „ქილერად“ წოდებულ მუხაძესაც და ყველა სხვა ჯალათსაც, რადგან ღმერთი მაღალია და ამ ქვეყანაზე სამართალი არსებობს.**

— თუმცა, ნაცები და არამხოლოდ ისინი ამბობენ, რომ ხელისუფლება ჩამოშლილია და სახელმწიფო სტრუქტურები, ფაქტობრივად, ველარ ფუნქციონირებენ, რადგან მათ სააკაშვილი საქართველოში ისე შემოეპარათ, ვერაფერი გაიგეს! ამასთან დაკავშირებით რას იტყვით?

— **ვინც ამბობს, რომ ხელისუფლება და სახელმწიფო ჩამოიშალა, რუსთავის ციხეში სააკაშვილს მიაკითხონ და ნახავენ, ჩამოშლა რასაც ნიშნავს!** სრულიად დარწმუნებული ვარ, რომ **სააკაშვილის** საქართველოში ჩამოტყუება იყო მაღალი დონის ოპერაცია, რომელიც ქართულმა სპეცსამსახურებმა შეასრულეს! იმ ბინის კარი, სადაც **სააკაშვილი** იმალებოდა, პოლიციამ გასაღებით გააღო და ხომ გესმით, ეს რა დონეზე მომზადებული ოპერაცია იყო? ისე აიყვანეს, რომ კორპუსის პირველ სართულზე მდებარე ნაცმოძრაობის შტაბის თანამშრომლებმაც კი ვერაფერი გაიგეს!

როგორც კინორეჟისორმა, ისიც დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ **სააკაშვილის** მიერ გავრცელებული ვიდეოები, რომლებშიც ამბობდა — ბათუმში ვიმყოფებიო, თავიდან ბოლომდე „ფეიკი“ გახლდათ.

— მაინც რა გაძლევთ ამის თქმის საფუძველს?

— ორივე ვიდეოს შემთხვევაში **სააკაშვილის** გამოსახულება სხვა გამოსახულებაზე იყო დადებული. ვიდეოში, სადაც ზღვა არის ნაჩვენები, კადრში ორჯერ შემოდის ფანჯრის რაფა, თვითონ ზღვა კი ისეთი გაკრიალებულია, შენობებსა და განათებას ირეკლავს, არადა, როგორც იმ ღამეს, ისე წინა დღეებშიც ბათუმში კოკისპირულად წვიმდა და გამორიცხულია, ზღვა ასეთი მშვიდი და გალიცლიცებული ყოფილიყო. გარდა ამისა, კადრში კარგად ჩანს, რომ **სააკაშვილი** ერთ ადგილზე დგას და ქუჩა მოძრაობს! მოკლედ, როგორი უნიჭო მასხარაც თვითონ არის, ისეთივე უნიჭო სპექტაკლი შემოგვთავაზა.

— ასეა თუ ისე, საკუთარი გუნდის წევრები და მომხრეები სააკაშვილს საქართველოში ჩამოსვლას გმირობად და თავდადებად უთვლიან — იცოდა, რომ ციხე ელოდა, მაგრამ მაინც აქ გაჩნდაო!

— **გაპარვა, შემოპარვა,**

„სრულიად დარწმუნებული ვარ, რომ სააკაშვილის საქართველოში ჩამოტყუება იყო მაღალი დონის ოპერაცია, რომელიც ქართულმა სპეცსამსახურებმა შეასრულეს! იმ ბინის კარი, სადაც სააკაშვილი იმალებოდა, პოლიციამ გასაღებით გააღო და ხომ გესმით, ეს რა დონეზე მომზადებული ოპერაცია იყო?“

კვირგვინოსნები

ირაკლი ოქრუაშვილი
„გამარჯვებული საქართველოს“ ლიდერი

რუსთავის მე-12, თქვენ იყოთ გოთვერნები, თუ ჩემი დატოვებული ტელევიზორი არ მისცეთ მიშას.

„GTMEDIA“

დავით ბაქრაძე
ოპოზიციონერი პარლამენტარი

სააკაშვილის პატიმრობა გაზრდის ისედაც მწვავე პოლარიზაციას — გამოსავალია შერიგების ყოვლისმომცველი აქტის მიღება, რომლითაც წერტილი დაესმება პოლიტიკურ შურისძიებას.

„ინტერპრესნიუსი“

გიორგი გახარია
პარტია „საქართველოსთვის“ ლიდერი

ყოველთვის ვამბობდი, რომ **სააკაშვილის** ადგილი ციხეშია — იმედი მაქვს, არ გამართლდება ჩემი პროგნოზი, რომ „ოცნება“ ამნისტირებას გაუკეთებს.

„აიპრესი“

მიხეილ სააკაშვილი
პატიმარი

მე და ლიზა იასკოს გვაქვს ერთობლივი ოჯახი, ყველამ გაიგოს ჩვენი სიტუაცია და გვისურვოს ბედნიერება.

„პირველი არხი“

სოსო გოგაშვილი
სუს-ის ყოფილი მაღალჩინოსანი

უნდა შემოვიდეს **ლუსტრაციის კანონი** და ყველას დაერქვას თავისი სახელი. სისტემა, რომელიც ყველას ტყვეობაში აქცევს — უნდა დაინგრეს!

„ალია“

ბონდო მძინარაშვილი
პირველი არხის სამეურვეო საბჭოს წევრი, ჟურნალისტი



აშშ და ევროკავშირი არასოდეს დაუჭერენ მხარს დესტაბილიზაციის მცდელობას!

„ალია“

„ჰეროკრატიას“ როცა ვიღებდი, არც მეეჭვებოდა, რომ დადგებოდა დრო, როცა ფილმის სცენები რეალობად იქცეოდა და იმ უბოროტესი რეჟიმის ყველა ჯალათი, სააკაშვილის თამადობით, საბრალდებო სკამზე აღმოჩნდებოდა!“

კადრები გოგა ხაინდრავას ფილმიდან „ჰეროკრატია“: სააკაშვილი საბრალდებო სკამზე და ციხის საკანში

მიწაზე ფორთხვა, ჰალსტუხის ჭამა, რუსი სამხედროების დასანახად შარვლის ჩახდა და მსგავსი რამეები სააკაშვილის სექტისათვის, რა თქმა უნდა, გმირობაა, მაგათ სწორედ ასე წარმოუდგენიათ სიმამაცე და თავდადება.

— დაპატიმრებული სააკაშვილის ციხეში შეყვანის კადრებს რომ ვუყურებდი, გამახსენდა სცენები თქვენი ფილმიდან „ჰეროკრატია“, რომელშიც ნაჩვენებია საბრალდებო სკამზე მჯდარი სააკაშვილი და მისი დამქაშები, ხმაურიანი სასამართლო პროცესები და სისხლიანი რეჟიმის შემოქმედთა დასჯის მოთხოვნით სასამართლოსთან შეკრებილი ხალხი... როგორ ფიქრობთ, სააკაშვილის დაპატიმრების კვალდაკვალ, ასეთ სცენებს უკვე რეალურ ცხოვრებაშიც ვიხილავთ?

— აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ კადრებს **სააკაშვილის** სასამართლო პროცესებიდან საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი სიამოვნებით მიადევნებს თვალს. როგორც ვიცით, მას ორ სისხლის სამართლის საქმეზე განაჩენი უკვე გამოტანილი აქვს, თუმცა, წინ არის სასამართლო პროცესები **7 ნოემბრის აქციის დარბევის, ტელეკომპანია „იმედის“ დარბევისა და ბადრი პატარკაციშვილის ქონების მიტაცების, ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 9 მილიონი ლარის გაფლანგვის საქმეებზე და ახლა სააკაშვილს საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდებაც დაემატა.** ასე რომ, წინ საკმაოდ ხანგრძლივი და საინტერესო სასამართლო პროცესები გველის.

გარდა ამისა,

როგორც ახლა თქვენ გელაპარაკებით, ისე ვარ დარწმუნებული, რომ რუსთავის ციხეში მყოფი ჯალათი მეგის ქარდავა მალე პირს მოაღებს და მისი ჩვენებების საფუძველზე სააკაშვილს კიდევ არაერთი ბრალი წარედგინება!

„ჰეროკრატიას“ როცა ვიღებდი, არც მეეჭვებოდა, რომ დადგებოდა დრო, როცა ფილმის სცენები რეალობად იქცეოდა და იმ უბოროტესი რეჟიმის ყველა ჯალათი, **სააკაშვილის თამადობით,** საბრალდებო სკამზე აღმოჩნდებოდა, რადგან ჩემი ფილმი თავიდან ბოლომდე რეალურ ფაქტებზეა დაფუძნებული და ის სისასტიკე და უბედურება, რაც **„ჰეროკრატიაშია“** ნაჩვენები, საქართველოში ნამდვილად მოხდა. საერთოდ, ფილმის სცენარი იმ 1200 ინტერვიუზე აიგო, რომელიც სააკაშვილის რეჟიმის მიერ დილეგში ჩაგდებულ, ნაწამებ და გაუბედურებულ ადამიანებთან ჩავწერე.

— ხომ არ გეგმავთ, რომ აწ უკვე პატიმარი სააკაშვილის სასამართლო პროცესებს დაესწროთ და დოკუმენტური კადრები გადაიღოთ?

– სააკაშვილის სასამართლო პროცესების დოკუმენტური ვიდეომატიანე აუცილებლად უნდა შეიქმნას და ამისათვის ყველაფერს გავაკეთებ!

დიახ, ეს კადრები მომავალმა თაობებმა უნდა ნახონ, რათა საქართველოში არასოდეს განმეორდეს ის უბედურება, რომელსაც **სააკაშვილის რეჟიმი** ერქვა! საქართველო ბევრჯერ ყოფილა დაპყრობილი და სხვადასხვა დამპყრობელს აქ უმძიმესი რეჟიმები დაუმყარებია, მაგრამ, **რაც სააკაშვილმა და მისმა ნაცბანდამ** საკუთარ ხალხს გაუკეთეს, ამას ანალოგი არ მოეძებნება! თუმცა, რომელ **„საკუთარ ხალხზეა“** ლაპარაკი, როცა **სააკაშვილისათვის, მერაბიშვილისათვის, ბოკერიასათვის, ჩერგოლეიშვილისათვის, დღეს ლონდონში მცხოვრები ისრაელის მოქალაქე კეზერაშვილისა და მთელი მათი ხროვისათვის საქართველო არასოდეს ყოფილა სამშობლო,** მათთვის ეს ქვეყანა მხოლოდ ტერიტორიაა, სადაც თავიანთ ავადმყოფურ ვნებებს იკმაყოფილებდნენ.

— სააკაშვილის ციხეში ყოფნის პირობებში, მითუმეტეს, 2 ოქტომბრის არჩევნებში დამარცხების შემდეგ, ნაცებს აუცილებლად ექნებათ მცდელობა, ქუჩის პროტესტი აადუღონ და ძალაუფლების მიტაცება ანტიკონსტიტუციური გზებით სცადონ. როგორ ფიქრობთ, რამე გამოუვათ?

— ნაციონალებს არეულობისა და დესტაბილიზაციის მოსაწყობად არანაირი რესურსი აღარ გააჩნიათ, რადგან **მათი ბელადის დაპატიმრების შემდეგ სრულად დემორალიზებულები არიან!**

საერთოდ, ყველაზე დიდი პრობლემა არის არა **კურდღელი სააკაშვილისა** და მისი სექტის არსებობა, არამედ ის, რომ ამ გაუგონარი ბოროტებისა და სიბილწის მანქანას ჩვენი საზოგადოების გარკვეული ნაწილი ჯერ კიდევ მხარს უჭერს და ხმას აძლევს!

საუბედუროდ, ეს ხალხი სამი ტელესაროსკიპოს – „მთავარი არხის“, „ტვ პირველისა“ და „ფორმულის“ პროპაგანდის ტყვეობაშია და ამ ტყვეობიდან ჩვენი თანამემამულეების გამოხსნაზე სერიოზულად უნდა ვიფიქროთ!

„ყველაზე დიდი პრობლემა არის არა კურდღელი სააკაშვილისა და მისი სექტის არსებობა, არამედ ის, რომ ამ გაუგონარი ბოროტებისა და სიბილწის მანქანას ჩვენი საზოგადოების გარკვეული ნაწილი ჯერ კიდევ მხარს უჭერს და ხმას აძლევს!“

ესაუბრა
გიორგი ძაძამია

კვირგვინოსნები

გუბაზ სანიკიძე
პოლიტიკოსი

30 წელია, პოლიტიკაში ვარ, **სულ ვეძებ ჩემზე ჭკვიანს,** ვერავინ ვერ მოვძებნე.

„ტვ პირველი“

მირიან მირიანაშვილი
პოლიტიკური ორგანიზაცია „ერის“ თავმჯდომარე



„ოცნებაც“, ნაცმოძრაობაც და **ბახარიაც** ერთი ცენტრიდან იმართება. საქართველოში ორპოლუსიანობასაც და სამპოლუსიანობასაც **ივანიშვილი** მართავს.

„ახალი თაობა“

ალეკო ალექსანდრიშვილი
გაზეთ „საქართველოს რესპუბლიკის“ პასუხისმგებელი რედაქტორი

ისე, ძალიან კი გადაიბალახეს ზუგდიდი ამ ნაცებმა. ჯერ იყო და **სააკაშვილმა შეტენა იქ კანდიდატად თავისი ცოლი, ახლა კი უმცროსმა მელიამ უფროსი მელია გაუსია კოლხეთის დედაქალაქს.** ვითომ რაო, ზუგდიდი ასე იაფად არის ხელში ჩასაგდები?! მამაშვილობა დიდებული რამ არის, მაგრამ ყველაფერში კი არ უნდა აჰყვე ეშმაკის ცხენზე შემჯდარ ნაშიერს!

„საქართველოს რესპუბლიკა“

თეა წულუკიანი
კულტურის მინისტრი

ჩვენს ოპონენტებს მე რადარზე ვერ ვხედავ, ეს სამწუხაროა.

ძალიან მინდა, რომ თუნდაც 2024 წელს პოლიტიკური **ცა გაიხსნას და ბევრი ახალგაზრდა შემოვიდეს პოლიტიკურ სცენაზე, რომ ჩემი თაობის ადამიანები, რომლებიც ამ დროს 50 წლის ვიქნებით, მიშასავით კი არ დავძვრებოდეთ სახურავებზე,** არამედ ახალგაზრდებს დავუთმოთ და გადავაბაროთ ხელისუფლება. ამის იმედით, მე პირადად ვცოცხლობ.

„ტვ იმედი“

იგორ კვესელავა
პოლიტოლოგი



ღარიბაშვილს, ამ პატრიოტ კაცს ვურჩევდი, რომ მთავრობის ზოგიერთი წევრი გაუშვას. კადრები წყვეტენ ყველაფერს. **ივანიშვილის** მერე **კობახიძის** ხელმძღვანელობა სასაცილოდ გამოიყურება.

„რეზონანსი“

თვითმმართველობის არჩევნების შედეგი ასეთია — მმართველმა პარტიამ ხმების დაახლოებით 47 პროცენტი მიიღო. თბილისის ამჟამინდელი მერი კახი კალაძე კი მეორე ტურში აგრძელებს ბრძოლას! — რამდენად მოსალოდნელი იყო არჩევნების ეს შედეგი, იქონია თუ არა მასზე გავლენა ექსპრეზიდენტ სააკაშვილის ჩამოსვლამ და რას უნდა ველოდეთ მომავალში — პოლიტიკურ ანალიზსა და პროგნოზს ფსიქოლოგი, პოლიტოლოგი რამაზ საყვარელიძე გვთავაზობს:

რამაზ საყვარელიძე:

სააკაშვილის დაპატიმრება ნიშნავს იმას, რომ „ქართული ოცნება" უარს ამბობს მოდელზე – „მიშა მოდის" და მისგან საფრთხობელას გაკეთებას აღარ აპირებს!

— სიმართლე გითხრათ, თბილისის შედეგი ჩემთვის მოულოდნელი იყო. **კახი კალაძე იმდენად ძლიერი ფიგურაა, ვფიქრობდი, პირველივე ტურში დასრულდებოდა ყველაფერი!**

— როგორ ფიქრობთ, რამ განაპირობა მეორე ტური, გახარიას ფაქტორმა?

— ერთ-ერთი ფაქტორი ესეც არის! **გიორგი გახარიას** რამდენიმე გაუაზრებელი ნაბიჯი მანამდეც ჰქონდა გადადგმული და ბოლოს თბილისის მერად კენჭისყრაც მიამატა, რაც პოლიტიკურად გაუმართლებელი იყო, რადგან არამარტო **კალაძეს** წაართვა ხმები, არამედ საკუთარი პოლიტიკური მომავალიც დააყენა საფრთხის ქვეშ. რაში სჭირდებოდა **გახარიას** ამ ნაბიჯის გადადგმა, ალბათ, მომავალში უფრო მკაფიო პასუხს მივიღებთ, თუმცა, მაინც მგონია, როგორც პოლიტიკოსს, მოუნდა, უფრო აქტიურად ჩართულიყო პოლიტიკურ პროცესებში. პოლიტიკური აზარტი ჰქონდა, შეჯიბრებოდა ყველაზე ძლიერ კონკურენტს.

— თქვენი პროგნოზით, მეორე ტურში რას უნდა ველოდეთ?

– არამარტო თბილისში, არამედ რეგიონებშიც, სადაც ერთმანეთის პირისპირ „ოცნება" და ნაციონალები დარჩებიან, მივიღებთ იგივე სურათს, რაც აქამდე 10 წლის განმავლობაში მიგვიღია – მეორე ტურში „ქართული ოცნების" კანდიდატები გაიმარჯვებენ!

როგორც წესი, მეორე ტურში მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელსაც ნაციონალების მობრუნება ხელისუფლების არცერთ საფეხურზე არ სურს, მობილიზდება და უარს ეტყვის მათ. განსაკუთრებით ეჭვგარეშეა, რომ მეორე ტურში **კახი კალაძე** მოიგებს!

— იმოქმედა თუ არა არჩევნების შედეგებზე სააკაშვილის დაპატიმრებამ?

— ის ფაქტი, რომ დღეს **სააკაშვილი** ციხეშია და მისი, როგორც უკრაინიდან „მაყურებელი" პოლიტიკური ლიდერის თემა, აღარ არსებობს, „ოცნების" სასარგებლოდ იმუშავებს! ვიდრე **სააკაშვილი** დაპატიმრებულია, რევოლუციური იმპულსი ჩაქრება, რევოლუციისკენ მოწოდებებიც იშვიათი იქნება და პოლიტიკური ცხოვრება კიდევ უფრო საინტერესო გახდება.

— რა კუთხით?

— **სააკაშვილის დაპატიმრება ნიშნავს იმას, რომ „ქართული ოცნება" უარს ამბობს მოდელზე — „მიშა მოდის" და მისგან საფრთხობელას გაკეთებას აღარ აპირებს!** ეს ნიშნავს, რომ ბრძოლა რეალურია და გაიმარჯვებს ის, ვინც გაიმარჯვებს. ასევე, **არა მგონია, უგულავას და რურუას შეწყალების სცენა განმეორდეს. სააკაშვილის დაჭერაზე პირველი რეაქციები არ იყო მაინცდამაინც მძაფრი და მისთვის სასარგებლო!** ეჭვი მეპარება, მომავალში არსებითად შეიცვალოს რამე.

— რამდენად რეალურია ეს მაშინ, როდესაც სააკაშვილი რურუაზე და უგულავაზე გაცილებით დიდი პოლიტიკური ფიგურაა?!

— ცნობილი ამბავია, რომ პოლიტიკაში არ არსებობენ მეგობრები და მტრები, პოლიტიკაში არსებობს ინტერესები! მაშინ აწყობდათ, შეექმნათ სურათი, თითქოს საქართველოში პოლიტიკურ ლიდერებს ჩაგრავენ, ახლა, როგორც ჩანს, არ არიან ამით დაინტერესებული. გარდა ამისა, **სააკაშვილის** ფიგურაში არის ერთი დიდი რისკი, რაც თუნდაც **უგულავასა და რურუაში** არ იყო — ის ყოველთვის ცდილობს, გადაუხვიოს არჩევნებს და რევოლუციის გზით მოვიდეს ხელისუფლებაში, რევოლუცია კი მოგეხსენებათ, დესტაბილიზაცია და კონფლიქტია, რაც ამ ეტაპზე არ აწყობს დასავლეთს და ლოგიკურიცაა, სტაბილურ სიტუაციაში დასავლური კაპიტალი უფრო ადვილად მოიკიდებს საქართველოში ფეხს. ამ და სხვა ბევრი ფაქტორის გათვალისწინებით **დასავლეთი ამჟამად სააკაშვილის დაცვას არ დაიწყებს, ერთადერთი, ვის ინტერესებშიც არეულობა და დესტაბილიზაცია შედის, რუსეთია!**

ჩავთვალოთ, რომ **სააკაშვილი** მიტოვებული, მარტოსული პოლიტიკოსია, რომელიც პრემიერ **ღარიბაშვილის** ძალისხმევით ციხეში ზის!

— ანუ ფიქრობთ, რომ ირაკლი ღარიბაშვილის დამსახურებაა ყოფილი პრეზიდენტის სატუსაღოში გამომწყვდევა?

— ფაქტია, პარტიული ლიდერები — **მდინარაძე და კობახიძე** საქმის კურსში არ იყვნენ! **თუ ვინმემ მოიგო ეს ბრძოლა, ირაკლი ღარიბაშვილია!** დიახ, მთლიანობაში, **სააკაშვილის** დაპატიმრება ირაკლი **ღარიბაშვილის** ანგარიშზეა!

ესაუბრა
ნატო ფოცხიშვილი

ხაზარაძე ოგბუნუჯუს დონის პოლიტიკოსია!

2 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, ნაცოპოზიციის დაჟინებული მოთხოვნისამებრ, მართლაც ერთგვარ რეფერენდუმად გადაიქცა, თუმცა, ფაქტია, რომ ეს რეფერენდუმი ნაცკლასტერისათვის სავალალოდ დასრულდა!

ამ არჩევნებს ახლო მომავალში კიდევ უფრო ღრმა ანალიზი დასჭირდება, მაგრამ ამ ეტაპზე სამი უტყუარი დასკვნა სახეზეა:

1. „ქართულმა ოცნებამ" **46,68 პროცენტით** გადალახა ის „საკრალური" **43-პროცენტიანი „შარლ მიშელის"** ბარიერი და ვადამდელი არჩევნების მოთხოვნას ყოველგვარი ლოგიკური საფუძველი გამოაცალა!

მითუმეტეს, რომ ყველა ქალაქში 30 ოქტომბრისთვის დანიშნულ მეორე ტურში მერობის სახელისუფლო კანდიდატები, დიდი ალბათობით, უპრობლემოდ გაიმარჯვებენ!

ის, რომ ოცამდე ქალაქში მერობის არჩევნებისათვის მეორე ტურები გაიმართება, იმის უტყუარი მტკიცებაა, **რომ ეს არჩევნები არ გაყალბებულა და კონკურენტულ გარემოში ჩატარდა!**

2. იმის გათვალისწინებით, რომ 2 ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე ამომრჩეველთა **51 პროცენტი** (ანუ ნახევარი) მივიდა, ნაცმოძრაობის მიერ აღებული 30,7 პროცენტი ასე ითარგმნება: ნაცხროვას ყოველი 10 ამომრჩევლიდან მხოლოდ დაახლოებით 1,7 კაცი უჭერს მხარს, ანუ **ამათი ხელისუფლებაში დაბრუნება მხოლოდ პატიმარი სააკაშვილის კოკაინის „ლომკაა"!**

3. **მამუკა ხაზარაძემ** დაამტკიცა, რომ იგი ნიგერიული ტომის ბელადის **რიჩარდ ოგბუნუჯუს** დონის პოლიტიკოსია!

დიახ, მიუხედავად იმისა, რომ **ხაზარაძემ** ათობით მილიონი დოლარი დახარჯა ხმების საყიდლად, მიუხედავად იმისა, რომ ყაჩაღ-ბანკირიცა და მისი პოლიტბანდის წევრები, ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე, მართლაც 24-საათიან რეჟიმში ლაქლაქებდნენ მათთვის უშურველად დათმობილ ტელეეთერებში, ამ უბადრუკმა **„ლელომ"** დაახლოებით იგივე შედეგი აჩვენა, რაც **ანა დოლიძის** ერთქალიანმა პარტიამ და თბილისის მერობის კანდიდატმა, ნიგერიული ტომის **ბელადმა ოგბუნუჯუმ!**

დიახ, **ხაზარაძემ** დაახლოებით ის შედეგი მიიღო, რაც **ოგბუნუჯუმ,** რომელიც წინასაარჩევნო კამპანიისას, სულ რაღაც, ერთი-ორჯერ გამოჩნდა ტელევიზიით! **აი, ეს არის მამუკა ხაზარაძე! აი, ასე „გააბანძა" ქართველმა ხალხმა ყაჩაღ-ბანკირი და მისი ლგბტ აქტივისტებით გაძეძგილი სექტა „ლელო"!** აი, ეს არის ქართველი ხალხის პასუხი მისი მძარცველი ყაჩაღ-ბანკირისადმი, რომლის „თიბისი ბანკი", ეროვნული ბანკის ოფიციალური სტატისტიკით, ყოველწლიურად 80 მილიონი ლარის უძრავ ქონებას ართმევს თავის გაუბედურებულ მევალეებს, ანუ სახლკარის გარეშე ტოვებს და ბავშვებიან-ოჯახებიანად ქუჩაში ყრის მათ!

ჰოდა, **ხაზარაძეს** თუ ღირსება შერჩა, სირცხვილით სახალხოდ თავი არ გამოეყოფა! **არ არის, ბიძია, პოლიტიკა შენი საქმე და ისევ ქუჩის მუსიკოსობას მიაწექი** — წინასაარჩევნოდ მეტროების წინ ხომ მღეროდი, ჰოდა, გააგრძელე!

გიორგი გიგაური

კვირგვინოსნები

ნიკო ლეკიშვილი
თბილისის საპატიო მოქალაქე, თბილისის ყოფილი მერი

კახა კალაძე არის ძალიან **ეფექტური მერი.** ის არის **რისკიანი მერი,** გემოვნებიანი და ამავე დროს დიდი შრომისუნარიანი ადამიანი. ამ თვისებებიდან ერთიც რომ არ ჰქონდეს ქალაქის მერს, ის ვერ იქნება წარმატებული. ახლა თბილისი მზად არის იმისთვის, რომ დააფასოს ის, რაც ამ ოთხი წლის განმავლობაში გაკეთდა. **ჩემი აზრით, ეს ოთხი წელი საბჭოთა კავშირის შემდგომი პერიოდის საუკეთესო ეტაპია, მიუხედავად იმისა, რომ მეც ვიყავი მერი, თუმცა, მაშინ სხვა ვითარება იყო.** სულ გაფაციცებული ვიყავი, მაინტერესებდა, რა ხდებოდა თბილისში და ამ ოთხი წლის განმავლობაში ისეთი რამეები გაკეთდა, რომლის გაკეთებაც ძნელი იყო.

„ტვ იმედი"

თაკო ჩარკვიანი
პარტია „კანონი და სამართლის" ლიდერი

ხელისუფლებას, რომლის დროსაც თვალების დამთხრელი **გიორგი გახარია** გვევლინებოდა პრემიერ-მინისტრად, ვერაფრით გავასამართლებინებთ რუსეთის ფედერაციისგან დევნილ **მიხეილ სააკაშვილს.** ეს იქნება ქართველების სირცხვილი. „რეზონანსი"

ლევან იოსელიანი
მოქალაქეების წევრი

კეზერაშვილი მოვიდა როგორც ერთ-ერთი ჩინოვნიკი, ხოლო თავისი მოღვაწეობა დაასრულა ისე, რომ **მილიონერი გახდა** და კითხვაზე, საიდან იშოვა ფული, პასუხი არ გაუცია.

„ინტერპრესნიუსი"

სერგო ჩიხლაძე
„სტრატეგია აღმაშენებლის" წევრი

ვაღიარებთ, იმაზე ნაკლები ხმა ავიღეთ, რასაც მოველოდით -— იმედი გვაქვს, 2022 წელს საპარლამენტო არჩევნებამდე აბსოლუტურად სხვანაირი შედეგები დადგება.

„ინტერპრესნიუსი"

ლევან ბეჟაშვილი
ნაციონალური მოძრაობის წევრი

რეფერენდუმის მეორე ტურში უნდა შევიდეთ ერთობლივი ძალისხმევით და კიდევ ერთხელ ვაჩვენოთ „ქართულ ოცნებას", რომ ხელისუფლებიდან წასვლის დროა.

„ინტერპრესნიუსი"

ნანა კაკაბაძე:

ბატონო ირაკლი, სამართლიანობა აღადგინეთ, თორემ ნაცების შედეგები არჩევნებიდან არჩევნებამდე იზრდება და იცოდეთ, მოტრიალდებიან!

*არასამთავრობო ორგანიზაცია „ყოფილი პოლიტპატიმრები — ადამიანის უფლებებისათვის“ თავმჯდომარე **ნანა კაკაბაძე** უკანასკნელ წლებში ნაცსექტის მიერ არჩევნებში დადებულ შედეგებს აანალიზებს და საქართველოს პრემიერ-მინისტრ **ირაკლი ღარიბაშვილს** საგანგებოდ მიმართავს! მისი განცხადებით, როგორც ჩანს, სააკაშვილს მყარი გარანტიები აქვს მიღებული, რომ დიდხანს პენიტენციურ დაწესებულებაში არ გამოკეტავენ და გამოუშვებენ, თორემ სხვა შემთხვევაში ის არ გარისკავდა და საქართველოში ცოცხალი თავით არ შემოვიდოდა:*

— **სააკაშვილს** დიდი ხანია, ვიცნობ, პირადად მქონია მასთან ურთიერთობა და დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ: რომ არა აბსოლუტური გარანტია და იმის იმედი, რომ მას ციხიდან ძალიან მალე გაათავისუფლებენ და ახალ პოლიტიკურ პროექტში მიაღებინებენ მონაწილეობას, საქართველოში ცოცხალი თავით არ ჩამოვიდოდა!

— ქალბატონო ნანა, თქვენ ფიქრობთ, რომ სააკაშვილს ციხიდან მალე გამოუშვებენ?

— მე იმას ვფიქრობ, რომ **ისეთი არამდგრადი ფსიქიკის მქონე ადამიანი, როგორიც სააკაშვილია, თავის პოლიტიკურ გეგმებს იმაზე არ ააგებს, რომ წლობით ციხეში ჩაჯდეს. ვიმეორებ: აშკარაა, სააკაშვილს გარანტიები აქვს მიღებული, რომ დიდხანს პენიტენციურ დაწესებულებაში არ გამოკეტავენ!**

— სააკაშვილს ციხიდან ვინ გამოუშვებს, ვის შეუძლია ამის გაკეთება?

— დიდი ალბათობით, იმ გლობალური პოლიტიკური პროექტების ავტორებს, რომელთა ხელშიც **სააკაშვილი** ჩვეულებრივი ტიკინაა და მეტი არავინ! ის ფაქტი, რომ **სააკაშვილმა** ცოლად უკრაინელი გოგონა შეირთო და საქართველოში სიტუაციის ასარევად შემოაგდეს, გარკვეულ მინიშნებებსა და ეჭვებს აღძრავს იმ პროექტის შესახებ, რომელიც მავანთა ტვინებში მომზადდა. **როგორც ჩანს, სანდრა რულოვსმა, როგორც პროექტის ნაწილმა, სააკაშვილის ცხოვრებაში თავისი მისია ამოწურა და ახალი პროექტისთვის საჭირო გახდა ახალი ცოლი** — უკრაინელი ქალბატონი!

— შეიწყალებს თუ არა სააკაშვილს სალომე ზურაბიშვილი?

— **ქალბატონი სალომე სააკაშვილს ვერ შეიწყალებს,** რადგან მის წინააღმდეგ საზღვრის უკანონოდ გადმოკვეთის ბრალდებით კიდევ ერთი საქმე აღიძრა, რომელზეც განაჩენი ჯერ არ დამდგარა. ასე რომ, ამ ეტაპზე მისი შეწყალება გამორიცხულია. საერთოდ, **თუ ჩვენი ხელისუფლება გულმოწყალებას არ გამოიჩენს, სააკაშვილის ექსტრადიციას ქართული ციხიდან ვერც პრეზიდენტი ზელენსკი მოახდენს და ვერც ვერავინ, რადგან სააკაშვილი რუსთავის მეთორმეტე დაწესებულებაში ქართული კანონმდებლობის სრული დაცვით ზის!** აქედან გამომდინარე, მოვუწოდებ საქართველოს ხელისუფლებას, რომ **სააკაშვილთან** მიმართებაში გულმოწყალე ნუ გახდება! **სააკაშვილმა** პასუხი უნდა აგოს იმ მკვლელობების, გაუპატიურებებისა და ათასგვარი სისაძაგლის გამო, რასაც მისი ბოროტი და წყეული ხელქვეითები სჩადიოდნენ. სწორედ **სააკაშვილი** იყო ამ ყველაფრის ორგანიზატორი და შემოქმედი. ასე რომ, ქართულ მართლმსაჯულებას საქმე ნამდვილად ბლომად აქვს!

— იფიქრებდით, რომ 2012 წლის 1 ოქტომბრის ისტორიული გამარჯვებიდან ცხრა წლის შემდეგ ისევ სააკაშვილსა და ნაცმოძრაობაზე მოგვიწევდა ლაპარაკი?

— ამას ნამდვილად ვერ ვიფიქრებდი! ეს არის ის სიურპრიზი და რეალობა, რომელიც „ქართულმა ოცნებამ“ საქართველოს მოსახლეობას მოუმზადა. ერთადერთი, რაზეც ვიფიქრებდი, თუ რამდენ ხანს გაატარებდნენ დამნაშავე ნაცები ციხეში. სამწუხაროდ, ასე არ მოხდა, რაც ძალიან საწყენია.

— რატომ მოხდა ასე?

— ეს დემოკრატიის შედეგი არ ყოფილა! ადამიანები, ოჯახები შეეწირნენ **სააკაშვილთან** ბრძოლას. ზოგმა სიცოცხლე დაკარგა, ზოგმა — შვილი, ზოგმა — მეუღლე, ზოგმა — ქონება და საბოლოოდ რა მივიღეთ? ადამიანები პირში ჩალაგამოვლებული დარჩნენ! ცხრა წელი გავიდა, რაც **სააკაშვილი** ამ უბედურ ქვეყანას აღარ მართავს, ამ ხნის განმავლობაში თაობა შეიცვალა და ის ბავშვები, რომლებიც **სააკაშვილის** პრეზიდენტობის დროს პოლიტიკაზე საერთოდ არ ფიქრობდნენ, დღეს უკვე სრულფასოვანი ამომრჩევლები არიან. ამ ადამიანებმა ნაცმოძრაობისა და მისი ლიდერების მიერ ჩადენილ საშინელებებზე, ფაქტობრივად, არაფერი იციან! აი, სწორედ ეს ადამიანები წარმოადგენენ ნაცმოძრაობის ძირითად ელექტორატს, რომელსაც ემატება „ქართულ ოცნებაში“ ჩანერგილი თუ პორტირებული ნაცები! **უბედურება ის არის, რომ, რაც დრო გადის, ნაცმოძრაობის ელექტორატი იზრდება, რასაც უკანასკნელ წლებში ჩატარებული უკლებლივ ყველა არჩევნების შედეგი ამტკიცებს.** ყოველივე ზემოთქმულის შემდეგ მიჩნდება საფუძვლიანი ეჭვი, რომ,

თუ ასე გაგრძელდა, ერთ მშვენიერ დღეს შესაძლოა, ნაცმოძრაობა ხელისუფლებაში სწორედ არჩევნების გზით მოტრიალდეს, რაც ქვეყანას დაღუპავს!

— სახელმწიფო უწყებები და „ქართული ოცნება“ სავსეა სააკაშვილის დამნაშავე კადრებით, რომლებიც უმნიშვნელოვანეს თანამდებობებზე არიან წამოჭიმული, მაგრამ კაცი გამკითხავი არ არის! ამ ფონზე „ქართული ოცნება“ გამალებით კარგავს ერთგულ ხალხს, რომლებსაც მეგის ქარდავასა და კეზერაშვილის მოადგილეები არჩიეს!

— არ გიფიქრიათ, საიდან და როგორ აჩვენებს ნაცმოძრაობა არჩევნებზე 27 და 30-პროცენტიან შედეგს მაშინ, როცა პარტიას 30 კაცი ვერ გამოჰყავს საპროტესტო აქციებზე? აი, სწორედ აქ არის ძაღლის თავი დამარხული. **არჩევნებში ნაცმოძრაობის 30 პროცენტი იმ ადმინისტრაციული რესურსის შედეგია, რომელიც საპროტესტო აქციებში მონაწილეობას ვერ ბედავს, რადგან სამსახურის დაკარგვის ეშინია, მაგრამ ხმას ყოველთვის მეცოცხეთა პარტიას აძლევს, რადგან ყველანი ნაცები არიან!** აი, ეს ავადმყოფები დატოვეს სახელმწიფო სამსახურებში, ხოლო ის გულანთებული, პროფესიონალი და, რაც მთავარია, პატიოსანი ადამიანები, რომლებიც „ქართული ოცნების“ გულისთვის თავს წირავდნენ, გვერდზე გასწიეს და არ გაიკარეს!

— 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ნაცების მობრუნების საფრთხე რეალურია?

— თუ ხელისუფლება სწორად წარმართავს პოლიტიკას, ნაცები არათუ ვერ მობრუნდებიან, არამედ, სამუდამოდ ჩაირეცხებიან, მაგრამ, თუ ასე არ მოხდება, მაშინ საფრთხე მართლაც რეალურია!

— რას ურჩევთ ირაკლი ღარიბაშვილს?

— **ბატონო ირაკლი,** სამართლიანობა აღადგინეთ, თორემ ნაცების შედეგები არჩევნებიდან არჩევნებამდე იზრდება და იცოდეთ, მოტრიალდებიან!

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

„როგორც ჩანს, სანდრა რულოვსმა, როგორც პროექტის ნაწილმა, სააკაშვილის ცხოვრებაში თავისი მისია ამოწურა და ახალი პროექტისთვის საჭირო გახდა ახალი ცოლი – უკრაინელი ქალბატონი!“

კვირგვინოსნები

გივი სისარულიძე
მწერალი, მსახიობი

ჩვენ ისეთი ლიდერი გვჭირდება, რომელსაც საქართველოსთვის თავგანწირვა შეუძლია. ჩემს ცნობიერებაში ასეთი კაცი **მერაბ კოსტავა** გახლდათ. ის ქართველ ხალხს ძალიან უყვარდა, მაგრამ პირველ კაცობაზე მაინც უარი თქვა. მე არც ერთი პარტია არ მიყვარს, არც კომუნისტები მომწონდა, მაგრამ მათ შორისაც იყო ერთი ლიდერი — **ჟიული შარტავა,** რომელსაც საქართველო მთელი გულით უყვარდა და ამ სიყვარულს შეეწირა კიდეც.

„კვირის პალიტრა“

შალვა პაპუაშვილი
პარლამენტარი

2 ოქტომბრის შემდეგ ნაცმოძრაობა აღმოჩნდება არჩევანის წინაშე — **დარჩებიან ისეთივე მარგინალები და საერთოდ გაქრებიან პოლიტიკური ველიდან, ან თავიანთი პარტიის ისტორიაში პირველად უარს იტყვიან ძალადობაზე, დესტრუქციაზე და დემოკრატიულ ჩარჩოებში მოექცევიან.** ეს კი ნიშნავს, რომ უარი თქვან **სააკაშვილზე.**

„კვირის პალიტრა“

ბადრი ჯაფარიძე
„ლელოს“ ლიდერი

ვაპირებთ მხარი დავუჭიროთ ოპოზიციურ კანდიდატს ყველა იმ საარჩევნო ოლქში, სადაც ოპოზიციური კანდიდატები მეორე ტურში გადავიდნენ.

„ინტერპრესნიუსი“

მაიკლ გალერი
ევროპარლამენტის დელეგაციის ხელმძღვანელი

ჩვენთვის ძალიან რთულია იმის განსჯა, მოახდინა თუ არა მიხეილ სააკაშვილის დაკავებამ არჩევნებზე ზეგავლენა. შესაძლოა კი, შესაძლოა — არა.

„ინტერპრესნიუსი“

შოთა მალაშხია
„ქრისტიან-კონსერვატიული პარტიის“ თავმჯდომარე

ადამიანებმა იმათ არ უნდა დაუჯერონ, ვინც ხშირად გამოერჭობიან ტელევიზორში და ცრუ დაპირებებით აავსებენ. **უნდა აირჩიონ ის, ვინც რუსეთისკენ არ მიდის** და რეალურ დაპირებებს იძლევა.

„ახალი თაობა“

როცა ირაკლი ღარიბაშვილმა მოსახლეობას მიხეილ სააკაშვილის დაკავების შესახებ აუწყა, ალბათ, ბევრს დაუდგა თვალწინ უსამართლობასთან მებრძოლი ირინა ენუქიძე, რომელიც სიცოცხლის უკანასკნელ წუთამდე დამნაშავე სააკაშვილის გასამართლებას ითხოვდა! მან ყოფილი პრეზიდენტი ოთხ კედელში ვერ იხილა, თუმცა, ამ დღის იმედით ცოცხლობდნენ თამაზ მოლაშვილი, ჯამბულ გამცემლიძე, ლია კრიალაშვილი, ციალა შანავა და სააკაშვილის რეჟიმის მიერ გაუბედურებული უამრავი ოჯახის წევრები. დღეს ისინი აცხადებენ, რომ პრემიერის დამსახურებით ყინული დაიძრა და ამ ბრძოლას ველარავინ და ველარაფერი შეაჩერებს!

გია კრიალაშვილი

„სააკაშვილს მერაბიშვილიც, ადეიშვილიც და მკვლელების მთელი არმია უნდა მიუჯდეს გვერდით!“

ლია კრიალაშვილი:

სააკაშვილო, ქართველი ხალხი და ქართული მიწა არც ცოცხალს და არც მკვდარს არასოდეს მიგიღებს!



ლია კრიალაშვილი, ***ე.წ. მუხროვანის ამბოხის დროს მოკლული გია კრიალაშვილის და:*** — გახსოვთ, ალბათ, ყოველთვის ვამბობდი, მათ შორის „ასავალ-დასავალის“ ფურცლებიდან, რომ **ირაკლი ღარიბაშვილის** იმედი მაქვს-მეთქი! მისი პრემიერობის დროს დაიჭირეს **მერაბიშვილი, ახალაია და უგულავა. ღარიბაშვილისნაირი პრინციპული და პატრიოტი ადამიანი თუ შეძლებდა იმ ყინულის გალღობას, რასაც სამართლიანობის აღდგენა ჰქვია და ასეც მოხდა!**

არ დაგიმალავთ, ძალიან განაწყენებული ვიყავი „ოცნებაზე“ აღუდგენელი სამართლიანობის გამო და დიდი იმედით შევხვდი ირაკლის პრემიერად დაბრუნებას.

ამჯერად, „ქართულ ოცნებას“ ხმა ირაკლი ღარიბაშვილის გამო მივეცი!

დღეს უკვე ეჭვიც აღარ მეპარება, რომ **ირაკლი ღარიბაშვილი** ბოლომდე მიიყვანს სამართლიანობის აღდგენის პროცესს. **თაროდან ჩამოიღებენ გურამ შარაძის, ზურაბ ჟვანიას, გია კრიალაშვილისა და ათობით სხვა საქმეს!** კიდევ ერთხელ ვამბობ, გიას მკვლელობაზე **მიხეილ სააკაშვილმა** გასცა ბრძანება — მიწიდან ამოიღეთო! **სააკაშვილის** გარეშე **ვანო მერაბიშვილიც** კი ვერ გაბედავდა ასეთი გადაწყვეტილების მიღებას. სხვათაშორის, დღეს რომ თავისუფლებით ტკბება ექს-პრემიერი **მერაბიშვილი,** მასაც არ უგია პასუხი **გია კრიალაშვილის** მკვლელობაზე. მოუთმენლად ველოდები, როდის აღძრავენ **„ორი გვამის“** ავტორის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმეს. **სააკაშვილს მერაბიშვილიც, ადეიშვილიც და მკვლელების მთელი არმია უნდა მიუჯდეს გვერდით!**

ცოტათი მეშინოდა პრეზიდენტის რეაქციის — რას იტყოდა და მოიმოქმედებდა **სააკაშვილის** შეწყალებასთან დაკავშირებით, მაგრამ მისი განცხადების შემდეგ იმედი მომეცა, რომ **სააკაშვილს** კარგა ხანს მოუწევს ციხის საკნის ხეხვა. **თუ სალომე ზურაბიშვილი სააკაშვილს შეიწყალებს, ქართველ ხალხთან შეექმნება სერიოზული პრობლემები! სააკაშვილი ციხეში ძალიან დიდხანს უნდა იჯდეს!**

— ასე არ ფიქრობენ ნაციონალების თავკაცები, მეტიც, სიამაყით აცხადებენ, რომ სააკაშვილმა საქართველოს მომავლისთვის გაწირა თავი, ციხეში ღიმილით შევიდა და იქაურობას მალე დატოვებსო!

— სააკაშვილი გმირი კი

კვირგვინოსნები

ია მეტრეველი
ბუტა რობაქიძის დედა

ჩემთვის გულწრფელად ძვირფასო ადამიანებო, **ბატონო ირაკლი, ბატონო ვახტანგ, ბატონო გრიგოლ,** ასევე ყველას, ვინც, ამ განსაკუთრებულად პროფესიონალურად ჩატარებულ ოპერაციაში იღებდით მონაწილეობას, **მინდა, დიდი მადლობა გადაგიხადოთ კრიმინალი, ბოროტი სააკაშვილის** დაჭერის გამო. ეს არის სამართლიანობის აღდგენის, დიდი ზეიმის დასაწყისი, რაც შვებას მისცემს საქართველოს მაცხოვრებლების უდიდეს ნაწილს, რომლებსაც უშუალოდ შეეხოთ მანიაკი **სააკაშვილის** ხელი და რეჟიმი.

„ფეისბუქი“

რუსუდან შარაძე
გურამ შარაძის ქალიშვილი

არამზადა **სააკაშვილმა** აგოს პასუხი ყველა ჩადენილ დანაშაულზე, მათ შორის, **გურამ შარაძის** მკვლელობაზე და მერე უნდა, კენჭი იყაროს და უნდა — სარი! **არავინ გაბედოს მისი ციხიდან ვადაზე ადრე გამოშვებაზე ფიქრიც კი!** თუმცა, ლოგიკურად, არც ეს მოხდება, რადგან პირველს, ვისაც ეს მგელი შეჭამს, „ოცნება“ იქნება. იმედი მაქვს, იზრუნებენ საკუთარ თავზე.

„DAIJEST.PIA.GE“

გრიგოლ ლილუაშვილი
სუს-ის უფროსი

სააკაშვილი ქვეყანაში რომ შემოვიდა, იმ წუთიდან გვქონდა ინფორმაცია, რამაც განაპირობა ისეთი ღონისძიების ჩატარება, რომ აცილებული ყოფილიყო თავიდან მსხვერპლი, გაურკვევლობა, აჟიოტაჟი და ა.შ. ასე რომ, ყველაფერი მშვიდობით დასრულდა.

„ტვ პირველი“

ვალერი გელაშვილი
ყოფილი პარლამენტარი

16 წელი ვიყავი მოლოდინის რეჟიმში. ჩემთვის იყო ერთ-ერთი საუკეთესო დღე.

„ტვ იმედი“

„სააკაშვილო, შენთვის ცოტაა პატიმრობა! წესით, იმ პირობებს იმსახურებ, რა პირობებშიც ამყოფებდი ციხეში ათიათასობით ადამიანს. ჯობს, დაოკდეთ შენც და შენ უკან მდგომი მკვლელების გოშიებიც! შეირგე ციხის ეს პირობები! არც ეცადო დროზე ადრე გარეთ გამოსვლას!“



„იმისი დედა ვატირე, ვინც სააკაშვილს ციხიდან გამოუშვებს!“

ნაწამები სულხან მოლაშვილი

თამაზ მოლაშვილი:

დიდი სურვილი მაქვს, სააკაშვილს ციხეში „ასავალ-დასავალი“ შევუგზავნო, ვიცი, დღემდე როგორ ადგას გულზე თქვენს გაზეთში დაწერილი სიმართლე!

თამაზ მოლაშვილი, ***სულხან მოლაშვილის მამა:*** — შვილს ველარავინ გამიცოცხლებს, მაგრამ რაღაცნაირად გულზე მომეფინა **სააკაშვილის** დაპატიმრება. ჯერ კიდევ 2006 წელს ერთ-ერთ ინტერვიუში ვამბობდი, **მიხეილ სააკაშვილი** საქართველოში ვერ იცხოვრებს-მეთქი. მართლაც, სამალავიდან პირდაპირ ციხეში ამოყო თავი!

როდესაც **სულხან მოლაშვილი** ე.წ. რეზბალნიცაზე იყო, ყოველ დილით გაზეთები მიმქონდა მასთან, ხშირად ბევრი ხალხი მხვდებოდა და რიგში მიწევდა დგომა. ბოლოს იძახდნენ, ფოსტალიონი მოვიდაო. რიგში მდგარს, **ნახევრად ხუმრობით არაერთხელ მითქვამს — მერეც მომიწევს აქ მოსვლა. მიხეილ სააკაშვილს რომ დაიჭერენ, 40 დღე გაზეთები მე უნდა მივუტანო-მეთქი. ამის მოწმეც მყავს — მამაოს ოჯახი!**

— მართლა აპირებთ გაზეთების შეგზავნას?

— **დიდი სურვილი მაქვს, სააკაშვილს ციხეში „ასავალ-დასავალი“ შევუგზავნო, ვიცი, დღემდე როგორ ადგას გულზე თქვენს გაზეთში დაწერილი სიმართლე!** იქნებ, იმ ოთხ კედელში მაინც გაიხსენოს და დაფიქრდეს, რამდენი ბოროტება აქვს ჩადენილი, მიხვდეს, რატომ უნდა ეგდოს ოთხ კედელში მთელი თავისი ცხოვრება. იცოდეს, რას ვფიქრობ მასზე მე, **თამაზ მოლაშვილი,** რომელსაც შვილი წამებით მოუკლა!

სააკაშვილი არის თავზე ხელაღებული არაკაცი, ბოროტების მაშხალა! ბინდ, არა, მხდალი, მშიშარა კურდღელია, რომელიც თვითმფრინავის დანახვაზე ძირს ფორთხავდა. ვინმეს მართლა ჰგონია, რომ ის საქართველოში თავისი მომხრეების გასამხნევებლად ჩამოვიდა? იმიტომ ჩამოეთრა აქ, რომ პროვოკაციები და დესტაბილიზაცია მოეწყო. **ერთი შემდგარიყო სააკაშვილის მხარდასაჭერი აქცია, 104 ათასი კი არა, 200 ათასი გავჩნდებოდით და სააკაშვილისგან ბუნდღაც არ დარჩებოდა.**

რაც შეეხება მის მომღიმარ სახეს, ციხეში რომ შევიდა, გალეწილ კაიფში იყო. მგონი, არც იცოდა, სად მიდიოდა. აბა, დღეს ნახეთ, თუ აქვს ღიმილის განწყობა.

— ღიმილის რა მოგახსენოთ, მაგრამ შიმშილობა დაუწყია!

— ისეც უქნია, აღარასოდეს არაფერი უჭამია! **სააკაშვილო, შენთვის ცოტაა პატიმრობა! წესით, იმ პირობებს იმსახურებ, რა პირობებშიც ამყოფებდი ციხეში ათიათასობით ადამიანს. ჯობს, დაოკდეთ შენც და შენ უკან მდგომი მკვლელების გოშიებიც! შეირგე ციხის ეს პირობები! არც ეცადო დროზე ადრე გარეთ გამოსვლას!** ქართველი ხალხი და ქართული მიწა არც ცოცხალს და არც მკვდარს არასოდეს მიგიღებს!

შიმშილობა დაიწყოს და ბინდ, სულ ჩაძაღლებულა, არ მაინტერესებს, დამნაშავე ოთხ კედელში უნდა იჯდეს და იმისი დედა ვატირე, ვინც მას ციხიდან გამოუშვებს, პრეზიდენტი იქნება თუ ვინმე სხვა, მნიშვნელობა არა აქვს.

— ხელისუფლების შემდეგი ნაბიჯი რა უნდა იყოს?

— **სააკაშვილს** გვერდით

გაგრძელება მე-10 გვერდზე

კვირგვინოსნები

მერაბ შათირიშვილი
მწერალი



ნაცმოძრაობავ, შენ მე **7 ნოემბერს** გაზით მომწამლე, ჩემ თვალწინ მოკალი **ბია მაისაშვილი და კობა დავითაშვილი, 26 მაისის ღამეს** დუბინკები მირტყი თავში და მაღაზიის თავზე შემომაგდე, აპრილის აქციების დროს გიენებივით გვიპარავდი და სიბნელეში გვისწორდებოდი, მომკალი კორტებთან, დიდუბის პანთეონთან სიცოცხლეს გამომასალმე, მერე **მომკალი რუსთაველის მეტროს მიმდებარედ და სასტიკად გამისწორდი კოჯრის ტყეში, სისხლის ტბორში მაცურავე სამგორში და რამდენი ერთი მკვლელობა და ავაზაკობა შეგახსენო** და შენ ბედავ ხელისუფლებაში დაბრუნებას? და შენ გსურს, დაგვცინო და ყოველგვარ კანონზომიერებას მიაფურთხო? არა, ეს არ გამოვა, შენ „ქართული ოცნება“ რომ არ გიცავდეს, ჩვენგან, „მოკლულებისგან“, სულ სხვა განაჩენი გელის და კრთოდე!

„ალია“

ირაკლი კაკაბაძე
მწერალი

დღეს აღარ არის დრო გუშინწინდელი დამნაშავეების მობრუნებისა! **ქვეყანაში არ შეიძლება დაბრუნდეს ისევ „დაიჭირეთ და გააუპატიურეთ და მოკალით ყველა, ვისაც მე არ მოვწონვარ“!** ქვეყანა უნდა წავიდეს წინ. მკვლელებისა და ქურდების დრო უნდა დამთავრდეს. ამისთვის არსებობს ბევრი სხვა პოლიტიკური ძალა, რომელსაც არა აქვს ამხელა დანაშაულები ჩადენილი! **ნაცებო, წადით ჩვენი ცხოვრებიდან! ნუ გაგვაწამეთ ხალხი, ამდენი ხანია. თქვენ ხართ მოქალაქეთა კავშირის ნაბიჭვრები!** სანდროსა და ბევრი სხვის მკვლელმა უნდა მოიხადოს სასჯელი.

„ფეისბუქი“

გიორგი მარგველაშვილი
საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი

სააკაშვილი უნდა გაასამართლოს **მურუსიძემ,** იმისთვის, რომ მან შექმნა მურუსიძე.

„პრაიმტაიმი“

კენეტ იალოვიცი
ამერიკის ყოფილი ელჩი

სააკაშვილის მხრიდან საქართველოში ჩასვლა და წინასაარჩევნოდ საკუთარ თავზე ყურადღების მიპყრობა უპასუხისმგებლო საქციელია — **მისი დრო მოვიდა და უკვე წავიდა კიდეც.**

„ამერიკის ხმა“

დასაწყისი
მე-8 გვერდზე

უნდა მიუსვან **ადეიშვილი** და სხვა დამნაშავეები! ჩემი შვილი **ბოკერიას** პირდაპირ ადებდა დანაშაულში ხელს და სულხანის წაყენებულ ბრალდებებზე ერთხელაც არ უცდია თავის მართლება. როგორ ფიქრობთ, რატომ? იმიტომ, რომ დამნაშავე იყო. მასაც ლომის წილი მიუძღვის ადამიანების წამებაში და, წესით, ისიც მისაბრძანებელია იქ, სადაც სააკაშვილია.

სირცხვილი და თავის მოჭრა იმ ვაჟბატონებსა და ქალბატონებს, ვინც დღეს ნაციონალებს უდგანან გვერდით. კაცის წყევლა ცუდია, მაგრამ მაინც ვიტყვი – ღმერთმა იმის ნახევარი გადაატანინოთ, რაც ჩემმა შვილმა და ოჯახმა გადაიტანა. მერე იხტუნაონ და უკრან ტაში.

პედაგოგი ვარ და არ ვიტყვი, სააკაშვილი დაახრჩონ, მოკლან, ცოცხლად გაატყავონ-მეთქი, მაგრამ ის კი მინდა, რომ სხეულზე ერთხელ მაინც ჩააქრონ სიგარეტი და ყვირილს რომ დაიწყებს, რას აკეთებთო, უთხრან, სულხან მოლაშვილი ასე აწამეს, ათობით სიგარეტი მიაწვეს სხეულზეო! რისი 9 და 10 წელი, შენ ხარ ჯალათი, **სააკაშვილო** და სასჯელის უმაღლესი ზომა გეკუთვნის! **ციხეში უნდა დალპე!**

ციალა შანავა, ***კორტებთან ჩაცხრილული ზურა ვაზაგაშვილის დედა:*** — **სააკაშვილის დიქტატორულმა რეჟიმმა შეიწირა ჩემი ოჯახი** — ქმარ-შვილი. დღემდე ჩემს შვილს აუგად მოიხსენიებს, კრიმინალს ძეგლი დაუდგესო. არ მანებებს თავს. თუ მაგას იზამს მთავრობა, რომ დამნაშავეს საკადრისად აგებინოს პასუხი, მადლობელი ვიქნები, მაგრამ...

— არ გჯერათ, რომ ბოლომდე აგებს სააკაშვილი პასუხს?

— **სააკაშვილი გიჟი კი არის, მაგრამ სულელი არ გახლავთ, თავისი ფეხით ისე ჩამოსულიყო საქართველოში, რომ რაღაცის იმედი არ ჰქონოდა.** მე მაშინ დავუკრავ ტაშს მიხეილ სააკაშვილის დაპატიმრებას, როცა დავრწმუნდები, რომ სასჯელს ბოლომდე იხდის. ბევრი მინახავს დაჭერილი და მალევე გამოშვებული. **იმედია, ამჯერად სალომე ზურაბიშვილი მტკიცედ დადგება და სააკაშვილს გიგი უგულავასავით რამდენიმე თვეში არ შეიწყალებს!** თუ სააკაშვილი თავის სასჯელს ბოლომდე არ მოიხდის, გამოდის, ამ ქვეყანაში არ იცხოვრება და აღარ ყოფილა ჩვენი საშველი. **ასე ბარამიძეზეც იძახიან, მკვლელიაო, მაგრამ მკვლელი თუ არის, რატომ დადის ქუჩაში? ან დაუმტკიცეთ დანაშაული, ან ჩასვით ციხეში! რა უნდა გარეთ უგულავას, თუ 48 მილიონი მოიპარა? რატომ ალაპარაკებთ ამდენს?!**

ზოგჯერ ვფიქრობ, ნეტა იმ ადამიანების გულში და ტვინში ჩამახედა, ვინც **თანამედროვე ვარლამ არავიძის** ქმედებას გამართლებას უძებნის და **სააკაშვილს** კაცად აღიქვამს. არც გაბედოთ მისი დაცვა. მას ძალიან ბევრი ცოდვა აწევს მხრებზე, მათ შორის, ჩემი ოჯახის განადგურება!

მიხეილ სააკაშვილო, ეს სასჯელი არაფერია იმასთან, რასაც იმსახურებ! მთავარი — ღვთის განაჩენი წინ გელის!

ჯამბულ გამცემლიძე, ***მოკლული გიორგი გამცემლიძის მამა:*** — **ხომ გეტირა დედა, დამპალო სააკაშვილო?!** მინდა, ავიდე ერთ-ერთ ყველაზე მაღალ მწვერვალზე — შხარაზე და ზეცას შევყვირო, ჩვენს შვილებს მივაწვდინო ხმა, რომ მტარვალი დაჭერილია! ჩემი შვილის გარდაცვალების შემდეგ სიხარულის გრძნობა დავკარგე, პირველად იმ ღამეს გამიხარდა, როცა **ირაკლი ღარიბაშვილმა** გამოაცხადა, **სააკაშვილი** დაკავებულიაო, გეფიცებით, სიხარულით არ მძინებია!

ჩემს შვილს არაფერი ეშველება, არც იმათ, ვინც ამ

არაკაცმა უდროოდ გაუშვა საიქიოში, მაგრამ იმედი მომეცა იმისა, რომ სამართალი პურს ჭამს. 160-მდე ადამიანია ქუჩაში დახვრეტილი, გათახსირებული სააკაშვილი რომ არ ყოფილიყო, დღეს ისინი ცოცხლები იქნებოდნენ. ეს საზიზღარი, უბოროტესი არსება შაკაბასზე უარესია. ვინც ამ გარეწარს დროზე ადრე გაათავისუფლებს, სააკაშვილზე უარეს საქმეს ჩაიდენს საქართველოსთვის და ქართველი ხალხი არასოდეს აპატიებს!

ზურა ვაზაგაშვილი

იური ვაზაგაშვილი

ციალა შანავა:
არც გაბედოთ სააკაშვილის დაცვა, მას ძალიან ბევრი ცოდვა აწევს მხრებზე, მათ შორის, ჩემი ოჯახის განადგურება!



გიორგი გამცემლიძე

ჯამბულ გამცემლიძე:
ხომ გეტირა დედა, დამპალო სააკაშვილო?!

ყინული დაიძრა, დიდება უფალს და მადლობა **ირაკლი ღარიბაშვილს!** მისი ვაჟკაცობისა და პრინციპულობის დამსახურებაა ეს. ვენაცვალე მის გამზრდელს. **ეჭვიც არ მეპარება, რომ მეგის ქარდავასა და სააკაშვილს სხვა დამნაშავეებიც მიჰყვებიან და ქვეყანა ერთხელ და სამუდამოდ წელში გაიმართება!**

ესაუბრა
ნატო ფოცხიშვილი

კვირგვინოსნები

ბექა მქედლიშვილი
თავდაცვის სამინისტროს სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

ახალაია დაიჭირეს **ღარიბაშვილის პრემიერობის დროს;** უგულავა დაიჭირეს **ღარიბაშვილის პრემიერობის დროს;** მერაბიშვილი დაიჭირეს **ღარიბაშვილის პრემიერობის დროს;** ციხის ჯალათები დაიჭირეს **ღარიბაშვილის პრემიერობის დროს;** ქარდავა დაიჭირეს **ღარიბაშვილის პრემიერობის დროს;** სააკაშვილი დაიჭირეს **ღარიბაშვილის პრემიერობის დროს.** ამიტომ ვერ იტანენ ნაცები და მათი სატელიტები **ღარიბაშვილს** განსაკუთრებულად, არასოდეს რომ არ „დალაგდა“ მათთან და ყოველთვის ყველაფერზე პასუხი მოსთხოვა. ჯერ სად ხართ, ყველას ყველაფერზე მოეკითხება.

„GTMEDIA“

ვლადიმირ ჟირინოვსკი
რუსი ოპოზიციონერი

მიშიკო, რატომ წახვედი თბილისში? რატომ არ მოხვედი მოსკოვში? ჩვენ, ლიბერალ-დემოკრატიული პარტია, მივიღებთ ყველა ზომას თქვენი გათავისუფლების უზრუნველსაყოფად. შენი ბოლო დღე მოდის, ბურჟუა! **ეს არის შენი დასასრული, მიშა.**

„ინფო-9“

კოკა მორგოშია
ტელეკომპანია „ალტ-ინფოს“ დამფუძნებელი

რაც უნდა წყენა და გულისტკივილი გვქონდეს **„ქართული ოცნების“** მიმართ, მიმაჩნია, რომ **„ქართული ოცნება“** უნდა დარჩეს ხელისუფლებაში. **ნაცმოძრაობა** და მისი ანასხლეტები არიან მოღალატეები და მათი პოლიტიკური ჯგუფის დიდი ნაწილი ციხეში უნდა იჯდეს სამუდამო სასჯელით.

„საერთო გაზეთი“

ბექა დავითულიანი
პარლამენტარი

ასეთი არასერიოზული კაცი პრეზიდენტი როგორ იყო, უბრალოდ, მრცხვენია. **სააკაშვილი** არის ღრმად არასერიოზული ადამიანი, გაუწონასწორებელი ფსიქიკის და ბავშვური ინფანტილიზმით უყურებს ამ სამყაროს.

„იმედინიუსი“

ამერიკამ და ევროპამ სააკაშვილი «ჩარეცხეს!»

რამდენიც არ უნდა იხტუნაოს გაკოტრებულმა ნაცოპოზიციურმა ხროვამ, არჩევნები გაგვიყალბესო, რამდენიც არ უნდა იკივლონ ნაცმეცოცხეებმა, სააკაშვილი პოლიტპატიმარიაო, როგორც არ უნდა ეცადონ ეს პათოლოგები რევოლუციის აგორებას და ხალხის ქუჩაში გამოყვანას, მათ აღარც ევროპა დაუჭერს მხარს და აღარც ამერიკა!

როგორ სამარცხვინოდაც არ უნდა დაუმალონ ნაცტელებოსლებმა ქართველ ხალხს მათთვის მომაკვდინებლად არასასურველი დასავლეთის პოზიცია, როგორც იტყვიან, შუბი ხალთაში მაინც არ დაიმალება!

დავიწყოთ ევროპით: ერთ-ერთმა ყველაზე გავლენიანმა ევროპარლამენტარმა **მარინა კალიურანდიმ** ჯერ კიდევ ამ ორიოდე კვირის წინ ბრიუსელში შეხვედრისას **ღიად გააფრთხილა სააკაშვილი, თავი აერიდებინა საქართველოში დაბრუნების პროვოკაციული გეგმისათვის!**

საქართველოში აშშ-ის ყოფილი ელჩი **უილიამ კორტნი მიხეილ სააკაშვილის** საქართველოში შესაძლო დაბრუნებას სოციალურ ქსელში ეხმიანება. მისი თქმით, **სააკაშვილს შეიძლება ჰქონდეს იმედი, რომ, თუ დააპატიმრებენ, დასავლეთი მის გათავისუფლებას მოითხოვს, თუმცა, დასავლეთში სააკაშვილი განიხილება როგორც საქართველოს ყოფილი ლიდერი, რომლის მთავრობამ ძალაუფლება ბოროტად გამოიყენა.**

ამერიკის ყოფილი ელჩი **კენეტ იალოვიცი** „ამერიკის ხმასთან“ ინტერვიუში აცხადებს, რომ **სააკაშვილის საქართველოში ჩასვლა და წინასაარჩევნოდ ყურადღების მიპყრობა უპასუხისმგებლო საქციელია!**

სააკაშვილს ხაზი გადაუსვა ამერიკის ელჩმა საქართველოში **კელი დეგნანმაც,** რომელმაც ნაცთა ბელადი ანტიპროგრესულ მოვლენასთან გააიგივა: ***„არ ვაპირებ სპეკულირებას იმაზე, რა შეიძლება გააკეთოს ან არ გააკეთოს მიხეილ სააკაშვილმა, ბევრი კომენტარი გაკეთდა, მათ შორის, თავად სააკაშვილის მხრიდან. ვფიქრობ, შეგვიძლია, ყველა შევთანხმდეთ, რომ ის, რაც საქართველოს სჭირდება, არის წყნარი, მშვიდი გარემო და არა პოლიტიკური არასტაბილურობა და ძალადობა და ჩვენ ყველამ ამას ხელი უნდა შევუწყოთ“.***

სენატორი ჯინ შაჰინი:

სააკაშვილი დისკრედიტებული პოლიტიკოსია!

მარინა კალიურანდი

კელი დეგნანი

შეერთებული შტატების ერთ-ერთმა ყველაზე გავლენიანმა სენატორმა **ჯინ შაჰინმა,** რომელიც ამერიკის საგარეო პოლიტიკის ფორმირებას განაპირობებს, **სააკაშვილი ღიად „ჩარეცხა“,** როდესაც მას პირდაპირ და მოურიდებლად, არც მეტი, არც ნაკლები, **დისკრედიტებული პოლიტიკოსი** უწოდა: *„ყოფილ პრეზიდენტ* ***სააკაშვილს*** *ჰქონდა საკუთარი შესაძლებლობა, ის თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებში დამარცხდა 2012 წელს. როგორც თქვენ თქვით, მე მაშინ არჩევნებზე დამკვირვებელი ვიყავი და ვნახე, როგორ ჩატარდა ის არჩევნები. მომდევნო წლების განმავლობაში* ***სააკაშვილმა საკუთარი თავის დისკრედიტაცია მოახდინა.*** *არ მგონია, მისი დაბრუნება ქვეყნისთვის სასარგებლო იყოს. ეს ნაბიჯი არ იქნება ისეთი რამ, რაც ამ ყველაფერში დაგვეხმარება. ჩვენ პროგრესი უნდა დავინახოთ“.*

უილიამ კორტნი



კენეტ იალოვიცი

ეს უკვე განაჩენია! ეს სააკაშვილისა და მისი ბანდის საბოლოოდ ჩამოწერას ნიშნავს! ის კი არა, სააკაშვილი მშობლიურმა უკრაინამაც კი **„ჩარეცხა“!** უკრაინის ხელისუფლებამ, რა თქმა უნდა, განაცხადა, რომ სურს, დაიცვას თავისი მოქალაქის — **პატიმარი სააკაშვილის** ინტერესები, მაგრამ იქვე ხაზგასმით აღინიშნა უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ განცხადებაში: ***„ჩვენი პრინციპული პოზიციაა, არ ჩავერიოთ საქართველოს შინაურ საქმეებში“!***

დაბოლოს, ყველაზე მთავარი: **სააკაშვილი მისმა სანაცეთმაც კი „ჩარეცხა“** — ეს უბედური, მაწანწალა ისე ჩააყუდეს ციხეში, რომ ასი კაციც არ გამოსულა თავიანთი ბელადის „პოლიტპატიმრობის“ გასაპროტესტებლად! არადა, როდესაც საქართველოში კურდღელივით შემოპარვას აპირებდა, მიშიკოს ეგონა, რომ მის დასაცავად ასიათასობით ხალხი გამოვარდებოდა ქუჩაში!

ისე, ყოველი შემთხვევისათვის რომ ვიკითხოთ, **2 ოქტომბრის არჩევნების ნულპროცენტიანი შედეგით კიდევ ერთხელ „გაბანძებული“ და გამარგინალებული ზოგიერთი პოლიტიკანის მიერ დარეგისტრირებული ასი ათასი „მიშას მცველი“ სად არის?!**

გიორგი გიგაური

ეს უკვე განაჩენია!

ეს სააკაშვილისა და მისი ბანდის საბოლოოდ ჩამოწერას ნიშნავს!

კვირგვინოსნები

დავით ზურაბიშვილი
პოლიტიკოსი

სააკაშვილი ვიღაცამ „ჩაუშვა“! ვინც **სააკაშვილის** ამ ვოიაჟის საქმის კურსში იყო, აღმოჩნდა გამცემი.

„GTMEDIA“

უილიამ კორტნი
საქართველოში აშშ-ის ყოფილი ელჩი

სააკაშვილს შესაძლოა, ჰქონდეს იმედი, რომ დასავლეთი მის გათავისუფლებას მოითხოვს, მაგრამ **დასავლეთში სააკაშვილს განიხილავენ ყოფილ ლიდერად, რომლის მთავრობამ ძალაუფლება ბოროტად გამოიყენა.**

„იმედინიუსი“

დიმიტრი პესკოვი
კრემლის პრესსპიკერი

სადაც **სააკაშვილია,** იქ ყოველთვის ცირკია.

„კვირის პალიტრა“

გიორგი უღულავა
ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი მდივანი

იმ პოლიციის თუ უშიშროების ჯგუფს, **რომელმაც საქართველოს მესამე პრეზიდენტი დააკავეთ, თუ ტრ...** (ცენზურა ჩვენია. „ა“-„დ“) **გაქვთ, დადევით თქვენი სახელ-გვარები!** თქვენ დღე გელოდებათ, ავს და მტერს.

„აიპრესი“

რომან გოცირიძე
ნაციონალური მოძრაობის წევრი

სააკაშვილის გასათავისუფლებლად ბევრი გზა არსებობს, ერთი შეიძლება იყოს შეწყალება, **სალომე ზურაბიშვილზე** ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული.

„პირველი არხი“

ვახტანგ მაისაია
ექსპერტი

მე ახლოს ვიცნობ **სააკაშვილს,** რაციონალური და ლოგიკური მიდგომით მისი ქცევის ახსნა შეუძლებელია. **ის ჩამოუყალიბებელი ფსიქოპათია.** ეს სალანძღავი სიტყვა არ არის, სამედიცინო დიაგნოზია.

„რეზონანსი“

„სააკაშვილი 28 სექტემბერს რუმინული სამხედრო გემით რუმინეთის ქალაქ კონსტანცას პორტიდან გამოვიდა. ხომალდი საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში რომ შემოვიდა, სააკაშვილი რუმინული გემიდან თურქულ სამხედრო გემზე გადმოჯდა და სწორედ თურქულმა ხომალდმა შემოიყვანა ის ბათუმის პორტში!“

მიხეილ სააკაშვილი თბილისში, ნაძალადევის რაიონში მდებარე ბინაში, დაკავებამდე ცოტა ხნით ადრე

შოთა აფხაიძე:

სააკაშვილი ბათუმში „მოძმე“ თურქეთმა ნატოს სამხედრო ხომალდით შემოიყვანა!

„სააკაშვილი ისე გამოაწყვეს, თითქოს თურქული სამხედრო გემის სტაფის წევრი იყო. როგორც კი სააკაშვილი ბათუმის პორტში შემოვიდა, ის მაშინვე წაიყვანეს თურქეთის საკონსულოში, სადაც ორი დღე თავს აფარებდა!“

საქართველოს ნაპრეზიდენტალი და მაოხრებელი სააკაშვილი 2021 წლის 1 ოქტომბერს, ბიძინობა დღეს, გასკვანჩეს! სააკაშვილი, რომელმაც უკანასკნელი ცხრა წლის განმავლობაში საქართველოში დაბრუნება ჩვიდმეტჯერ დააანონსა და ერთგული სექტის წევრები ყოველთვის „გადააგდო“, მეთვრამეტედ მართლაც ჩამოვიდა, მაგრამ ვაი, ამ ჩამოსვლას — „სანზონაში“, რომელიღაც საცხოვრებელი კორპუსის მეხუთე სართულზე გამოკეტილი ნაცფიურერი გაკოჭეს და რუსთავის მე-12 დაწესებულებაში ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი ინკვიზიტორის მეზის ქარდავას გვერდით გაამწესეს!

მოკლედ, ქართველი საზოგადოება სააკოვისა და ქარდავას პირის მოღებას გულისფანცქალით ელის, მაგრამ მთავარი შეკითხვა დღემდე უპასუხოდ გახლავთ დარჩენილი — ***როდის, როგორ, სად და საიდან ჩამოვიდა სააკოვი საქართველოში?***

ქართველი ანალიტიკოსი და საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტი შოთა აფხაიძე, რომელსაც მოსკოვში დავუკავშირდით, ამ შეკითხვაზე სკანდალურ პასუხს გვაძლევს და აცხადებს, რომ 2 ოქტომბერს საქართველოს წინააღმდეგ დიდი პროვოკაცია იყო დაგეგმილი:

— ფაქტია, რომ **მიხეილ სააკაშვილი,** როგორც მშიშარა და ლაჩარი, საქართველოში თავისი ნებით ჩამომსვლელი არ იყო. არაკაცი, რომელმაც ახალგაზრდები ქუჩაში დახოცა, კაცები გააუპატიურა, ბიზნესმენები აწამა და გაძარცვა, კოდორი და ახალგორი ტყვიის გასროლის გარეშე ჩააბარა, ჰალსტუხი დაღეჭა და მიწაზე იფორთხა, შესაბამისი გარანტიების გარეშე ამას არავითარ შემთხვევაში არ იზამდა. **ამერიკელების იმ ბუნდმა — ნეოკონსერვატორებმა, რომლებსაც ვერ მოუნელებიათ ის ამბავი, რომ საქართველოს სააკაშვილისა და ბოკერიას მსგავსი ავადმყოფები არ მართავენ, სააკაშვილს მყარი გარანტიები მისცეს და დაგეგმეს სპეცოპერაცია, რომელიც 2 ოქტომბერს საქართველოში სისხლისღვრით, ხელისუფლების ძალადობრივი ცვლილებით და სააკაშვილის ხელისუფლებაში დაბრუნებით უნდა დასრულებულიყო!**

— ბატონო შოთა, ის ამერიკელი სენატორები, რომლებიც დღემდე სააკაშვილის ტაშისმკვრელებად მოიაზრებიან, საქართველოს ნაპრეზიდენტალს აფრთხილებდნენ და დღესაც საყვედურობენ, რომ საქართველოში სიტუაციის ასარევად არ უნდა ჩამოსულიყო. უფრო მეტიც, ამერიკის ყოფილმა ელჩმა საქართველოში უილიამ კორტნიმ პირდაპირ განაცხადა — თუ სააკაშვილს ჰგონია, რომ დასავლეთი მის გათავისუფლებას მოითხოვს, მწარედ ცდება, რადგან სააკაშვილმა ხელისუფლებაში ყოფნის დროს თანამდებობით ბოროტად ისარგებლაო!

— ერთია, რა პირობა ჰქონდა **სააკაშვილს** დადებული ამერიკელ პოლიტიკოსებთან, მაგრამ მეორეა — მისი ფარული გარიგებები უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურებთან! **სააკაშვილს** დასავლეთის პოლიტიკოსებისთვის გაცხადებული ჰქონდა, რომ ის საქართველოში ლეგალური გზით, კერძოდ, თვითმფრინავით აპირებდა შემოსვლას; ამიტომ იყო, რომ თვითმფრინავის ბილეთის ჯავშანი ინტერნეტში გამოფინა, მაგრამ სპეცსამსახურებთან მას სხვა შეთანხმება ჰქონდა და პირობებიც სხვანაირი იყო.

— მაინც საიდან, როგორ და რა გზით შემოვიდა სააკაშვილი საქართველოში?

— **სააკაშვილი საქართველოში, კერძოდ, აჭარაში 2021 წლის 28 სექტემბერს შემოვიდა!** 28 სექტემბერს ბათუმში რეიდი იყო და ქალაქის სანაპიროს ნატოს წევრი ქვეყნების სამხედრო ხომალდები და კატარღები მოადგნენ. აქ იყო ბულგარული, ესპანური, რუმინული, თურქული, ამერიკული სამხედრო გემები და კატარღები. **სააკაშვილი** სწორედ მაგ დროს შემოვიდა საქართველოს ტერიტორიაზე!

— რითი შემოვიდა, საიდან და რა ვითარებაში?

— **სააკაშვილი 28 სექტემბერს რუმინული სამხედრო გემით რუმინეთის ქალაქ კონსტანცას პორტიდან გამოვიდა. ხომალდი საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში რომ შემოვიდა, სააკაშვილი რუმინული გემიდან თურქულ სამხედრო გემზე გადმოჯდა და სწორედ თურქულმა ხომალდმა შემოიყვანა ის ბათუმის პორტში, სადაც სტუმრების დახვედრის საზეიმო ცერემონიალი მიმდინარეობდა.** ამ საზეიმო ცერემონიალს ესწრებოდნენ პოლონეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები და ქართველი მაღალჩინოსნებიც. სწორედ ამ ვითარებაში თურქი სამხედრო ოფიცრის საფარქვეშ ბათუმის პორტში მოხდა **საა-**

კვირგვინოსნები

მურმან დუმბაძე
„ნაციონალური მოძრაობა — გაერთიანებული ოპოზიციის“ წევრი

ივანიშვილი პოლიტიკაში მოვიდა და ერთ წელიწადში გაიქცა, **სააკაშვილი** კი სულით ხორცამდე პოლიტიკოსია.

„ახალი თაობა“

ლევან წულაძე
მარჯანიშვილის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი

არ შეიყვაროთ პოლიტიკოსები, **არ გიყვარდეთ** ისინი, შეხედეთ მათ, როგორც სიდედრი უყურებს სიძეს ან დედამთილი — რძალს — ბოროტად. **გიყვარდეთ** მხოლოდ თქვენი სამშობლო და იფიქრეთ მხოლოდ თქვენს მომავალზე.

„ახალი თაობა“

ზაალ ანჯაფარიძე
ანალიტიკოსი

საქართველოში **კოალიციური მთავრობის** ჩამოყალიბებას რთული და ხანგრძლივი პროცესები უძღვის წინ, რასაც ჩვენი ქვეყანა ეკონომიკურად ვერ გაუძლებს.

„რეზონანსი“

ქიბარ ხალვაში
ბიზნესმენი

მშვიდობიანი ჩაბარება თუ უნდოდა, თვითმფრინავით ჩამოსულიყო, ბანძი! ჩაბარდა, არა? ჩაბარებაც რა, სხვანაირი იცის? შემოიპარა (ან შემოაპარეს „მოძმეებმა“) და იმალებოდა.

„DAIJEST.PIA.GE“

სანდრა რულოვსი
მიხეილ სააკაშვილის ყოფილი მეუღლე

მან შეასრულა თავისი დაპირება! მშვიდობიანად ჩამოვიდა. თქვენ თვითონ შეაფასეთ მისი გმირული და გენიალური საქციელი — **მიშა გამარჯვებულია!**

„DAIJEST.PIA.GE“

მიხეილ პოდოლიაკი
უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის მრჩეველი

ზელენსკი სიტუაციას მუდმივად აკონტროლებს, **სააკაშვილი** უკრაინის მოქალაქეა და ჩვენ უნდა წამოვიყვანოთ ჩვენი მოქალაქე.

„ინტერპრესნიუსი“

კაშვილის შემოყვანა, რომელიც შენიღბული იყო და გარეგნობა შეცვლილი ჰქონდა.

— სააკაშვილს თურქი ოფიცრის ფორმა ეცვა?

— დიახ, სწორედ ეს სცენარი გაითამაშეს და **სააკაშვილი** ისე გამოაწყვეს, თითქოს თურქული სამხედრო გემის სტაფის წევრი იყო. როგორც კი **სააკაშვილი** ბათუმის პორტში შემოვიდა, ის მაშინვე წაიყვანეს თურქეთის საკონსულოში, სადაც ორი დღე თავს აფარებდა!

— ეს უკვე დიპლომატიური სკანდალია!

— დიახ, სწორედ ასე იყო და ძალიან მაინტერესებს, თუ რას უპასუხებს ამ ყველაფერს თურქეთის გენერალური კონსული ბათუმში! ორი დღის შემდეგ ის გამოვიდა ღამის ბათუმში და გადაიღო ის ვიდეოები, რომლებიც სოციალურ ქსელებში გაავრცელა! ამის შემდეგ **სააკაშვილი** ისევ თურქეთის საკონსულოში დაბრუნდა.

— ჩვენი ძალოვნები ამ დროს რას აკეთებდნენ და სად იყვნენ?

— ბათუმში მდებარე თურქეთის საკონსულოდან **სააკაშვილის** თბილისში ჩამოყვანა, ჩემი ინფორმაციით, **მურმან დუმბაძემ,** მისმა ძმამ და მათმა ახლობლებმა იკისრეს! გაიხსენეთ **მურმან დუმბაძის** სიტყვები — **სააკაშვილს 2 ოქტომბერს საღამოს ცხრის ხუთ წუთზე გამოვაჩენო!** მართლაც, გეგმის თანახმად, **სააკაშვილი** თბილისში უნდა გამოჩენილიყო 2021 წლის 2 ოქტომბერს, ღამით, არჩევნების დამთავრებისას, მაგრამ მან დაასწრო მოვლენებს და თბილისში 1 ოქტომბერს ჩამოვიდა.

— მურმან დუმბაძე სააკაშვილის თბილისში ჩამოყვანაში უშუალოდ მონაწილეობდა?

— არა, **მურმან დუმბაძე** ამაში უშუალოდ არ მონაწილეობდა და მას არავინ არაფერს ეკითხებოდა, რადგან გეგმა უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურებთან იყო შეთანხმებული. **ნატოს სამხედრო გემების ეკიპაჟების დონეზე გადაწყდა სააკაშვილის საქართველოს ტერიტორიაზე შემოყვანა და ვიგინდარა მურმან დუმბაძე საერთოდ ვინ მიგდია, რომ მას რამე გადაეწყვიტა?!** თუმცა, აქვე ვიტყვი, რომ **მურმან დუმბაძით გამოძიება აუცილებლად უნდა დაინტერესდეს და ის თავისი ძმედების გამო სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიეცეს!** უფრო მეტიც, ხელს ვადებ, რომ **მურმან დუმბაძე** და მისი ბიზნესმენი ძმა, რომელსაც ჩემი ინფორმაციით, ორიენტაცია აქვს არეული, თურქეთის სპეცსამსახურების აგენტები და საქართველოს სახელმწიფოს მტრები არიან! მათ ძალიან ახლო კავშირი აქვთ თურქულ ბიზნესწრეებთან და თავიანთ ეკონომიკურ წარმატებას სწორედ თურქეთს უმადლიან.

— ე.ი. ძებნილი სააკაშვილი საქართველოში ნატოს ჯარებმა შემოგვიყვანეს?

— კი, **სააკაშვილი ბათუმში „მოძმე“ თურქეთმა ნატოს სამხედრო ხომალდით შემოიყვანა!** ჩვენთვის კარგად არის ცნობილი, თუ რა ურთიერთობა აქვს **სააკაშვილს** თურქეთთან. მოგეხსენებათ, მან 30 ათას თურქს საქართველოს მოქალაქეობა მისცა. ერთი სიტყვით, ეს იყო ნატოს მიერ დაგეგმილი სპეცოპერაცია, რომელშიც თურქეთისა და ამერიკის სპეცსამსახურების გარდა მონაწილეობდნენ უკრაინის სპეცსამსახურებიც და პირადად **პრეზიდენტი ზელენსკიც!**

— რუმინეთმა რატომ გამოგვისვა ყელში დანა, მას რაღაში აინტერესებს საქართველოში სიტუაციის არევა?

— როდესაც ნატოს გენერალური შტაბი რაიმე საკითხთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას იღებს, ძალიან მეეჭვება, რუმინეთის ხელისუფლება ამ სპეცოპერაციის შესახებ ვინმეს საქმის კურსში ჩაეყენებინა. **ეს გასაიდუმლოებული ოპერაცია იყო, გეგმის შესახებ იცოდნენ მხოლოდ სამხედროებმა და არც იმას გამოვრიცხავ, რომ რუმინული და თურქული სამხედრო გემების ეკიპაჟის ყველა ხელმძღვანელმა ნამდვილად არ იცოდა, თუ ვინ შემოჰყავდათ საქართველოში!** აი, ეს გაგვიკეთეს ჩვენმა „მეგობრებმა“ და „სტრატეგიულმა პარტნიორებმა“. რაც შეეხება საქართველოს ხელისუფლებას, წარმოუდგენლად მიმაჩნია, რომ საქართველოს ხელისუფლებას ამ ყველაფრის შესახებ ოპერატიული ინფორმაცია ჰქონოდა. **ჩვენი სპეცსამსახურების აგენტურა მაშინ ამუშავდა, როცა სააკაშვილმა ვიდეოების გამოქვეყნება დაიწყო. ძალოვნებმა ძალიან მალე დაადგინეს ყველაფერი და ამაში დიდად დაეხმარათ თანამედროვე ტექნიკური საშუალებები, განსაკუთრებით სათვალთვალო კამერები.** როგორც კი **სააკაშვილი** თბილისში დააკავეს, მაშინვე გაისმა ზარები ამერიკიდან და უკრაინიდან.

თურქეთის საკონსულოს შენობა ბათუმში



„ბათუმში მდებარე თურქეთის საკონსულოდან სააკაშვილის თბილისში ჩამოყვანა, ჩემი ინფორმაციით, მურმან დუმბაძემ, მისმა ძმამ და მათმა ახლობლებმა იკისრეს!“

„ხელს ვადებ, რომ მურმან დუმბაძე და მისი ბიზნესმენი ძმა, რომელსაც ჩემი ინფორმაციით, ორიენტაცია აქვს არეული, თურქეთის სპეცსამსახურების აგენტები და საქართველოს სახელმწიფოს მტრები არიან!“

«ნამდვილი ომი სააკაშვილის პასუხისგებაში მისაცემად აწი იწყება!»

საქმე ის გახლავთ, რომ, თუ ამ დღეებში ნაცებმა და მათმა სატელიტებმა სახელმწიფო გადატრიალების მოწყობა ვერ შეძლეს და ხალხის პროტესტი ვერ ააგორეს, რაც, დიდი ალბათობით, ვერანაირად ვერ მოხდება, მაშინ დასავლეთის პოლიტიკანები ჩვენს ხელისუფლებაზე დაიწყებენ პერმანენტულ ზეწოლას.

— ზეწოლაში რას გულისხმობთ?

— ზეწოლაში იმას ვგულისხმობ, რომ **უკრაინა მოითხოვს სააკაშვილის, როგორც თავისი მოქალაქის, გადაცემას.** როგორც ვხედავთ, ამის ნიშნები უკვე გამოჩნდა. შესაძლოა, ოპერატიული ინფორმაციის დეტალებს არ იცნობდა, მაგრამ **ეჭვი არ მეპარება, რომ პრეზიდენტმა ზელენსკიმ სააკაშვილის საქართველოში გამომგზავრების შესახებ იცოდა. ზელენსკი ჩვეულებრივი ნაძირალაა, რომელსაც ერთი სული აქვს, საქართველოს სათავეში სააკაშვილის სახით თავისნაირი ტაკიმასხარა დააბრუნოს!** ასე რომ, ველოდები ძალიან დიდ ზეწოლას საქართველოს ხელისუფლებაზე. **ნამდვილი ომი სააკაშვილის პასუხისგებაში მისაცემად აწი იწყება!** თუ ხელისუფლება მაგრად დადგება, მაშინ ბნელი ძალები ვერ შეძლებენ, ღირსება შეგვილახონ და ქვეყნის დამაქცევარი **სააკაშვილი** ცხვირწინ აგვაცალონ, თუ არადა, ამ ხელისუფლებას **სააკაშვილს** გამოაშვებინებენ და ამით კიდევ ერთხელ გვეტყვიან, რომ საქართველო სახელმწიფო კი არა, კოლონიაც აღარ არის!

— სააკაშვილმა საბედისწერო შეცდომა დაუშვა, როცა ის ვიდეოები გაავრცელა?

— შესაძლოა, ეს შეცდომა არც იყო, ამით ის პროცესების დაჩქარებას ცდილობდა, მაგრამ, მეორე მხრივ, იმ ვიდეოებმა ქართული სპეცსამსახურები სწორ კვალზე გაიყვანა, რომლებმაც ძალიან მოკლე დროში ყველაფერი გაშიფრეს. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვაცხადებ: **თურქული სამხედრო ხომალდიდან გადმოსვლის შემდეგ სააკაშვილი მთელი ორი დღის განმავლობაში თურქეთის საკონსულოში იმალებოდა, საიდანაც მურმან დუმბაძისა და მისი ბიზნესმენი ძმის პატრონაჟით მანქანით თბილისში ჩამოიყვანეს!** ერთი სიტყვით, თურქეთმა ზურგში მახვილი ჩაგვცა და **სააკაშვილი** ბათუმში შემოგვიყვანა. როგორც 1921 წლის მარტში **გიორგი კვინიტაძე** ამბობდა — „თათრებმა გაგვყიდეს!“ საერთოდ, თურქეთს ეს ახასიათებს — როცა საქართველოს უჭირს, ზურგში ყოველთვის ხანჯალს გვირტყამს! ასე გააკეთეს 1921 წელს, ბოლშევიკური ოკუპაციის დროს, როცა ართვინში, არტაანსა და ბათუმში ჯარი შემოიყვანეს და ასე მოიქცნენ ახლაც, ზუსტად 100 წლის შემდეგ, როცა ამ უაღრესად მნიშვნელოვანი არჩევნების წინ, ბათუმში თავიანთი სამხედრო გემით თურქულ უნიფორმაში გამოწყობილი და გრიმირებული **სააკაშვილი** დაგვისვეს!

— რას ელოდებით?

— ველოდები იმას, რომ, თუ **მაქარაშვილის, ხოშტარიას, ბოკერიას** და რამდენიმე ლგბტ ნაძირალას ჭკუაზე აპირებს ვინმე სიარულს, მაშინ გაბრაზებული ქართველი ერი გამოვა და ყველას თავს გაუხეთქავს!

ესაუბრა

დიტო ჩუბინიძე

კვირგვინოსნები

ლაშა ამირეჯიბი

სამოქალაქო აქტივისტი

ცოტა უხერხული ხომ არ არის, **ნიკანორ ბატონო,** თქვენ და ქალბატონი **ეკატერინე მიშველაძე** მკვლელობაზე, ადამიანის უფლებების დარღვევაზე და ზონდერჯგუფებზე ასე თბილად და შეხმატკბილებულად რომ საუბრობთ? ხომ არ დაგითვალოთ, რამდენი უდანაშაულო ადამიანი დაასახიჩრეთ და გაისტუმრეთ საიქიოს თქვენი სისხლიანი რეჟიმის პერიოდში? ამ ქვეყანაში სამართალი რომ არსებობდეს, თქვენ და თქვენი ე.წ. პოლიტიკური გუნდი, ბატონი **გია ბარამიძის** თავკაცობით ციხეში უნდა ლპებოდეთ.

„ალია“

მამუკა არეშიძე

ექსპერტი კავკასიის საკითხებში

არ გამოვრიცხავ, იმავე ვითარებაში აღმოვჩნდეთ, რაც იყო 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. **ისევ დაიწყება ქვეყნის რყევა, საზოგადოებრივი დაპირისპირება, ერთმანეთის ლანძღვა-გინება, მეორეხარისხოვან თემებზე ყურადღების გადატანა და ა.შ.** ამას წინათ ერთი შუმერული მიმართვა წავიკითხე — **ღმერთმა გაიაროს ჩვენ შორისო...** დღეს ქართველი საზოგადოება ისეა დაყოფილი, ისე აგრესიულად არის ერთმანეთის მიმართ განწყობილი, რომ **ჩვენ შორის ღმერთის გასავლელი ადგილი აღარ დარჩა.** აგრესია უნდა დასრულდეს, ასე გაგრძელება აღარ შეიძლება, თორემ ეს ვითარება ქვეყანას დაშლის და დააქცევს, მით უფრო, რომ გარედან ამას ძალიან ბევრი წამახალისებელი ჰყავს.

„კვირის პალიტრა“

ზურა ჯაფარიძე

„გირჩი — მეტი თავისუფლების“ლიდერი

როცა დამკვირვებლები მეკითხებიან, სად არის დარღვევების ფაქტი, ჩემი პასუხია — ეს იგივეა, მომთხოვო, მოვიტანო მტკიცებულებები, რა ხდებოდა საბჭოთა კავშირის დროს „გულაგში“ — **ვერ დავდებთ ასეთ მტკიცებულებებს,** ძალიან რთულია.

„ინტერპრესნიუსი“

გია ხუხაშვილი

ექსპერტი

ამ ხელისუფლებას მხოლოდ იმის თავი აქვს, კანონმორჩილი მოქალაქეები საწოლში რამდენჯერ გადავბრუნდით, ის ითვალოს.

„ინტერპრესნიუსი“

„იბერიულ-კავკასიური მოძრაობის“ თავმჯდომარე ბესო მიქავა სააკაშვილის დაპატიმრებას ეხმიანება და საქართველოს ხელისუფლებას საგანგებო მოწოდებით მიმართავს! მიქავა, რომელიც თავის დროზე პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას პირად დაცვაში მსახურობდა, გაკვირვებას ვერ მალავს, რომ „ქართულმა ოცნებამ“, რომელიც ხელისუფლებაში სწორედ ე.წ. ციხის კადრების გასაჯაროების ფონზე მოვიდა, სააკაშვილს, როგორც კაცების გაუპატიურების უბინძურესი სისტემური დანაშაულის ორგანიზატორს, ამ საშინელ საქმეში ბრალი დღემდე არ წაუყენა:

ბესო მიქავა:
კაცების გამაუპატიურებელი სააკაშვილი საქართველოში თვითონ კი არ უნდა ჩამოსულიყო, არამედ ხელისუფლებას „მეშოკში“ უნდა ჩაესვა და უკრაინიდან ჩამოეთრია!

„სააკაშვილმა ეს ყველაფერი იცით, რატომ გაბედა? იმიტომ, რომ შევარდნაძეს პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას მკვლელობა შერჩა!“



— ხელბორკილდადებული და ციხეში გამომწყვდეული **სააკაშვილის** პოლიტიკურად შემქმნელმა მამამ **ედუარდ შევარდნაძემ** 1995 წლის 26 მაისს გამართულ პარადზე საქართველოს **„ალტერნატიული დროშა“** გამოფინა და ქვეყნის **„ალტერნატიული ჰიმნი“** ააჟღერა. ახლაც თვალწინ მიდგას ვერტმფრენზე ჩამოკიდებული **ხუთჯვრიანი დროშა,** რომელიც იმ დღეს თბილისის თავზე შემოატარეს, ხოლო სასულე ორკესტრი უკრავდა ზუსტად იმ ნაწყვეტს ზაქარია ფალიაშვილის უკვდავი მუსიკიდან, რომელიც დღეს საქართველოს ჰიმნია. ამით იმის თქმა მინდა, რომ ის, რისი გაკეთება თვით **შევარდნაძემაც** კი ვერ გაბედა და საქართველოს **ზვიად გამსახურდიასა და მერაბ კოსტავას** უკვდავ სახელებთან დაკავშირებული ეროვნული დროშა და ჰიმნი ვერ შეუცვალა, ის **სააკაშვილმა** გაბედა და მოსპო!

— ბატონო ბესო, ე.ი. პარტიული დროშა და ჰიმნი, რომლებიც სააკაშვილმა თავს მოგვახვია, თავიდანვე შევარდნაძის მიერ იყო მოწონებული და შეგულებული?

— დიახ, სწორედ ასე იყო! **ედუარდ შევარდნაძე,** რომელმაც კუთხე კუთხეს გადაჰკიდა, აფხაზეთში პროვოკაციული ომი ატეხა და საქართველოს პირველი პრეზიდენტი, ბატონი **ზვიად გამსახურდია** მოაკვლევინა, სამფეროვანი დროშისა და პირველი რესპუბლიკის ჰიმნის შეცვლას ვერ ბედავდა. სამაგიეროდ, ეს გაბედა **სააკაშვილმა.** უფრო მეტიც, **შევარდნაძის** დროს ცნობილი ჯალათი და მამათმავალი, ვინმე **ცირეკიძე,** ციხეებში პატიმრებს აუპატიურებდა. **ცირეკიძესთან** ერთად იყო ვინმე **უსუპიანიც,** რომელიც იმავე სიბილწით იყო დაკავებული. ამ ყველაფრის შესახებ თავის დროზე ბატონმა **ზვიად გამსახურდიამ** თავის ჟურნალში „საქართველოს მოამბე“ განგაშის ზარები დაარისხა და დაწერა, რომ სიბინძურესა და სიბილწეს, რაც **შევარდნაძის** ციხეებში ხდებოდა, მთელი საბჭოთა კავშირის მასშტაბით პრეცედენტი არ მოეპოვებოდა. ნაძირალა **სააკაშვილმა** ეს უბედურებაც **შევარდნაძისგან** ისწავლა და გადმოიღო! თუ **შევარდნაძეს** მხოლოდ **ცირეკიძე და უსუპიანი** ჰყავდა, რომლებიც პატიმრებს აუპატიურებდნენ, **სააკაშვილმა მეგის ქარდავას ხელმძღვანელობით შექმნა და ჩამოაყალიბა მამაკაცების გამაუპატიურებელთა მთელი ჯოგი და სისტემა.** რაც ყველაზე საშინელებაა, **სააკაშვილმა** ეს სისტემა განსაკუთრებული სისასტიკით აამოქმედა სამეგრელოში, სადაც შექმნა სამალავები, საწამებლები და მიწაში ჩამარხული კასრები. ყველაზე მთავარი — ეს არაადამიანური სისტემა რომ ამოქმედებულიყო, ამისათვის აუცილებელი გახდა, **სააკაშვილს** საქმეში გაერია **მოღალატე ზვიადისტები.** სწორედ მათი ხელით მოხდა ეს სიბილწე, **სწორედ მოღალატე და მედროვე ზვიადისტები არიან სააკაშვილის სექტის ყველაზე ერთგული წევრები!**

— საუბედუროდ, მამაკაცების გაუპატიურებას სააკაშვილს არავინ ედავება; უბინძურესი კადრები ისე გაანადგურეს, გამოძიება არცერთ მათგანზე არ დაწყებულა!

— სწორედ ამიტომ **ვეკითხები დღევანდელ ხელისუფლებას და განსაკუთრებით გენერალურ პროკურატურას — რატომ არა აქვს სააკაშვილს ბრალი წარდგენილი სამეგრელოში შექმნილი სამალავებისა და საწამებლების გამო?** ამ ყველაფრისთვის ამ ნაძირალამ პასუხი არ უნდა აგოს? ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ — **კაცების გამაუპატიურებელი სააკაშვილი საქართველოში თვითონ კი არ უნდა ჩამოსულიყო, არამედ ხელისუფლებას „მეშოკში“ უნდა ჩაესვა და უკრაინიდან ზუსტად ისე ჩამოეთრია, როგორც 1960 წლის მაისში „მოსადის“ აგენტებმა არგენტინიდან ადოლფ აიხმანი მოიტაცეს, ჩამოათრიეს და ისრაელში სიკვდილით დასაჯეს!** „ქართული ოცნება“ ხელისუფლებაში სწორედ ე.წ. ციხის კადრების გასაჯაროების ფონზე მოვიდა და **ნუთუ სააკაშვილს, როგორც კაცების გაუპატიურების უბინძურესი სისტემური დანაშაულის ორგანიზატორს, ამ საშინელ საქმეში ბრალი დღემდე წარდგენილი არ უნდა ჰქონდეს?** სხვათაშორის, **სააკაშვილმა** ეს ყველაფერი იცით, რატომ გაბედა? იმიტომ, რომ **შევარდნაძეს** პრეზიდენტ **ზვიად გამსახურდიას** მკვლელობა შერჩა!

— სწორედ ზვიად გამსახურდიას მკვლელობის შესახებ მინდოდა, მეკითხა! ხუთი დამატებული წლიდან, რომელიც პროკურატურამ პირველი პრეზიდენტის მკვლელობის გასახსნელად მოითხოვა, სამი უკვე გავიდა, მაგრამ პროკურატურას ჯერჯერობით არაფერი გაუკეთებია. დარჩენილ ორ წელიწადში რას უნდა ველოდეთ?

— ამ საქმეს **ცოტნე გამსახურდია,** ფაქტობრივად, შეეწირა, მაგრამ, როგორც ვხედავთ, ჯერჯერობით გამოძიება დუმს. ისრაელი მეორე მსოფლიო ომის დროს ჩადენილ დანაშაულებს დღემდე არ პატიობს არავის მაშინ, როცა **ზვიად გამსახურდიას** მკვლელები ახლაც ხელისუფლებაში, ოპოზიციაში, ბიზნესში, პროკურატურასა და სხვა ძალოვან უწყებებში არიან! დანამდვილებით ვიცი, რომ ყველაფერი გამოძიებული და დადგენილი აქვთ, მაგრამ **ზვიად გამსახურდიას** მკვლელობის საქმე მაინც თაროზეა შემოდებული!

— რატომ, მკვდარ შევარდნაძეს მფარველობენ?

— **ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ამ საქმის დამუხრუჭებისა ის არის, რომ ზვიად გამსახურდიას მკვლელების ნაწილი დღესაც გენერალურ პროკურატურაში მუშაობს!** აქედან გამომდინარე, მათ ხელს არ აძლევთ ამ საქმის გამოძიება — თავიანთ კუდს ხომ არ მოიჭრიან?! პროკურატურა ერთადერთი ორგანოა, რომელსაც უკანასკნელი ოცდაათი წლის განმავლობაში, ფაქტობრივად, არავითარი რეფორმა არ შეხებია.

შევარდნაძის საბჭოთა ნომენკლატურის მაფიოზები არათუ პროკურატურას, არამედ აბსოლუტურად ყველაფერს, უპირველეს ყოვლისა კი, ბიზნესს აკონტროლებენ!

აქედან გამომდინარე, მივმართავ ხელისუფლებას: **შევარდნაძე** ვინც იყო, ვიცით! **სააკაშვილი** ვინც არის, ვხედავთ! ერთადერთი ეროვნული და ღვთისნიერი პრეზიდენტი **ზვიად გამსახურდია** გვყავდა და გახსენით მისი მკვლელობა! გაწმინდეთ გენერალური პროკურატურა, ზვიადის მკვლელები სწორედ იქ სხედან!

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

კვირგვინოსნები

ნიკა ჩიტაძე
პოლიტოლოგი

საქართველომ გამოიარა ეს პერიოდი, როდესაც **ერთ მხარეს გამსახურდიას მომხრეები იდგნენ და მეორე მხარეს — მოწინააღმდეგეები.** შესაძლებელია — ასეთი სახის დაპირისპირება ახლაც იყოს.

„ახალი თაობა“

მამა შალვა კეკელია
დეკანოზი

მე სულ ვიცოდი, რომ მისმენდნენ. **ხშირად მითქვამს ტელეფონზე, ვიცი, რომ მისმენთ და ამით ხელფასს იღებთ-მეთქი.** წინა მთავრობის დროს ჩემთან მოვიდა ადამიანი და შენდობა მთხოვა, თქვენზე ვიყავი მომაგრებული და გისმენდითო.

„სარკე“

პაატა ზაქარეიშვილი
ექსპერტი, კონფლიქტოლოგი



მკვდარს რომ კოსტიუმს ჩააცმევენ და გიტარას დააჭერინებენ, ვითომ ცოცხალიაო, აი, ამ დონეზე დაიყვანა **„ოცნებამ“** ნაციონალები. 2024 წლამდე არჩევნების თვალსაზრისით არაფერი შეიცვლება, ხელისუფლებაში კვლავაც **„ოცნება“** დარჩება.

„ახალი თაობა“

ვახტანგ ძაბირაძე
ანალიტიკოსი

პირდაპირ გეტყვით — **ოპოზიციის საპროტესტო აქციები შედეგს ვერ მოიტანს.** დასანანია, რომ საზოგადოებას არ აღმოაჩნდა ახალი პოლიტიკური ძალის შექმნის უნარი, რათა ეს ორი პარტია პენსიაში გაუშვას.

„კვირის პალიტრა“

„ეს არის უტყუარი წინასწარმეტყველება, რომლის აღსრულებამდეც ძალიან ცოტა დრო რჩება!“

„საქართველოს რთული დრო დაუდგა. არავინ დაიწუწუნოს, რატომ დაუშვა ღმერთმა ასეთი სასჯელები. გავიხსენოთ, რომ მანამდე ჩვენ დავუშვით ამაზრზენი გარყვნილება, ღვთისმშობლის წილხვედრ ქვეყანაში მამათმავლობის პროპაგანდა. ცოტა ხანში ისეთი განსაცდელები მოგვეძალება, მათთან შედარებით კოვიდის თემა აღარც კი გაგვახსენდება“, ***— ამ სიტყვებით დაიწყო ჩვენთან საუბარი საგარეჯოს რაიონის სოფელ გიორგიწმინდას ღვთისმშობლის შობის სახელობის ტაძრის წინამძღვარმა, მღვდელმა გიორგი პავლოვმა:***

მამა გიორგი (პავლოვი):

ეკლესიაში მომრავლდნენ სასულიერო პირები, რომლებიც მონანიებისკენ კი არა, ცოდვების გამართლებისკენ არიან მიდრეკილი!

— მრავალი ჭრილობა აქვს დღეს ჩვენს სამშობლოს, უფრო მეტი განსაცდელი კი წინ გველოდება, თუმცა, უფალი გვაიმედებს, რომ აქამდე **ეკლესია ვერცერთმა განსაცდელმა ვერ მოშალა! პირიქით, ყოველი განსაცდელის შემდეგ ეკლესია კიდევ უფრო ძლიერდება და გარწმუნებთ — ამჯერადაც გაიმარჯვებს ეშმაკეულ ძალებზე!** ადრე ხილვაში მეუწყა, რომ განკითხვა მივიდოდა პატრიარქამდე! ეს არავის სჯეროდა, მაგრამ დღეს ეს პროცესი უკვე დაწყებულია. ჩვენ უკვე ვიცით, რომ **ფსევდოლიბერალები ეკლესიასაც მოედვნენ და სინოდშიც არიან. ისინი აზროვნებენ და მსჯელობენ არა როგორც მღვდელმსახურები, არამედ როგორც ცოდვით შეპყრობილი საერო ადამიანები.** იმავდროულად, ცდილობენ, მრევლი გააჩუმონ. არადა, მრევლს უფლება აქვს, მოითხოვოს მოძღვრისგან სიწმინდე, რის მაგალითსაც მოძღვარი საკუთარი ცხოვრებით უნდა აძლევდეს სამწყსოს! **როგორ შეიძლება, სასულიერო პირი იზიარებდეს თანამედროვე ულტრალიბერალების პოზიციებს?!** ეკლესიაში მომრავლდნენ სასულიერო პირები, რომლებიც მონანიებისკენ კი არა, ცოდვების გამართლებისკენ არიან მიდრეკილი!

— საზოგადოება არაერთხელ გააკვირვეთ თქვენი ხილვებით, რომელიც დიდი სიზუსტით ხდება. ამჯერად რას გვეტყვით?

— ხილვაში მეუწყა, რომ **ეკლესიაში შემოჭრილ ლიბერალებსა და ზნეკეთილ სამღვდელოებას შორის დაპირისპირება გამწვავდება. ვხედავ საპატრიარქოს ეზოში შეკრებილ ბრბოს, რომელიც უსტვენს და აგინებს ხანდაზმულ პატრიარქს.** ჩვენ, ქართველებს, დაწერილი გვაქვს ხატი, სახელად **„საქართველოს დიდება“,** რომელზეც ქართველ წმინდანთა დასია გამოსახული. გარწმუნებთ, ამ წმინდანების შემწეობით, საქართველოს ვერცერთი მტერი ვერ მოერევა! მეორედ მოსვლამდე აუცილებლად მოხდება წმინდანებისგან ნაწინასწარმეტყველევი საქართველოს გაბრწყინება. **ღვთივკურთხეული სამეფო მმართველობა აღდგება არამხოლოდ ჩვენში, არამედ რუსეთშიც!** 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტი ამერიკისათვის იყო სასჯელი უსჯულოდ ცხოვრების გამო, მაგრამ, სამწუხაროდ, ამ სასჯელმა სინანული არ გამოიწვია. პირიქით — ამერიკა დღითი დღე მეტად ეფლობა გარყვნილებაში. გავიხსენოთ, რომ 2001 წლის სექტემბრის ტერაქტამდე ზუსტად ერთი დღით ადრე ქალბატონ **გულნარა კუკულაძეს** ჰქონდა ხილვა, რომლის მიხედვით ღვთისმშობელმა აუწყა მოსალოდნელი ტრაგედიის შესახებ. მახათას მთაზე ტაძრის მშენებლობა სწორედ ამ ხილვას უკავშირდება და ამ პერიოდიდან აითვლება მესამე მსოფლიო ომიც.

— საქართველოს შეეხება ეს ომი?

— საქართველოში იქნება შიდა პოლიტიკური ბრძოლები და სოციალური აფეთქება. ხილვაში ნანახი მაქვს, როგორ უპირისპირდებიან ერთმანეთს ხელკეტიანი მოქალაქეები! **მესამე მსოფლიო ომის ეპიცენტრი იქნება ახლო აღმოსავლეთში, მაგრამ ომის ტალღა საქართველოსაც გადაუვლის.**

გავიხსენოთ სახარებისეული პასაჟი, როცა მაცხოვარს ეუბნებიან — „სილოამის გოდოლი დაეცა და 18 ადამიანი დაიღუპა!“ მაცხოვარი პასუხობს: როგორ ფიქრობთ, ეს 18 ადამიანი ყველაზე ცოდვილი იყო? მაგრამ ეს არის ნიშანი, რომ, თუ არ მოინანიებთ, ყველანი ასე დაიღუპებით! **ამერიკამ კი არ მოინანია, მამათმავლობა სახელმწიფო პოლიტიკის რანგში აიყვანა!** ამა სოფლის ანტიქრისტიანულმა სულმა ისე მოიკიდა ფეხი, რომ წამყვანმა ქვეყნებმა ერთხმად იწყეს მამათმავლობის ქადაგება. **საქმე იქამდე მივიდა, შვედეთში ბაპტისტმა მღვდელმა გამოაცხადა, რომ ამიერიდან ის ჯვარს დაწერს მხოლოდ არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის წყვილებს!**

— კოვიდის პანდემია თუ არის აპოკალიფსური სასჯელი? აცრაზე რას იტყვით?

— **აცრა რომ სულისთვის საზიანო იყოს, ამას ეკლესია ხაზგასმით განაცხადებდა!** სინოდმა გააკეთა მართებული განცხადება, **რომ აცრა უნდა იყოს ნებაყოფლობითი!** ანტიქრისტეს ბეჭდის მიღებასთან აცრის გათანაბრება არასწორია! სხვა საკითხია, რომ ვაქცინა გამოუცდელია და ვინც იცრება, შესაძლოა, თავის ჯანმრთელობას ამით ვნებს, მაგრამ **ანტიქრისტეს ბეჭედი** სრულიად სხვა რამეა!

— მაშ, როგორი იქნება მხეცის ტვიფარი?

— ამასთან დაკავშირებით დაწვრილებით საუბრობს **წმინდა მამა ნილოს მირონმდინარე**, რომელიც აღწერს, რომ ცრუ ქალწულს დააფეხმძიმებენ, რათა გამართლდეს ესაია წინასწარმეტყველის სიტყვები — „აჰა, ქალწულმა მუცლად იღო...“ **და ანტიქრისტე** დაიბადება ხელოვნური განაყოფიერების გზით... ხილვისას შევიტყვე, რომ ამჟამად **ანტიქრისტე უკვე მიწაზეა, 20 წლამდე ასაკის ახალგაზრდა კაცია! ის გამეფდება აღდგენილ სოლომონის ტაძარში, მანამდე კი, ათონის მთაზე მოხდება დიდი მიწისძვრა, მთა ზღვაში ჩაიძირება და ივერთა ღვთისმშობლის ხატი ზღვით გამოემართება საქართველოსკენ!** უნდა გითხრათ, რომ მხეცის ტვიფარით აღბეჭდვა მოტყუებით და შეფარული გზებით არ მოხდება, ყველა მიმღები მას ცნობიერად მიიღებს მარჯვენა ხელსა და შუბლზე და ეს ნიშანი იქნება ხილული და ცხადი. როცა **ანტიქრისტეს** პერიოდზე ვიწყებთ საუბარს, უნდა გვახსოვდეს წმინდა მამების წინასწარმეტყველება, რომ საქართველო ბოლო ჟამს გაბრწყინდება და ჩვენში არ იქნება ანტიქრისტესგან ისეთი დევნა, როგორიც სხვაგან! დიახ, **ანტიქრისტე საქართველოში ტახტს ვერ დაიდგამს!**

— რა გაძლევთ ასეთი ოპტიმიზმის საფუძველს, როცა ყველა თვალსაზრისით კრიზისია ქართველ ერში?

— რაც შეუძლებელია კაცთათვის, ის შესაძლებელია ღმერთისთვის! **საქართველოსთვის კრიზისის აპოგეა ჯერ წინ არის. მალე ისეთი განსაცდელები დაგვატყდება თავს, მათთან შედარებით კოვიდის პრობლემა აღარც გაგვახსენდება!** ხილვაში მაქვს ნანახი, რომ ჩვენ წინ გველის ომის ქარცეცხლი, სამშობლოს ტერიტორიების ნაწილის ოკუპაცია სამხრეთელი მეზობლისგან! ამერიკული სამხედრო რაკეტა საქართველოს ჩრდილოეთისკენ მიქრის. მიწა იბომბება! სომხებსაც ცუდი დღე ელოდებათ — ხილვაში ვნახე, როგორ მიდიან თოვლში კოლონებად სომეხი დევნილები! ლტოლვილების ნაკადს ვხედავ რუსთავი-თბილისის გზაზეც... ქართველებს დაგვიპირისპირდებიან ვაჰაბისტები, სამწუხაროდ, იქნება მსხვერპლიც! ყოველივე ეს იქნება ცოდვებში ცხოვრებისთვის ჩვენი ერის საზღაური, მაგრამ პავლე მოციქული ამბობს, რომ **სადაც ძლიერდება ცოდვა, იქვე ღვთის მადლიც მატულობს.** პირდაპირ გეუბნებით, ძალიან მალე სასწაული მოხდება და საქართველოს ხელისუფლებაში მორწმუნე, ეროვნული, ზნეობრივი ხალხი მოვა! დასავლური, ე.წ. მიწიერი „სამოთხე“ ჩვენ თვალწინ დაინგრევა! დასავლეთის ქვეყნებში დაისადგურებს ქაოსი და ანარქია, საშინელი ეკონომიკური კრიზისი, იქნება შიმშილობა, ცარიელი მაღაზიები... ბოლო ჟამს **რუსეთ-თურქეთის** ომის შესახებ წინასწარმეტყველებს მრავალი წმინდა მამა, მათ შორის — პაისი ათონელი. **ეს ომი ჯერ ბერძნებსა და თურქებს შორის გაჩაღდება და მერე ბერძნების მხარეს რუსეთიც ჩაერევა.** ამ ომის შედეგად თურქეთი მსოფლიო რუკიდან გაქრება, ხოლო საქართველო გამთლიანდება, თავის ძირძველ მიწებს, ტაოკლარჯეთსაც დაიბრუნებს. ეკლესია გაიწმინდება, სამეფო ტახტიც ამის შემდეგ აღდგება ჩვენშიც და რუსეთშიც! ეს არის უტყუარი წინასწარმეტყველება, რომლის აღსრულებამდე ძალიან ცოტა დრო რჩება!

— წმიდა წერილი ღაღადებს, რომ ბოლო ჟამს ეკლესიები მადლისგან დაიცლება, ხოლო ქრისტე იქ იქნება, „სადაც ორი ან სამი შეიკრიბება მისი სახელით...“

— როგორც არ უნდა მოხდეს, **ანტიქრისტეს** წინაშე მაინც დარჩება **ქრისტეს** შვიდი სამოციქულო ეკლესია, რომლებიც შეებრძოლებიან მხეცს. ამასთან, დიდი წინასწარმეტყველი წმინდანები — ენუქი, ილია და იოანე მოციქული ხორციელად აღდგებიან, ისინი ამხელენ **ანტიქრისტეს** და ხალხს შეაგონებენ, რათა არ მიიღონ მხეცის ნიშანი! **მამა გიორგი ბასილაძემ თქვა, რომ იოანე წინასწარმეტყველი უკვე საქართველოშია!**

„ანტიქრისტეს ბეჭდის მიღებასთან აცრის გათანაბრება არასწორია!“

ესაუბრა

ზაზა დავითაია

კვირგვინოსნები

ნიკუშა შენგელაია
მხატვარი

ერის ტრაგედიაა, რომ კორონავირუსის გამო ამდენი ადამიანი დავკარგეთ. **ანტივაქსერები ამბობენ, თუ კოვიდი მაინც უნდა შეგვხვდეს, ვაქცინის გაკეთებას რაღა აზრი აქვსო?** აზრი ისა აქვს, რომ რეანიმაციაში არ მოხვდები და სიცოცხლეს ტანჯვით არ დაასრულებ — ვაქცინის დანიშნულებაც ეს არის!

„კვირის პალიტრა“

გიგლა გობეჩია
ასოციაცია „ლაზარის“ თავმჯდომარე, პროფესორი

გავიდა აგერ არასრული ორი წელი და ახლა **უკვე ვერავინ ბედავს თქვას, რომ ვირუსი არაა ხელოვნური გზით შექმნილი.** ახლა სხვანაირადაც დავაყენოთ საკითხი — **თუ ეს ვირუსი ხელოვნურად არის შექმნილი და მისი უამრავი მოდიფიკაცია არსებობს, მაშინ რა გამოდის? გამოდის, რომ მათ როცა დასჭირდებათ, მაშინ გამოაგდებენ გლობალურ სივრცეში ახალ-ახალ მოდიფიცირებულ ვირუსებს** და უყარე მერე კაკალი.

„ალია“

კოტე გაბრიჩიძე
რესტორატორთა ასოციაციის დამფუძნებელი

მეხუთე ტალღაზე ვირუსოლოგები საუბრობენ იმის გამო, რომ უფრო მეტი პირბადე გაიყიდოს.

„რეზონანსი“

სოსო არჩვაძე
სტატისტიკოსი

ბოლო წელიწად-ნახევარია, **ეკონომიკა მთლიანად კორონავირუსის მძევალია** და ვისურვებდი, არჩევნების შემდეგ **ეკონომიკა არ აღმოჩნდეს პოლიტიკური ვითარების მძევალიც.**

„რეზონანსი“

ბიძინა კულუმბეგოვი
ალერგოლოგ-იმუნოლოგი

თუ ვაქცინაციის ტემპს არ გავზრდით, ნოემბრის ბოლოდან **მეხუთე ტალღა** დაიწყება.

„კვირის პალიტრა“

სულ უნდა გვახსოვდეს!

100 წელია, ყარსის

1921 წლის 13 მარტი – ყარსის ხელშეკრულების გაფორმება

იმ ფონზე, როცა საქართველოს მაოხრებელი გზირი და მთავარი საფრთხე, ნაპრეზიდენტალი მიხეილ სააკაშვილი დაკავებულია, წამითაც არ შეიძლება იმ საფრთხის უგულებელყოფა, რომელიც სულაძაღლებულმა ლენინმა და მისმა იდეურმა მოკავშირე მუსტაფა ქემალ ათათურქმა 1921 წლის 16 მარტს — ჯერ მოსკოვში, ხოლო შემდეგ იმავე წლის 13 ოქტომბერს ყარსში თავს მოგვახვიეს! ასი წელია, ყარსის ზავი ყარს! *დიახ,* ***13 ოქტომბერს,*** *საქართველოს ეროვნული გმირის* ***მერაბ კოსტავას მკვლელობის დღეს, ზუსტად ასი წელი სრულდება იმ ავადსახსენებელი დღიდან, როცა ქემალისტურმა თურქეთმა ბოლშევიკურ რუსეთთან შეთანხმებითა და გარიგებით ქალაქ ყარსში საქართველოს ართვინისა და არტაანის პროვინციები, დაახლოებით 9 ათას 969,71 კვადრატული კილომეტრი წაჰგლიჯა*** *და ბოლშევიკების მიერ ოკუპირებულ ჩვენს სამშობლოსთან ახალი საზღვარი გაავლო.* ***საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტი და პუბლიცისტი სიმონ კილაძე მიიჩნევს, რომ ყარსის ზავში მართლაც კაზუსური მუხლია, რომელსაც ვერ შევცვლით, მაგრამ როგორც საფრთხე, სულ უნდა გვახსოვდეს:***

რას მოაწერა ხელი შევარდნაძემ და რას არ მოაწერა ხელი სომხეთმა?

სიმონ კილაძე:

ყარსის ხელშეკრულების გაუქმება შეუძლებელია, მაგრამ რომც გავაუქმოთ, ამით საქმე მაინც არ გამოსწორდება, რადგან ძაღლის თავი მოსკოვშია დამარხული!

— **ყარსის ხელშეკრულების** ჩვენთვის საყურადღებო მუხლი, სადაც ბათუმისა და მისი შემოგარენის საკითხი ერთგვარი დიპლომატიური ბურუსითაა მოცული, სათავეს ჯერ კიდევ 1921 წლის 16 მარტს მოსკოვში ხელმოწერილი **რუსეთ-თურქეთის თექვსმეტმუხლიანი შეთანხმებიდან** იღებს. თავიდანვე განვმარტავთ, რომ 1920 წლის 28 იანვარს ოსმალეთის დეპუტატთა პალატამ მიიღო თურქეთის **„ეროვნული ალთქმის“** დოკუმენტი. ეს გახლავთ ძალიან მნიშვნელოვანი, თვით თურქეთის კონსტიტუციაზეც კი უპირატესი დოკუმენტი, რომლითაც თურქეთის მომავალი საზღვრები და სახელმწიფო წყობაა განმტკიცებული. **თურქეთის „ეროვნული ალთქმის“ დოკუმენტის თანახმად, ბათუმი და მისი შემოგარენი თურქეთის განუყოფელ ტერიტორიად არის მიჩნეული.** რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, თურქეთის პარლამენტმა **„ეროვნულ ალთქმაში“** მოსახლეობის ნების პლებისციტით გამოხატვის პრინციპიც შეიტანა. ამიტომ 1920 წლის ივლისში, როცა ბრიტანელებმა აჭარიდან ჯარები გაიყვანეს და ბათუმი დაგვიბრუნეს, **თურქეთმა მაშინვე მოითხოვა „ეროვნულ ალთქმაში“ თურქეთის განუყოფელ ნაწილად დაფიქსირებული ბათუმის უკან დაბრუნება,** რასაც საქართველოს მაშინდელმა ხელისუფლებამ არავითარი ყურადღება არ მიაქცია. 1921 წლის იანვარში, როცა ჩვენი ელჩი **სიმონ მდივანი** ანკარაში ჩავიდა და **მუსტაფა ქემალთან** საზღვრებზე დაიწყო საუბარი, **ათათურქმა** ქართველ დიპლომატს სწორედ **„ეროვნული ალთქმის“** ტექსტი გადასცა, რითიც თურქეთის პოლიტიკური ზრახვების შესახებ მიანიშნა. საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ **„ეროვნული ალთქმა“** თურქეთისთვის დღესაც მოქმედი დოკუმენტია.

— ბატონო სიმონ, მაინც რით არის ჩვენთვის საშიში ყარსის ზავი და რა ნაღმებს მალავს ის საქართველოს წინააღმდეგ?

— ჩვენ ზემოთ **მოსკოვის თექვსმეტმუხლიანი ხელშეკრულება** ვახსენეთ, რომლის მეორე მუხლშიც ვკითხულობთ: *„თურქეთი თანახმაა, დაუთმოს თავისი სიუზერენიტეტი საქართველოს ბათუმის პორტზე, ქალაქსა და იმ ტერიტორიაზე, რომელიც ამ ხელშეკრულების პირველ მუხლში მოცემული საზღვრის ჩრდილოეთით მდებარეობს, იმ პირობით, რომ 1) ამ ადგილების მოსახლეობა ფართო ავტონომიით ისარგებლებს, რაც უზრუნველყოფს თითოეული თემის სარწმუნოებრივ-კულტურულ უფლებებს და მიიღებს ისეთ საადგილმამულო კანონს, რომელიც მათ სურვილებს ეთანხმება; 2) თურქეთს მიეცემა ბათუმის პორტით სხვადასხვა საქონლის თავისუფალი ტრანზიტის უფლება, უბაჟოდ და დაბრკოლებების გარეშე, ხარჯების დაუბეგრავად“.* სწორედ ეს მუხლი იწვევს კითხვებს, რასაც თან უამრავი მითი თუ რეალობა ახლავს. დავიწყოთ იმით, რომ თურქეთის დელეგაცია მოსკოვში, რომელსაც **იუსუფ ქემალი** ხელმძღვანელობდა, **ართვინთან** და **არტაანთან** ერთად კატეგორიულად მოითხოვდა **ბათუმსაც...** მოსკოვის 1921 წლის 16 მარტის ხელშეკრულებაზე, რომელიც რუსეთსა და თურქეთს შორის გაფორმდა, იმდენს იმიტომ ვლაპარაკობ, რომ ამ შეთანხმების პირობები, ფაქტობრივად, უცვლელად გადაწერეს **ყარსის ხელშეკრულებაში,** რომელსაც 1921 წლის 13 ოქტომბერს მოეწერა ხელი.

— ანუ წელს, 13 ოქტომბერს, მერაბ კოსტავას მკვლელობის დღეს, ყარსის ზავი 100 წლის ხდება?

— დიახ, **2021 წლის 13 ოქტომბერს ყარსის შეთანხმებას მართლაც 100 წელი უსრულდება.** ზოგიერთები წერენ და ამტკიცებენ, რომ თითქოს **ყარსის ზავი** 100 წლის ვადით დაიდო, მაგრამ არ არის ასე. სამწუხაროდ, ეს შეთანხმება „უკვდავი“ და უვადოა!

— საქართველო ყარსის ხელშეკრულებას ცალმხრივად ვერ გააუქმებს?

— **ყარსის ხელშეკრულების დენონსაცია შეუძლებელია,** რადგან საქართველო, სომხეთი და აზერბაიჯანი დოკუმენტში ერთი მხარის სტატუსით სარგებლობენ. მართალია, დღევანდელი სომხეთი **ყარსის დებულებებს** სასაზღვრო საკითხებში არ აღიარებს, მაგრამ აზერბაიჯანისათვის **ყარსის ხელშეკრულებას** სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს ნახიჭევანის კუთვნილების გამო! აქედან გამომდინარე, სანამ არსებობს **მოსკოვის ხელშეკრულება,** იარსებებს **ყარსის დოკუმენტის** პირობებიც, რადგან რუსეთი და თურქეთი **მოსკოვის ხელშეკრულებას** ურთიერთობის მომწესრიგებელ უმთავრეს და უპირველეს სამართლებრივ აქტად მიიჩნევენ. კრემლიც და ოფიციალური ანკარაც **მოსკოვის შეთანხმებას** უვადოდ თვლიან და ყოველწლიურად განსაკუთრებულად აღნიშნავენ მისი ხელმოწერის დღეს. მოკლედ, **ყარსის ხელშეკრულების გაუქმება შეუძლებელია,** მაგრამ რომც გავაუქმოთ, ამით საქმე მაინც არ გამოსწორდება, რადგან ძაღლის თავი მოსკოვშია დამარხული!

— ე.ი. სანამ მოსკოვის ხელშეკრულება იარსებებს, მანამდე ყარსის ხელშეკრულებას ვერავინ შეეხება და შეცვლის?

— სწორედ ასეა! გარდა ამისა საქართველო-თურქეთს შორის სახელმწიფო საზღვარი სწორედ **ყარსის ხელშეკრულების** მიხედვით არის განსაზღვრული, რომელსაც 1992 წლის 30 ივლისს „საქართველოს რესპუბლიკასა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის მეგობრობის, თანამშრომლობისა და კეთილმეზობლური ურთიერთობის შესახებ“ ხელშეკრულებით მაშინდელი სახელმწიფოს მეთაური **ედუარდ შევარდნაძე** დაეთანხმა. 1992 წლის 30 ივლისის ხელშეკრულების პრეამბულაში პირდაპირ წერია, რომ *„საქართველოს რესპუბლიკა და თურქეთის რესპუბლიკა, შემდგომში „მხარეებად“ წოდებულნი, პატივს მიაგებენ რა ორივე ქვეყნის სუვერენულ სტატუსს და ეყრდნობიან დამოუკიდებლობის, ტერიტორიული მთლიანობის, საზღვრების ურღვევობის, ერთმანეთის საშინაო საქმეებში ჩაურევლობის პრინციპებს და გამოხატავენ რა ურთიერთთანამშრომლობის გაღრმავების სურვილს, ადასტურებენ რა ერთგულებას გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წესდებისადმი, მისი მიზნებისადმი, ჰელსინკის დასკვნითი აქტისა და ახალი ევროპისათვის პარიზის ქარტიის, ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის თათბირის სხვა დოკუმენტებისადმი, გამოთქვამენ რწმენას, რომ ორ ხალხს შორის არსებული ისტო-*

კვირგვინოსნები

ვახტანგ ხარჩილავა, *„საერთო გაზეთის“ მთავარი რედაქტორი*

შარლ მიშელის დოკუმენტი — ეს არის გეგმა, პროგრამა იმის შესახებ, თუ როგორ და რა გზებით უნდა დაბრუნდეს **სააკაშვილი** და ნაცმოძრაობა ხელისუფლებაში. **სააკაშვილი** თავისი ბუნებით შუა საუკუნეების სასტიკი და სისხლისმოყვარე ფეოდალის პროტოტიპია, რომლისთვისაც დემოკრატია ისეთივე უცხო ხილია, როგორც — ვირისთვის ხურმა.

„საერთო გაზეთი“

ელიზბარ ჯაველიძე, *აკადემიკოსი*



ვაფრთხილებ ნაცებს: ნუ გამოიყვანთ ქართველ ხალხს წონასწორობიდან, თორემ თქვენგან ბუნდოა არ დარჩება!

ვაფრთხილებ „ქართულ ოცნებას“: ნუ თმობთ! ასე აღარ შეიძლება, **მელიასაც** და ყველა სხვა დამნაშავეს პასუხი ვაგებინოთ. მე ერთი სიტყვა წამომცდა და **შევარდნაძემ** მაშინვე დამიჭირა. დამნაშავე დაისაჯოს!

„საერთო გაზეთი“

რამაზ საყვარელიძე, *ფსიქოლოგი*

ნაცმოძრაობის მხარდამჭერებმა მინდა, იცოდნენ: **ვინც მკვლელებს მხარს უჭერს, ისიც მკვლელია! ვინც მეცოცხეებს ექომაგება, ისიც მეცოცხეა!** ბოლოს და ბოლოს, ქართველი ერი ამ კრიმინალებისგან უნდა გაიწმინდოს. **ნაცებს ქართულ მიწაზე სიარულის უფლება არა აქვთ.** მორჩა! — ჟურნალისტი იქნება ეს თუ სხვა, დამნაშავე უნდა დაისაჯოს. **ესენი არიან ჟურნალისტები? — ერთი წიგნი არა აქვთ წაკითხული.** შვიდი გაზეთის რედაქტორი ვიყავი და ასეთი უწიგნური ადამიანები არასდროს შემხვედრია.

„საერთო გაზეთი“

ალი ბაბაევი, *საქართველოს აზერბაიჯანელთა ეროვნული კონგრესის თავმჯდომარე*

ნაცმოძრაობა ჩამოყალიბდა როგორც კრიმინალური, ტერორისტული, დესტაბილიზაციის გამომწვევი დაჯგუფება. მათ აქვთ თავიანთი ტელევიზიები. ამ ტელევიზიებიდან რა ცილისწამებები და სიბინძურე მოედინება, ყველა ვხედავთ. ჩემი აზრით, **საქართველოში 90 პროცენტს ეზიზღება ეს ტელევიზიები.** იქ მომუშავე ადამიანები არიან პროვოკატორები. ღიად ვაცხადებ ამას.

„საერთო გაზეთი“

ზავი ყარს!

ტერიტორია, რომელიც საქართველომ ყარსის ზავით დაკარგა

რიული და კულტურული ტრადიციების სიახლოვე და მეგობრული კავშირები ხელს შეუწყობს მრავალმხრივი კეთილმეზობლური ურთიერთობების განვითარებას. მხარეები აცხადებენ, რომ დაიცავენ მათ შორის დადებულ ხელშეკრულებებს და შეთანხმებებს დაწყებული 1921 წლის 13 ოქტომბრის ***ყარსის შეთანხმებით.*** *მხარეები ხელმძღვანელობენ იმით, რომ ამ შეთანხმებით საბოლოოდ დადგინდა საზღვარი ორ სახელმწიფოს შორის. მხარეები აღნიშნული შეთანხმების დებულებებს დაიცავენ თავიანთი კანონმდებლობის, არსებული პრაქტიკის და მათი საერთაშორისო ვალდებულებების გათვალისწინებით!“* ცნობისათვის, ეს ხელშეკრულება ძალაში 1993 წლის 25 მარტს შევიდა და გაფორმდა ათი წლის ვადით, მაგრამ იგი ავტომატურად გრძელდება დღემდე, რადგან ხელშეკრულების თანახმად ჯერ არცერთ მხარეს არ გამოუთქვამს სურვილი, ის გაეუქმებინა ან გადაესინჯა.

— ანუ 1992 წლის 30 ივლისის „ხელშეკრულებით“ საქართველომ მართლაც ხელები შეიკრა და თავისი ნებით უარი თქვა თურქეთის მიერ მიტაცებულ ჩვენს ისტორიულ მიწებზე, ტაო-კლარჯეთზე?

— ფაქტია, რომ ეს დოკუმენტი ხელმოწერილია და საქართველოსა და თურქეთს შორის სახელმწიფო საზღვარი სწორედ **ყარსის შეთანხმების** საფუძველზე არის მოწესრიგებულ-დადგენილი. საერთოდ, როცა ამ საკითხზე ვმსჯელობთ, აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ მაშინდელი პოლიტიკური რეალობა, კერძოდ, რა ხდებოდა საქართველოში 1992-1993 წლებში, როცა თურქეთიდან შემოდიოდა აბსოლუტურად ყველაფერი. სომხეთს მსგავსი ხელშეკრულება თურქეთთან გაფორმებული არა აქვს, რაც იმას ნიშნავს, რომ თურქეთის მიერ ძველი სომხური მიწების მიერთების ფაქტს ოფიციალური ერევანი არ ცნობს და არც **ყარსის ზავის** პირობებს იზიარებს. ამიტომაა ორ ქვეყანას შორის მტრული ურთიერთობა.

— მაინც რატომ მიუგდეს ბოლშევიკებმა ძირძველი ქართული მიწები თურქეთს, ვინ იყო ამის ინიციატორი — ლენინი და ტროცკი?

— როგორც დოკუმენტებიდან ირკვევა, **ტროცკი** ამ საქმეში ირიბად მონაწილეობდა და უფრო **ლენინისა** და **გიორგი ჩიჩერინის** მიერ იყო ეს ბედუკუღმართობა ინიცირებული. საქმე ის გახლავთ, რომ **ლენინი** თურქეთს მიიჩნევდა სტრატეგიულ მოკავშირედ და სოციალისტური რევოლუციის ექსპორტის მთავარ ბაზად ახლო აღმოსავლეთში. გარდა ამისა, ანტანტა არ წყალობდა არც ბოლშევიკურ რუსეთს და არც ქემალისტურ თურქეთს, რამაც **ლენინისა** და **მუსტაფა ქემალის** პოზიციები დააახლოვა. **ლენინი** ძალიან მადლიერი იყო **მუსტაფა ქემალის** იმ მხრივაც, რომ 1920 წლის შემოდგომაზე თურქეთმა რუსეთს დიდი დახმარება გაუწია აზერბაიჯანის გასაბჭოების პროცესში. თავის მხრივ რუსეთი **ქემალ ათათურქს** ეხმარებოდა ფულით, იარაღითა და ოქროთი. უფრო მეტიც, ანტანტის ცნობილი შემოტევის დროს, როცა თურქეთის ბედი, ფაქტობრივად, გადაწყვეტილი იყო, **ლენინმა ათათურქის** კარზე **არალოვის** ხელმძღვანელობით სამხედრო სპეციალისტები და ინსტრუქტორები მიავლინა, რომლებიც უშუალოდ გეგმავდნენ სამხედრო ოპერაციებს და ხელმძღვანელობდნენ თურქულ საჯარისო შენაერთებს.

— როგორც დოკუმენტების მიხედვით ირკვევა, 1921 წლის 9 მარტს **ლენინმა** ეროვნებათშორის სახალხო კომისარს **სტალინს** დაუძახა და უთხრა — **კობა, დაელაპარაკე თურქებს, იქნებ რამე მოახერხო!** არავინ იცის, რა მოხდა 9 მარტის ღამეს და რა უთხრა **სტალინმა იუსუფ ქემალს,** მაგრამ ფაქტია, რომ 10 მარტიდან მოყოლებული, თურქეთის დელეგაციამ მოსკოვის მოლაპარაკებაზე **ბათუმის** საკითხი მოხსნა და მხოლოდ **ართვინისა** და **არტაანის** მიერთებით დაკმაყოფილდა. სწორედ ამ შეთანხმების შემდეგ მოხდა, რომ 1921 წლის 18-19 მარტს ბათუმში გენერალ **გიორგი მაზნიაშვილისა** და ქართველი ბოლშევიკის **სერგო ქავთარაძის** ძალები გაერთიანდნენ და შეუტიეს თებს. **აი, სწორედ ამან დააახლოვა რუსეთისა და თურქეთის ინტერესები, რომლებიც ძირძველი ქართული და სომხური მიწების ხარჯზე გარიგდნენ.** უფრო მეტიც, თურქეთის დელეგაცია 1921 წლის მარტის დასაწყისში სამშვიდობო შეთანხმების დატოვებასაც კი აპირებდა, რადგან **ართვინისა** და **არტაანის** გარდა **იუსუფ ქემალი** კატეგორიულად მოითხოვდა ბათუმსაც.

„ყარსის ხელშეკრულებით თურქეთმა საქართველოს ისტორიული მიწების საკმაოდ დიდი ნაწილი – 9 ათას 969,71 კვადრატული კილომეტრი ტერიტორია მიიერთა, რომელზეც 160 ათასამდე კაცი სახლობდა!“

— ბათუმი ვინ და რამ გადაარჩინა?

თურქებს, თორემ თურქები ბათუმიდან ასე ადვილად არ გავიდოდნენ. ეს ამბავი მოსკოვში იყო გადაწყვეტილი და ქართველმა პატრიოტებმა შედეგი გააფორმეს! სხვათაშორის, ცნობილი ბოლშევიკი სამხედრო მეთაურის **დიმიტრი ჟლობას** ძალები იბრძოდნენ მაშინ ბათუმში თურქების წინააღმდეგ.

— მაინც რა ტერიტორია წაგვართვა თურქეთმა ყარსის ხელშეკრულებით?

— **მოსკოვის შეთანხმებით** და, შესაბამისად, **ყარსის ხელშეკრულებით თურქეთმა საქართველოს ისტორიული მიწების საკმაოდ დიდი ნაწილი — 9 969,71 კვადრატული კილომეტრი ტერიტორია მიიერთა, რომელზეც დაახლოებით 160 ათასამდე კაცი სახლობდა.** ცნობისათვის, **ყარსში** მოლაპარაკების დროს ჩვენმა დელეგაციამ იმასაც კი ვერ მიაღწია, რომ **სოფელი სარფი** მაინც დარჩენოდა საქართველოს. თურქებმა **სარფიც** კი არ დათმეს და ისტორიული ქართული სოფელი, სადაც ოდითგანვე ეთნიკური ქართველები, კერძოდ, ლაზები ცხოვრობდნენ, შუაზე გაყვეს. სხვათაშორის, იგივე პოზიცია დაიჭირა თურქეთმა სომხების მიმართაც. სომხეთი ითხოვდა — ჩვენი ძველი დედაქალაქის **ანისის** ნანგრევები მაინც დაგვიტოვეთო! — მაგრამ ოსმალეთის დელეგაცია ამაზეც კატეგორიული წინააღმდეგი წავიდა. სომხებს არც **ყარსი** დაუთმეს, მაგრამ დღევანდელი **გიუმრი** დაუტოვეს. **ყარსის ხელშეკრულების** გაფორმებამდე, 1921 წლის სექტემბერში, „კავბიუროს“ სხდომა გაიმართა, სადაც **სერგო ორჯონიკიძემ** მაგიდაზე სულ მუშტები აბრახუნა და ქართველ და სომეხ ბოლშევიკებს მოუწოდა, რომ **მოსკოვის შეთანხმების** პირობებს **ყარსში** აუცილებლად დასთანხმებოდნენ. ქართველი ბოლშევიკები, რომლებიც **ბუდუ მდივანის** მეთაურობით, შემდგომ „ნაციონალ-უკლონისტებად“ მონათლეს, საქართველოს გასაბჭოებას მხარს უჭერდნენ, მაგრამ ქართული მიწების გაჩუქებას წინ აღუდგნენ და **ყარსის შეთანხმების** პირობებს არ დაეთანხმნენ, რასაც ძალიან სერიოზული გაწევ-გამოწევა მოჰყვა. საბოლოოდ ყველაფერი ისე გადაწყდა, რა პირობაც **ლენინს** ჰქონდა მიცემული **მუსტაფა ქემალისთვის** და საქართველოც, სომხეთიც და აზერბაიჯანიც მოსკოვის ხელშეკრულების პირობებს ყარსში დათანხმდნენ!

— ყარსის შეთანხმების ძალით თურქეთს შეუძლია თუ არა საქართველოსთან მიმართებაში სიტუაცია დაძაბოს?

— უახლოეს მომავალში ამის საფრთხეს ვერ ვხედავ, თუმცა, ისიც ფაქტია, რომ 2010 წლიდან მოყოლებული, **რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი და მისი ხელისუფლება ამჟღავნებს ერთგვარ ნოსტალგიას ოსმალეთის იმპერიის დაშლის გამო და ესწრაფვის მის აღდგენას!** ჩვენ ვიცით თურქეთის ამბიციების შესახებ სირიაში, რომელიც ერთ დროს ოსმალეთის იმპერიას ეკუთვნოდა. აღარაფერს ვამბობ ეგვიპტესა და ლიბიაზე, რომლებიც ასევე თურქეთის იმპერიის განუყოფელი ნაწილი იყო.

— თურქეთი აჭარაში ყარსის შეთანხმების თანახმად პლებისციტს ვერ ჩაგვიტარებს?

— ვერ ჩაგვიტარებს!

— როცა ის 30 ათასი ეთნიკური თურქი, რომლებსაც საკაშვილმა საქართველოს მოქალაქეობა მიანიჭა, გამრავლდება და კრიტიკულ მასას მიაღწევს, „ეროვნულ აღთქმაში“ შეტანილი პლებისციტის მუხლის თანახმად, ეს შესაძლოა, მოხდეს! ამასვე ითვალისწინებს ყარსის ხელშეკრულების მეექვსე მუხლიც, სადაც გარკვევით წერია, რომ ბათუმისა და მისი შემოგარენის „მოსახლეობა ფართო ავტონომიით ისარგებლებს, რაც უზრუნველყოფს თითოეული თემის სარწმუნოებრივ-კულტურულ უფლებებს და მიიღებს ისეთ საადგილმამულო კანონს, რომელიც მათ სურვილებს ეთანხმება!“

— მაშინ აღარ ყოფილა საშველი, უნდა ავიღოთ თოფ-იარაღი და ვემზადოთ თურქეთთან ომისთვის! საერთოდ, მიმაჩნია, რომ **საქართველო-თურქეთს შორის დაძაბული ფონის შექმნა არც საქართველოსთვის და არც თურქეთისთვის მომგებიანი არ არის.** მაგალითად, **თურქეთმა, რომელიც ყოველი წლის 7 მარტს ქართველებისგან ართვინის „გათავისუფლებას“ და „სამშობლოსთან მიერთებას“ ზეიმობდა, ეს ტრადიციული ცერემონიალი უკვე გააუქმა.** ვფიქრობ, ეს ის ნაბიჯია, რომელიც ორი ხალხის ურთიერთობაში უფრო მეტ პოზიტივს შეიტანს. ფაქტია, რომ **ყარსის ხელშეკრულებაში** არსებობს კაზუსური მუხლი, რომელიც ჩვენთვის სასარგებლო არ არის, მაგრამ დიპლომატია იმისთვის არსებობს, რომ საქმე ასეთ ძლიერ მეზობელთან კონფლიქტამდე არ მივიყვანოთ, თორემ თურქეთი ყველაფერს გადაგვიკეტავს!

— როგორ შეიძლება ყარსის ხელშეკრულებაში ჩანერგილი ჩვენთვის სახიფათო კაზუსური მუხლის შეცვლა?

— ამ მუხლს ვერაფრით შევცვლით, მაგრამ ფრთხილად უნდა ვიყოთ და გვახსოვდეს, რომ **ყარსის ხელშეკრულებაში** ასეთი სახიფათო მუხლია ჩადებული!

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

როგორ გადაარჩინა სტალინმა ბათუმი თურქულ ოკუპაციას?

კვირგვინოსნები

ვახტანგ მეგრელიშვილი
„გირჩის“ ლიდერი

წარმოიდგინეთ, რომ საქართველოს შესახებ არაფერი იცით, კანადიდან პირველად ჩამოხვედით და ხედავთ, რომ **პოლიტიკოსები ერთმანეთს „კოკაინშიკს“ ეძახიან, შარდიანი „ბანკებით“ დარბიან,** ევროკავშირის წარმომადგენლების წინ ერთმანეთს აგინებენ... რას იფიქრებთ ამ ხალხზე?

„კვირის პალიტრა“

ნიკა შენგელია
ანალიტიკოსი

10 ოქტომბრიდან მოსალოდნელია დოლართან მიმართებით ლარის ოდნავი გაუფასურება. სავარაუდოდ, **წლის ბოლოს ინფლაცია 13 პროცენტს გადააჭარბებს, ასევე, გაიზრდება საწვავის ფასი,** განსაკუთრებით — 2022 წლის პირველ კვარტალში.

„რეზონანსი“

თემურ ჭიჭინაძე
ენერგეტიკის აკადემიის წევრი

ნამახვანჰესი საქართველოს არც ენერგოდამოუკიდებლობას და არც დაბალ ტარიფს არ მოუტანდა.

„საქართველოს რესპუბლიკა“

ოპოზიციურმა გეი-პარტიებმა პირობა დადეს, რომ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ გეი-პარადს ჩაატარებენ!

წინასაარჩევნო „გაიწიე-დამაკავესა“ და „კუკუდამალობანაში“ ცოტამ თუ გაიგო, როგორ დაჰპირდნენ ოპოზიციური გეი-პარტიები ლგბტ მაფიას, რომ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ თბილისში გეი-პარადს ჩაატარებენ!

დიახ, ყველამ უნდა იცოდეს, რა პირითა და პირობით აპირებს **„გეი-რევოლუციას“** ეს **ნაცი-ანალური ო-ბოზიცია!**

მოკლედ, ლგბტ პრაიდმა გადაწყვიტა, 2 ოქტომბრის არჩევნების წინ ნაცოპოზიციისათვის **ლგბტ დროშაზე დაეფიცებინა,** რომ ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე ჩაატარებდნენ აქამდე აუხდენელ ოცნებად გადაქცეულ გეი-პარადს!

თბილისში პრაიდის გამართვასთან დაკავშირებული პოზიცია იქცა ერთგვარ ტესტად იმის გამოსარკვევად, ემხრობა თუ არა ესა თუ ის პოლიტიკური ჯგუფი **„თავისუფლებას ყველასთვის“** და მზად არის თუ არა **„დემოკრატიულ ღირებულებებს“** უერთგულოს და პირდაპირ აღიაროს, რომ ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში თბილისში გეი-პარადს ჩაატარებს.

*„მხარს ვუჭერთ ოპოზიციას და იმედი გვაქვს, რომ **კოალიციური მთავრობა** იქნება ის გამოსავალი, რომელიც გააუმჯობესებს ქვიარ ადამიანების მდგომარეობას ამ ქვეყანაში. ეს ეხება როგორც პრაიდის ჩატარებას, ისე უმცირესობების პრობლემების მოგვარებას... **კოალიციური მთავრობის** პირობებში ეჭვი არ გვეპარება, რომ იქნება იმის რესურსი, რომ ადამიანებმა უფრო თანასწორად იგრძნონ თავი ამ ქვეყანაში, ვიდრე იმ მმართველობის პირობებში, სადაც დღეს გვიწევს ცხოვრება“.* — აი, ეს განაცხადა პირდაპირ ლგბტ-პრაიდის ხელმძღვანელმა გიორგი თაბაგარმა.

თავის მხრივ, **კეზერაშვილის** ტელეკომპანია **„ფორმულამ“** აი, ამ კითხვით ჩამოუარა პოლიტიკურ პარტიებს: **„იძლევით თუ არა პირობას, რომ თქვენს ხელში ძალაუფლების აღმოჩენის შემთხვევაში, თბილისი პრაიდის ჩატარებას უზრუნველყოფთ?!“**

ნაცმოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა **ნიკა ოზოლაძემ** ამ კითხვას ასე უპასუხა: *„არცერთ შემთხვევაში არ შეიძლება რაიმე ნიშნით ადამიანების დაყოფა და ზოგის პრივილეგირებულად ქცევა, ადამიანების დისკრიმინაცია, მათ შორის, გამოხატვის თავისუფლების ფორმით. ვის რა მოსწონს და რა არ მოსწონს, ეს არაა მთავარი. მთავარია, ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები იყოს დაცული, იყოს თანასწორობა და ვისაც სურს თავისი თავის გამოხატვა, გამოხატოს უპრობლემოდ, კანონი იყოს დაცული, მათი უსაფრთხოება იყოს დაცული, მათი ჯანმრთელობა იყოს დაცული და მათ შეეძლოთ, გამოხატონ თავისი თავი“.*

თანაგუნდელის აზრს იზიარებს **ნაცმოძრაობის საკრებულოს პარტიული სიის პირველი ნომერი სოფო ჯაფარიძე** და აცხადებს, რომ ლგბტ ადამიანების უფლებები დაცული უნდა იყოს: *„მე ძალიან ვმეგობრობ ბევრ მათგანთან და მივესალმები იმას, რომ მათ იცხოვრონ თავისუფლად ქვეყანაში, სადაც შეეძლებათ, იყვნენ ისე, როგორც მათ სურთ“.*

გარდა ამისა, ცნობილია, რომ შარშანდელი საპარლამენტო არჩევნების წინ ნაცთა ლიდერმა **ნიკანორ მელიამ** ღიად დაუჭირა მხარი გეი-პარადებს, როდესაც ტელეკომპანია „კავკასიის“ პირდაპირ ეთერში სახალხოდ თქვა, **ვინც საქართველოში არ ცნობს ლგბტ ადამიანების უფლებებს, მათი ხმა არ გვჭირდება!**

ბოკერიას „ევროპული საქართველო“ რომ ერთ-ერთი მთავარი **„გეი-მამაშაა“,** ეს ამ პარტიის სიის პირველმა ნომერმა და თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატმა **გიორგი ნონიაშვილმაც** დაადასტურა: *„ყველა ადამიანის უფლება გამოხატვის ნაწილში უნდა იყოს დაცული. მათ შორის თბილისი პრაიდთან დაკავშირებით, ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ მათი გამოხატვის თავისუფლება ყოველთვის იყოს უზრუნველყოფილი, რასაც, სამწუხაროდ, დღესდღეობით ეს ხელისუფლება არ აკეთებს, იმიტომ, რომ შერჩევითად უდგება ადამიანის უფლებების შინაარსს“.*

„გირჩი — მეტი თავისუფლების“ ლიდერმა **ზურა ჯაფარიძემ** განაცხადა, რომ **გეი-პარადის ჩატარებას ორივე ხელით ემხრობა** და მთავრობამ ყველა ადამიანის უფლებების დაცვა უნდა უზრუნველყოს, მათ შორის, არამხოლოდ გეების, არამედ ფაშისტების და კომუნისტებისაც!“

ლეიბორისტული პარტიის თბილისის მერობის კანდიდატის **მიხეილ ქუმსიშვილის** თქმით, იმ შემთხვევაში, თუ თბილისი პრაიდის ჩატარება გადაწყდება, ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ კანონი აღსრულდეს: *„რაც კანონს არ ეწინააღმდეგება და მითუმეტეს, მშვიდობიანი მსვლელობაა, პირიქით, ვინც ამის წინააღმდეგ ძალადობრივი მეთოდებით გამოვა, მათ პასუხი უნდა აგონ კანონის წინაშე“.*

წლებია, „დროა“-ს ლიდერი და ოპოზიციის საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი **ელენე ხოშტარია** თბილისი პრაიდს მხარს უჭერს და არ არის გასაკვირი, რომ გახელისუფლების შემთხვევაში, მისი თქმით, კანონის აღსრულება ყველაზე უნდა ვრცელდებოდეს. **ხოშტარია აღნიშნავს, რომ თბილისი პრაიდი დღეს დაჩაგრულია!**

ხაზარაძის „ლელოს“ თბილისის მერობის კანდიდატი **ანა ბიბილაშვილი** ამბობს, რომ გეი-პარადთან დაკავშირებით სახელმწიფო მყარად უნდა იდგეს კანონისა და კონსტიტუციის აღსრულებისას. ამდენად, **ხაზარაძის „ლელოც“** ჩვეულებრივი **გეი-პარტიაა!**

გიორგი ვაშაძის „მესამე ძალის“ თბილისის მერობის კანდიდატი **თამარ კეკენაძე** ასევე ღიად აცხადებს, რომ მისი მერად არჩევის შემთხვევაში ყველა მოქალაქის გამოხატვის თავისუფლება თანაბრად დაცული იქნება: *„ჩემი მერობის შემთხვევაში ყველას გამოხატვის თავისუფლება იქნება გარანტირებულად დაცული. ლგბტ თემის წარმომადგენლები არიან საქართველოს მოქალაქეები და მათი გამოხატვის თავისუფლებას იცავს საქართველოს კონსტიტუცია.“*

აი, ამიტომაც ვამბობთ, რომ **ჭიჭე ვაშაძის** პარტია **„სტრატეგია აღმაშენებელი“** კი არა, **„სტრატეგია გეი-პარადია“!**

დაბოლოს, **გიორგი გახარიას** პარტიამაც განიმტკიცა გეი-პარტიის სტატუსი!

კითხვაზე, ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში, ამჯერად მაინც თუ იქნება დაცული ლგბტ ადამიანების უფლებები და უზრუნველყოფენ თუ არა პრაიდის ჩატარებას, **გახარიას** პარტია **„საქართველოსთვის“** წევრმა **გიორგი ბოგუაძემ** მოკლე პასუხი გასცა: *„სახელმწიფომ უნდა დაიცვას საკუთარი კონსტიტუცია და წესრიგი“*, ანუ **გახარიასტები** პირობას დებენ, **გეი-პარადის ჩატარებას უზრუნველვყოფთო!**

ჰოდა, ყველამ იცოდეს: **აი, ეს გეი-პარტიები აპირებენ ქუჩაში გამოსვლას და ნაცი-ანალურ გეი-რევოლუციას!**

გიორგი გიგაური

ქვაბავაზაკები

მოაშთეთ
ასეთი გველები დედაეკლესიის წიაღიდან!

ღეკანოზი ილია ჭილლაძე

მას შემდეგ, რაც ამ ორიოდე კვირის წინ საქართველოს მართლმადიდებელმა ეკლესიამ ნაც პეტრე ცაავას მიმდევარი მღვდლები განკვეთა, რიგში კიდევ ერთი იუდა დგას — დეკანოზი ილია ჭილლაძე, რომელიც წმინდა სინოდის წევრებს კომპრომატების გამოქვეყნებით ემუქრება.

კერძოდ, **დეკანოზმა ილია ჭილლაძემ,** რომელიც ბრიტანეთის ქართულ ეკლესიაში მსახურობს, გასულ კვირას განაცხადა, რომ თუ 29 სექტემბრამდე **„მრუში და მამათმავალი ეპისკოპოსები არ გადადგებოდნენ“,** მათზე საიდუმლო ფაილებს გაასაჯაროებდა: *„ორი დღის ვადას ვაძლევ ყველა მრუშ და მამათმავალ ეპისკოპოსს, გადადგნენ კათედრებიდან, ანუ დატოვონ ეპარქიები, სინოდი და ხარისხი (წოდება) საკუთარი განცხადებით და დიდი ბოდიშის მოხდით ერის წინაშე, რომ ატყუებდნენ ხალხს და ბილწავდნენ საეპისკოპოსო საყდრებს, ხრწნიდნენ ღვთის სამწყსოს, მათ შორის, მრევლს, მორჩილებს, მონაზვნებს... წინააღმდეგ შემთხვევაში, **სათითაოდ გამოვდებ ყველას თავისი საყვარლებიანად და მერე იტ...აურონ, რამდენიც უნდათ**. დღეს არის 26 სექტემბერი, 29 სექტემბრამდე გაქვთ ვადა! 29 სექტემბერი იქნება თქვენი საშინელი სამსჯავრო, თქვე ნამუსგარეცხილო აფერისტებო და ეკლესიის მჭამელო ღორებო!“*

თუმცა, 29 სექტემბერიც დადგა და ამ ეგრეთ წოდებულმა დეკანოზმა კომპრომატების ნაცვლად, აი, ეს სიბილწე გადმოაფრქვია: *„არის პედოფილიის მაგალითები, მათ შორის, არის ნარკოვაჭრობა და ასე შემდეგ, ამ ყველაფერზე არანაირი რეაგირება არ აქვს საპატრიარქოს, ზუსტად ამიტომაც, ამ მიზანს ემსახურებოდა ჩემი მკაცრი მოთხოვნა შესაბამისი მღვდელმთავრების მიმართ, **მე ჩემ პირობას შევასრულებ და გამოვაქვეყნებ ამ სიას, ვინ უნდა დატოვოს დაუყოვნებლივ სინოდის შემადგენლობა** და რა უნდა იმოქმედოს სინოდმა საეკლესიო სამართლის ფარგლებში, რასაც არ აკეთებს ჩვენი სინოდი და საპატრიარქო“!*

დეკანოზმა **ჭილლაძემ** ეს განცხადება **„მთავარ არხთან“** ინტერვიუში გააკეთა — აბა, ასეთ იუდებს **გვარამიას ტელეზოსლის** გარდა ვინ დაუთმობს ტრიბუნას?!

ახლა, ძალიან მარტივად ვიკითხავ: **ამას რა უნდა ქართულ ეკლესიაში?! აქამდე რატომ არ განკვეთეს და მოაშთეს ეს გველი?!** ეს ხომ პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც **დეკანოზი ჭილლაძე** ღიად უპირისპირდება ქართულ ეკლესიას, პირადად პატრიარქსა და, საერთოდ, ქართულ ტრადიციებს?!

აი, ნახეთ, რა დაწერა 5 ივლისის გეი-პარადის ჩაფლავებით გამწარებულმა **ჭილლაძემ** თავის ფეისბუქ-გვერდზე: *„აუცილებელია საგანმანათლებლო მუშაობის გაძლიერება მედიის მიერ, განსაკუთრებით ფსიქოანალიზის, თეოლოგიის, სექსოლოგიის, ფსიქოლოგიის, კულტუროლოგიის მიმართულებებით. **აუცილებელია სამღვდელოების, მათ შორის, მეუფე ეპისკოპოსების მიერ ქალებზე, გოგოებზე, ბიჭებზე სექსუალური ძალადობის ასობით ფაქტის გამომზეურება და გამოაშკარავება.** ეს ყველაფერი დაამხობს კრემლისტური გახრწნილი საპატრიარქოს ძალაუფლებას ბნელ მასებზე და ვეღარასოდეს განმეორდება 2021 წლის 5 ივლისი!“*

ხომ არაფერი გეცნოთ?! დიახ, **ილია ჭილლაძემ** ჯერ კიდევ ივლისში დაწერა ღიად ის, რაც აგერ სექტემბერში მოხდა ე. წ. **„სუსის საიდუმლო ფაილების“** გამომზეურებით! ამის მერე მოდი და, ნუ დაიჯერებ, რომ ეს ყველაფერი ამ **„ერთიანი გეი-ნაცი-ანალური მოძრაობის“** ბინძური წიაღიდან მოდის!

აი, ამიტომაც არის, რომ ეს **ქართულ ეკლესიაში შესრიალებული გველი ილია ჭილლაძე** კეზერაშვილის **„ფორმულის“,** გვარამიას **„მთავარი არხისა“** და ჭუტა წერეთლის **„ტვ პირველის“** საყვარელი რესპონდენტია!

აი, ამიტომაც უთმობენ ასე უშურველად ტელეეთერს ამ არარაობას და აგინებინებენ ქართულ ეკლესიას! პირდაპირ უნდა ითქვას: **ქართულ ეკლესიაში შემძვრალი ნებისმიერი ასეთი გველის დანდობა დანაშაულის ტოლფასია!**



პეტრე ცაავა

არცერთი **პეტრე ცაავა,** არცერთი **ილია ჭილლაძე** და არცერთი ამათი მსგავსი ქვეწარმავალი არ იმსახურებს არც ქრისტიანულ შენდობას და არც სულგრძელ პატიებას — იქნებ, ბოროტს განუდგნენ და **„უძღები შვილივით“** დაგვიბრუნდნენო!

ამიტომაც, მოაშთეთ ასეთი გველები დედაეკლესიის წიაღიდან, სანამ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია თავზე არ დაუმხიათ და მერე მის ნანგრევებს ეშმაკებივით არ დაპატრონებიან!

გიორგი გიგაური

საქართველოში შემოპარული სამარცხვინო სააკაშვილის გასკვანჩვა მისთვის მეორე „სროკია“ — ნაცბელადი პირველად უკრაინის პრეზიდენტმა პოროშენკომ ჩააყუდა, როდესაც თავის „მეორე სამშობლოდან“ გაძევებული ოდესის ნაგუბერნატორალი უკრაინაში პოლონეთის საზღვრიდან შეიჭრა! ჩვენში ცოტას თუ ახსოვს, რომ სააკაშვილმა მაშინ ისე ჩაისველა, ციხიდან აქვითინებულმა მისწერა უსტარი პოროშენკოს, შემიწყალე, ხომ იცი, არაადეკვატური ვარო!

უკრაინაში დაპატიმრებული სააკაშვილი

საქართველოში დაპატიმრებული სააკაშვილი

წერილსა სწერს, ეწუნწკლება მელანი,

ანუ ორგზის პატიმარ სააკაშვილის უკრაინულ-ქართული ბატისფეხურები





აი, ეს წერილიც: *„მიუხედავად ბოლო მოვლენებისა, მე არ მაქვს არანაირი აგრესიული განზრახვები. თქვენ მე ძალიან კარგად მიცნობთ და კარგად გესმით ჩემი. ჩემი დადანაშაულება ფსბ-სთან არა მხოლოდ სრული აბსურდია, უფრო მეტიც, ახარებს უკრაინის მტერს.* ***რაღა თქმა უნდა, მე დავუშვი და ვუშვებ ბევრ პოლიტიკურ შეცდომას****, მაგრამ ახლა როგორც არასდროს, დარწმუნებული ვარ, საჭიროა დეესკალაცია და არ უნდა დავუშვათ სიტუაციის დესტაბილიზაცია. მზად ვარ, ნებისმიერ მომენტში შევხვდე ნდობით აღჭურვილ თქვენს წარმომადგენელს და ყველაფერი განვიხილოთ.* ***პატივისცემით მიხეილ სააკაშვილი“.***

ეს ამბავი ჯერ კიდევ **2017 წლის დეკემბერში** მოხდა! მაშინ უკრაინის პრეზიდენტის პრესმდივანმა **სვიატოსლავ ცეგოლკომ** ფეისბუქზე გამოაქვეყნა **მიხეილ სააკაშვილის წერილი პეტრო პოროშენკოსადმი,** რომელიც, **სააკაშვილის** თქმით, მან ციხიდან გამოსვლის შემდეგ დაწერა, თუმცა, მანამდე გამოცემა **„ინსაიდერი“** საკუთარ წყაროზე დაყრდნობით ავრცელებდა ინფორმაციას, რომ **მიხეილ სააკაშვილმა პეტრო პოროშენკოს** წერილი ციხიდან ევროკავშირის ერთ-ერთი ელჩის საშუალებით მიაწოდა!

სააკაშვილი ამ დრომდე არ უარყოფს იმ ფაქტს, რომ მან ეს წერილი **პეტრო პოროშენკოს** მართლა მისწერა! ჟურნალისტების შეკითხვაზე, თუ რას ეხებოდა წერილი, უკვე ციხიდან გამოშვებულმა **სააკაშვილმა** განაცხადა: *„მე გავაკეთე ის, რასაც აკეთებენ გამარჯვებულები, ადამიანები, რომლებიც თავიანთ სიმართლეში დარწმუნებულები არიან. მე მას ვუთხარი: „თქვენ მე არასწორად დამადანაშაულეთ. არ შეიძლება, არ იცოდეთ, რომ შეურაცხყოფაა, როცა რუსეთის აგენტს მეძახით“. მე მითხრეს, რომ პრეზიდენტი რამდენიმე დღეში მზად იქნებოდა ჩემთან შესახვედრად, მაგრამ მე ვთქვი, რომ ასე არ გამოვა. მე ის ადამიანი არ ვარ, რომელიც სადღაც უკანა კარიდან შედის.“.*

მოკლედ, **სააკაშვილმა** დაადასტურა, რომ ეს მისი წერილია! ხოლო ის, რომ **სააკაშვილი** „ის ადამიანი არ არის, რომელიც უკანა კარიდან შედის“, სასაცილოც აღარ არის, რადგან **ეს უბედური საქართველოში კურდღელივით შემოიპარა და ვირთხასავით იყო შემძვრალი სანზონაში, კონსპირაციულ ბინაში!** კიდევ ერთი პარალელი: უკრაინაში **დაპატიმრებული სააკაშვილი** სასამართლოზე **„გაპობილ“ კაიფში** რომ იჯდა უაზრო თვალებით, ბევრს ემახსოვრება! და ვინც **პატიმარი სააკაშვილის** რუსთავის ციხეში შეყვანის კადრები იხილა, ალბათ, ეჭვიც არ გასჩენია, რომ ეს უბედური ისე უაზროდ იღრიჯებოდა და ძლივს მიათრევდა ფეხებს, რომ ამჯერადაც **„გაპობილ“ კაიფში** იყო!

აღსანიშნავია, რომ საქართველოში დაპატიმრებიდან მეორე დღეს **სააკაშვილმა** კვლავ თავისი ბატისფეხურით, ოღონდ, ამჯერად ქართულად დაწერილი **წერილი** რუსთავის ციხიდანაც გამოაქვეყნა და თავის მომხრეებს „ბოლომდე ბრძოლისაკენ“ მოუწოდა, თუმცა, ნაცების გურუ მალევე მიხვდება, რომ **უკრაინული პატიმრობისაგან განსხვავებით,** როდესაც მის გათავისუფლებას ევროპელი და ამერიკელი პოლიტიკოსები მოითხოვდნენ, **საქართველოში სრულად მოუწევს პატიმრობის ვადის ციხეში გატარება,** რის გამოც მოსალოდნელია, რომ თავის დროზე პოროშენკოსადმი მიწერილი **კურდღლური წერილის** მსგავს არზას საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სახელზეც გააბატისფეხურებს — **მაპატიეთ, ხომ იცით, არაადეკვატური ვარო!**

მოკლედ, როგორც ერთ თბილის-ქალაქურ სალაღობო სიმღერაშია — **„წერილსა სწერ, მეწუნწკლება მელანი“** — სწორედ ასე მიდის **პატიმარ სააკაშვილის** საქმეც — **წერილსა სწერს, ეწუნწკლება მელანი,** თუმცა, ნაცბელადის „ეპისტოლეები“ მისი რეჟიმის მიერ **სისხლით დაწინწკლულ** საქართველოში გულს ვერავის მოულბობს!

გიორგი გიგაური

ეს რა არის?!

«რადიო თავისუფლება» ხართ თუ «არძინბას სიზმრები»?!

რამდენიმე დღის წინათ სრულიად შემთხვევით სოციალურ ქსელში „რადიო თავისუფლების“ ერთ-ერთი ქვედანაყოფის — კავკასიის თემატიკაზე მომუშავე „კავკაზ.რეალიის“ გვერდს გადავეყარე და, როგორც იტყვიან, გაოცებისაგან პირი დავაღე — ეს რუსულენოვანი მედიასაშუალება, ვერ გეტყვით, შეგნებულად თუ შეუგნებლად, საქართველოს დანაწევრებას ქადაგებს!

აი, ამ მედიასაშუალების ფეისბუქ-გვერდის ფოტო, საიდანაც ნათლად ჩანს, რომ **კავკასიის ამბების გაშუქებისას ის ალფავიტის მიხედვით ცალ-ცალკე მოიხსენიებს აფხაზეთს, აჭარას, ბორჩალოსა და საქართველოს!**

დიახ, ეს საერთაშორისო (ამერიკული) მედიასაშუალება ისე ყოფს და ანაწევრებს საქართველოს, რომ კაგებე-ფეესბეს იმპერიულ-რუსულ **პროპაგანდონებსაც** შეშურდებოდათ!

არადა, როგორც მოგახსენეთ, ეს საყოველთაოდ ცნობილი **„რადიო თავისუფლება“ ამერიკის საბიუჯეტო ორგანიზაციაა** — მას შეერთებული შტატების კონგრესი ყოველწლიურად უმტკიცებს ქვეყნის ბიუჯეტიდან გამოყოფილ თანხებს: *„****რადიო თავისუფალი ევროპა/რადიო თავისუფლება****“ არის კერძო საერთაშორისო სამაუწყებლო კომპანია, რომელიც მაუწყებლობს აღმოსავლეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის, რუსეთის, კავკასიის, ცენტრალური და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის და ახლო აღმოსავლეთის რეგიონებისთვის.* ***მას აშშ-ის გლობალური მედიის სააგენტოს მეშვეობით კონგრესი აფინანსებს“,*** — ვკითხულობთ ამ მედიასაშუალების ოფიციალურ ვებ-გვერდზე!

იქვე ისიც წერია, თუ რა უდიდესი მისიის განხორციელებას ესწრაფვის ეს გლობალური მედიასაშუალება: *„რადიო თავისუფალი ევროპა/რადიო თავისუფლების“ (რთე/რთ) მისიაა დემოკრატიული ფასეულობებისა და დემოკრატიული ინსტიტუტების, ასევე ადამიანის უფლებების ხელშეწყობა ახალი ამბების გაშუქებითა და გავრცელებით ისეთ ქვეყნებში, სადაც თავისუფალი პრესა მთავრობის მიერაა აკრძალული ან სრულად არ არის ჩამოყალიბებული.“...*

კი მაგრამ, აფხაზეთი, აჭარა, ბორჩალო და საქართველო სხვადასხვა სახელმწიფოებად რომ არის გამოჭენებული — ეს რომელ ჩარჩოებში ჯდება?! ამაში იხდიან ათობით მილიონ დოლარს ჩვენი „სტრატეგიული პარტნიორი“ ამერიკის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან!

აფხაზეთი საქართველო არ არის?! **აჭარა** საქართველო არ არის?! **ბორჩალო** საქართველო არ არის?!

თქვენ **„რადიო თავისუფლება“** ხართ თუ **„არძინბას სიზმრები“?!** თქვენ **„რადიო თავისუფლება“** ხართ თუ **ათათურქის ჰარემი?!** თქვენ **„რადიო თავისუფლება“** ხართ თუ აზერბაიჯანელი **მუსავათ-ნაციონალისტები?!**

ბორჩალო რომ ეთნიკური აზერბაიჯანელებით დასახლებული ბოლნის-მარნეული და ჩვენი ქვემო ქართლია, ეს საქართველოში, შეიძლება, ბევრმა არც იცოდეს, მაგრამ ჩვენ ხომ ძალიან კარგად ვიცით, რომ აზერბაიჯანელ ნაციონალისტებს ეს მეფის რუსეთის დროინდელი დასახელების **„ბორჩალო“** ცალკე სახელმწიფოდ აქვთ გამოცხადებული და შესაბამისი რუკებიც აქვთ დამზადებული ამ „სახელმწიფოსი“, რომლის „დედაქალაქი“, არც მეტი, არც ნაკლები — რუსთავია!

ვიღაც ტვინგაღუნულ სეპარატისტებსა თუ ნაციონალისტებს იმაზე ოცნებაში ხდებათ სული, რომ საქართველოს რაღაც წაჰგლიჯონ და მიისაკუთრონ, მაგრამ, როდესაც ამის პროპაგანდას ამერიკის საბიუჯეტო ორგანიზაცია „რადიო თავისუფლება“ ეწევა, ალბათ, ყველაზე უპრიანია, რიტორიკულად ვიკითხოთ: თქვენ ხომ არ გაჟრიალებთ?!

ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ეს **„რადიო თავისუფლება“** ღიად ლგბტ პროპაგანდისტი და საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის, ქართული ტრადიციებისა და, საერთოდ, ყველაფერი ეროვნულის მტერია, მაგრამ მთლად ასე აშკარად თუ იღვწოდა საქართველოს დანაწევრებისათვის, მაინც მოულოდნელი იყო!

მოკლედ, აქ ყველაფერი მარტივად არის: **საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ უნდა დაიბაროს ამერიკის ელჩი კელი დეგნანი და მას, მთლად საპროტესტო ნოტა თუ არა, ელემენტარული განმარტება მოსთხოვოს, რას ბოდავს ეს თქვენი საბიუჯეტო ორგანიზაცია „რადიო თავისუფლებაო“?!**

სწორედ ასე იქცევა ნებისმიერი თავმოყვარე ქვეყნის ხელისუფლება!

დარწმუნებული ვარ, **ქალბატონი დეგნანი** ზუსტად გაიგებს, რაშიც არის საქმე და საქართველოს ამერიკელი სტრატეგიული პარტნიორებიც ზედმიწევნით კარგად გაითავისებენ, რომ ასე **„რადიოთავისუფლებურად“** გარეკვა არ შეიძლება!

წინააღმდეგ შემთხვევაში, ვიფიქრებთ, რომ, ვინც **„რადიო თავისუფლებას“** ფულს უხდის, ამ ანტიქართულ **„რადიოთავისუფლებურ“** მუსიკასაც ის უკვეთს!

გიორგი გიგაური

„რადიო თავისუფლებამ“ აფხაზეთი, აჭარა, ბორჩალო და საქართველო „ცალკე სახელმწიფოებად“ გამოაცხადა!

ალპინისტ აბალაკოვის

საქართველოს გენერალიტეტის მემატიანე, მწერალი და პუბლიცისტი ლევან დოლიძე მიიჩნევს, რომ ე.წ. სტალინური რეპრესიების თემა ყბადაღებულია და მისი რევიზია აუცილებელია. მისი განმარტებით, ცალკეულ გადაცდომებს, ალბათ, ადგილი ჰქონდა, მაგრამ სამშობლოს მოღალატეები და სახელმწიფო დამნაშავეები ნამდვილად არსებობდნენ, რომლებსაც ბელადი ლავრენტი ბერიასთან ერთად ებრძოდა. ჩვენი რესპონდენტი ერთი უკუღმართი საფეხბურთო მატჩის ისტორიასაც იხსენებს, რომელიც 1953 წლის სექტემბერში სტალინისა და ბერიას მკვლელობის შემდეგ მოსკოვში გაიმართა:

ლევან დოლიძე:

1953 წელს სტალინის მოწამვლით და ბერიას დახვრეტით ხრუშჩოვმა და მისმა ხროვამ საქართველოც დახვრიტეს!

— **ძმები სტაროსტინების** გარდა ფაშისტური გერმანიის სასარგებლოდ აშკარა შპიონაჟსა და ქვეყნის ღალატში ასევე ამხილეს სახელგანთქმული რუსი ალპინისტი, საბჭოთა კავშირის თორმეტგზის ჩემპიონი, 1934 წელს „ლენინის პიკისა“ (7134 მეტრი) და 1956 წელს „გამარჯვების პიკის“ (7439 მეტრი) დამპყრობი **ვიტალი მიხეილის ძე აბალაკოვი,** რომელიც დამსახურებული ოსტატი და 1961 წლიდან საბჭოთა კავშირის დამსახურებული მწვრთნელი გახლდათ. იგი 1986 წელს 80 წლის ასაკში გარდაიცვალა.

— ბატონო ლევან, აბალაკოვი მოღალატე თუ იყო, რატომ არ დახვრიტეს?

— არც **სტაროსტინები** დაუხვრეტიათ, მაგრამ მოღალატეები იყვნენ. საერთოდ, ომის წინ იმდენად ცნობილი ადამიანები გამოიჭირეს ფაშისტებთან ფარულ ალიანსსა და ჯაშუშობაში, ყველა რომ დაეხვრიტათ, ხალხი აპათიაში ჩავარდებოდა. როგორც **ოთხი ძმა სტაროსტინი** — ფეხბურთში, ისე იყო **ვიტალი აბალაკოვი** ალპინიზმში. ასეთი დონის ალპინისტი საბჭოთა კავშირს მაშინ არ ჰყავდა. რაც ყველაზე მთავარია, **ვიტალი აბალაკოვი,** ისევე როგორც მისი ძმა ევგენი, ძალიან განათლებული კაცი და ინჟინერ-კონსტრუქტორი გახლდათ, რომელმაც ალპინიზმში სავარჯიშოდ დაახლოებით ასამდე მოწყობილობა გამოიგონა და შექმნა. ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ **ვიტალი აბალაკოვი** 1938 წელს „ენკავედემ“ ჯაშუშობის ბრალდებით დააპატიმრა, მაგრამ მტკიცებულებების ნაკლებობის გამო გამოძიება ჭიანურდებოდა. როცა დიდი სამამულო ომი დაიწყო, მე-18 არმიის განსაკუთრებული განყოფილების უფროსმა **ვლადიმერ ზარელუამ,** რომელიც კავკასიონს იცავდა, **ლავრენტი ბერიას** მოსკოვში ასეთი შინაარსის დახურული წერილი გაუგზავნა — **გერმანელი დამპყრობლების ერთ-ერთი შტაბის განადგურების შედეგად ხელში ჩაგვივარდა უამრავი საინტერესო დოკუმენტაცია, მათ შორის, კავკასიის მთიანეთის უნიკალური რუკები, რომლებზეც დეტალური სიზუსტით არის დატანილი კავკასიონის არამხოლოდ მნიშვნელოვანი და ცენტრალური გადასასვლელები, არამედ თვით უმნიშვნელო საცალფეხო ბილიკებიც კი.** მსგავსი სახის რუკები ჩვენთვის დღემდე მიუწვდომელია!

— ამ ცნობამ გადაწყვიტა აბალაკოვის ბედი?

— დიახ, **ვლადიმერ ზარელუას** ამ ცნობამ **ლავრენტი ბერია** სწორ კვალზე დააყენა და ეჭვი მაშინვე მიიტანეს საბჭოთა ალპინისტებზე. ცხადია, **ვიტალი აბალაკოვი** მათ შორის ყველაზე გამორჩეული და ერთ-ერთი ყველაზე უფრო განათლებული გახლდათ. გამოძიებით დადასტურდა, რომ **აბალაკოვმა,** რომელსაც ბილიკ-ბილიკ ჰქონდა მოვლილი მთელი კავკასია, გერმანელებს მიაწოდა უზუსტესი ცნობები კავკასიონის გადასასვლელებისა და ბილიკების შესახებ. ის თანამშრომლობდა ერთ-ერთ გერმანელ ნატურალისტთან, რომელიც ომის დაწყების წინ კავკასიაში მოგზაურობდა. **სინამდვილეში გერმანელი ნატურალისტი ფაშისტური „აბვერის“ საიდუმლო აგენტი გახლდათ, რომელმაც კავკასიონის უღელტეხილების, გადასასვლელების, საცალფეხო ბილიკებისა და ხევების შესახებ უზუსტესი რუკები შექმნა.** მოღალატე ალპინისტი, ცხადია, დახვრეტას იმსახურებდა, მაგრამ **ვიტალი აბალაკოვი** მაინც დაინდეს. ყველაზე საინტერესო ის გახლდათ, რომ **აბალაკოვი** ერთხანს კლუბ **„სპარტაკს“** ხელმძღვანელობდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ **სტაროსტინების** მსგავსად, რომლებიც სწორედ **„სპარტაკში“** „მოღვაწეობდნენ“, ისიც საკავშირო კომკავშირის ცეკას პირველი მდივნის **ალექსანდრე კოსარევის** კადრი იყო. მოკლედ, გამოდის, რომ **სტალინი და ბერია** არ შემცდარან, როცა **კოსარევი** სამშობლოს ღალატის ბრალდებით გაასამართლეს და დახვრიტეს! **სტალინისა და ბერიას** მკვლელობის შემდეგ, როცა ხელისუფლება ხელში **ნიკიტა ხრუშჩოვმა** და მისმა ხროვამ ჩაიგდეს, **ვიტალი აბალაკოვი** გაათავისუფლეს. თავის მხრივ, **აბალაკოვმა ხრუშჩოვს** იმით ასიამოვნა, რომ 1956 წლის 30 აგვისტოს „გამარჯვების პიკი“ (7439 მეტრი) დაიპყრო. **1953 წელს სტალინის მოწამვლით და ბერიას დახვრეტით ხრუშჩოვმა და მისმა ხროვამ საქართველოც დახვრიტეს!** საქართველოს საქმე რომ უკუღმა წავიდოდა, 1953 წლის 4 სექტემბერს გამოჩნდა, როცა მოსკოვში თბილისის **„დინამოსა“** და მოსკოვის **„ტორპედოს“** შორის საფეხბურთო მატჩი გაიმართა.

— იმ მატჩის შესახებ ბევრს ყვებიან და სინამდვილეში რა მოხდა?

— სინამდვილეში მოხდა ის, რომ სწორედ იმ თამაშის დროს გაისმა სტადიონზე შეძახილები — **„ქართველებო, კავკასიელებო, თქვენი დედაც!“**

— ამას ვინ გაჰყვიროდა?

— ამას გაჰყვიროდნენ **ხრუშჩოვისა** და მისი ხროვის, უპირველეს ყოვლისა, **გენერალ სეროვის** მიერ საგანგებოდ მომზადებული აგენტ-პროვოკატორები. ფეხბურთში საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატი 1936 წლის გაზაფხულიდან იღებს სათავეს. ჩვენ გვყავდა ბრწყინვალე გუნდი და შესანიშნავი ფეხბურთელები. 1953 წლის 4 სექტემბრის სკანდალურ მატჩამდე ცოტა ხნით ადრე თბილისის **„დინამოს“** მთავარი მწვრთნელი **მიხეილ იაკუშინი** სასწრაფოდ მოსკოვში გამოიძახეს და მოსკოვის **„დინამოში“** დანიშნეს. თბილისის „დინამოს“ მთავარი მწვრთნელი გახდა ლეგენდარული ქართველი ფეხბურთელი **ბორის პაიჭაძე,** რომელსაც ხალხში უდიდესი ავტორიტეტი ჰქონდა. 1953 წლის 3 სექტემბერს სატურნირო ცხრილი ასე გამოიყურებოდა: „დინამო“ თბილისი — 19 თამაში — 27 ქულა; „სპარტაკი“ მოსკოვი — 18 თამაში — 27 ქულა; „დინამო“ მოსკოვი — 18 თამაში — 22 ქულა; „ზენიტი“ ლენინგრადი — 19 თამაში — 21 ქულა; „ტორპედო“ მოსკოვი — 18 თამაში — 21 ქულა. იმ დღეს, 4 სექტემბერს, „დინამო“ თბილისმა მოსკოვის „ტორპედოს“ 2:1 მოუგო, ხოლო, თავის მხრივ, „ზენიტმა“ ლენინგრადში 1:0 დაამარცხა მოსკოვის „სპარტაკი“. ამრიგად, ამ გამარჯვებით **თბილისის „დინამოს“ 20 თამაშში 29 ქულა დაუგროვდა და საბჭოთა კავშირის ჩემპიონებიც ჩვენ გავხდით, მაგრამ მხოლოდ 7 წუთით!**

— ეს რას ნიშნავს?

— მიუხედავად იმისა, რომ სტადიონზე საშინელება ტრიალებდა და მინდორზე გადმოსული ბრბო ქართველი ფეხბურთელებისა და მსაჯების ჩაქოლვას ცდილობდა, მწვრთნელებმაც და კაპიტნებმაც ერთმანეთს ხელი ჩამოართვეს და ოქმს ხელი მოაწერეს. ჩვენმა

კვირგვინოსნები

ნათელა მაქავარიანი
ბექა კობახიძის დედა

შვილის გაოცებული თვალები არასოდეს დამავიწყდება, ამ განაჩენს არ ელოდა. განაჩენის გამოტანის დღეს წყნარად იჯდა, არავითარი აგრესია არ ემჩნეოდა. მაგრამ იმდენად გამხდარი იყო, შარვალი სძვრებოდა. როგორც მერე მითხრეს, თურმე ძალიან განიცდიდა ციხეში ყოფნას, არაფერს ჭამდა, მაგრამ იმ დღეს მშვიდად ეჭირა თავი და წყნარად ასაბუთებდა არგუმენტებს, თუ რატომ უნდოდა გაქცევა. **5 წლის განმავლობაში არ ვიცოდი, დახვრეტილი იყო თუ არა, რადგან არანაირი დამადასტურებელი საბუთი არ მიმიღია.** ბოლოს, როგორც იქნა, მოსკოვიდან გამომიგზავნეს ქაღალდი — **თქვენი შვილი 1984 წლის 3 ოქტომბერს დახვრიტესო.**

„სარკე“

გიორგი გობრონიძე
პოლიტოლოგი

უნდა გავიაზროთ, რომ **კეთილმოსურნე მეზობლები არ არსებობენ,** ყველას თავისი ინტერესი აქვს. რუსეთი არ გაქრება და ვერც საქართველო და ახალი ზელანდია გაცვლიან ადგილებს რუკაზე. **ჩვენ უნდა ვიყოთ ისეთი სახელმწიფო, რომ რუსეთის ინტერესები ვერ რეალიზდეს საქართველოში.** პოლიტიკურ ძალებს უნდა ესმოდეთ, რომ ეროვნულ ინტერესებზე, სახელმწიფოებრიობაზე, უსაფრთხოებაზე, სუვერენიტეტზე არ შეიძლება კამათი. ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების შიშიც სწორედ ამას ეფუძნება, ხელისუფლება რომ შეიცვალოს, არავინ იცის, ახალ ძალას თავში რა მოუვა.

„კვირის პალიტრა“

ლია ელიავა
ეკონომიკის ექსპერტი

ჩაიდანი თუ დაადგი ცეცხლზე და არ მიეცი ორთქლის გამოშვების საშუალება, გასკდება, ანუ, თუ ბიზნესმენებს არ მიეცი ფულის სადღაც წაღების საშუალება, მათ ეს ფული შეიძლება, შემოატრიალონ მთავრობისა და სახელმწიფოს საწინააღმდეგოდ.

„თბილისელები“

ირაკლი ხმალაძე
ინფექციონისტი

ექიმებს, პედაგოგებს, ჟურნალისტებსა და იმ პროფესიის წარმომადგენლებს, რომელთაც ხშირი კონტაქტი აქვთ ხალხის მასებთან, **სავალდებულო აცრა** უნდა ჩაუტარდეთ.

„რეზონანსი“

ღალატი

ბიჭებმა სწორედ გასახდელში იზეიმეს გამარჯვება, მაგრამ, როგორც მერე აღმოჩნდა, მოსკოვის **„ტორპედოს“** მთავარ მწვრთნელს **ნიკოლაი მოროზოვს,** თურმე, საჩივარი შეუტანია მატჩის „არაობიექტურად მსაჯობის“ გამო და ამ საჩივრის საფუძველზე სრულიად უკანონოდ ჩაუნიშნავთ მატჩის გადათამაშება.

— მატჩი როგორ წარიმართა, გოლები ვინ გაიტანა?

— 1953 წლის 4 სექტემბერს თბილისის **„დინამოსა“** და მოსკოვის **„ტორპედოს“** საფეხბურთო მატჩი პავლოვსკის ბაღში მდებარე მოსკოვის **„დინამოს“** სტადიონზე გაიმართა. თამაში თავიდანვე **„დინამოელთა“** უპირატესობით წარიმართა და შედეგმაც არ დააყოვნა — მე-14 წუთზე **„დინამოელმა“ იური ვარდიმიადიმ** მოსკოვის **„ტორპედოს“** პირველი გოლი შეუგდო. 5 წუთის შემდეგ, ანუ მე-19 წუთზე, **გიორგი ანთაძემ** ანგარიში ორამდე გაზარდა. **„ტორპედოელთა“** ფორვარდმა **ვალენტინ ივანოვმა** მხოლოდ 61-ე წუთზე გაქვითა ერთი ბურთი და თამაშიც ასე დასრულდა — **2:1** ქართველთა სასარგებლოდ. სხვათაშორის, სწორედ **ვალენტინ ივანოვმა** გადამალა მთავარი მსაჯი, რომელსაც მინდორზე შემოჭრილი გავეშებული ბრბო, დაახლოებით ასი კაცი, მოსაკლავად დაეძებდა. ეძებდნენ ქართველებსაც, რომლებსაც უკანასკნელი სიტყვებით აგინებდნენ და გასახდელში ლამობდნენ შეჭრას, მაგრამ მილიციამ იყოჩაღა და ბრბო ქართველთა გასახდელამდე არ მიუშვა.

— თბილისის „დინამოს“ შემადგენლობა როგორი იყო?

— 1953 წლის 4 სექტემბერს თბილისის **„დინამო“** მოსკოვის **„ტორპედოს“** წინააღმდეგ ასეთი შემადგენლობით წარდგა: მეკარე **ვლადიმერ მარღანია, ვლადიმერ ელოშვილი, ჯუმბერ რუსაძე,** რომელიც **კუკური გოგლიძემ** შეცვალა, **ნიკოლოზ ბაბნიძე, კარლო ბაბნიძე, რეზო მახარაძე, გიორგი ანთაძე, ალექსანდრე კოტრიკაძე, იური ვარდიმიადი, ბასა დოლობერიძე და ავთანდილ ჭკუასელი.** მოსკოვის **„ტორპედოს“** შემადგენლობა კი ასეთი იყო: **მიხაილოვი** (პეტროვმა შეცვალა), **ბიჩკოვი, აგუსტინ გომესი, არხიპოვი, ბორის საფრონოვი, ნიკოლაი სენიუკოვი, ვიტალი ვაცკევიჩი, ზოლოტოვი, ვალენტინ ივანოვი, ევგენი მალოვი, ფიოდოროვი.**

— მსაჯები ვინ იყვნენ?

— მსაჯები იყვნენ ლენინგრადელები — **პეტრე ბელოვი და სერგეი შირიაევი.** ყველაზე საინტერესო ის გახლავთ, რომ ეს საფეხბურთო მატჩი დაემთხვა იმ უმნიშვნელოვანეს პოლიტიკურ პროცესს, რომელმაც საბჭოთა კავშირის მომავალი ძალიან დიდი ხნით განსაზღვრა. სექტემბრის პირველ დეკადაში მოსკოვში ტარდებოდა საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის პლენუმი. აქედან გამომდინარე, საქართველოს მთელი პარტიული ხელმძღვანელობა სწორედ ამ პლენუმის მუშაობაში იღებდა მონაწილეობას. მოსკოვში იმყოფებოდნენ საქართველოს ცეკას პირველი მდივანი **ალექსანდრე მირცხულავა,** რომელიც, როგორც მოგეხსენებათ, ამ პოსტზე 1953 წლის 14 აპრილს **ლავრენტი ბერიამ** დანიშნა. **მირცხულავას** თან ახლდნენ: მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე **ვალერიან ბაქრაძე** და უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარე **ვლადიმერ ცხოვრებაშვილი.** საქართველოს პარტიული ხელმძღვანელობა სასტუმრო „მოსკოვში“ ისვენებდა. 4 სექტემბრის საფეხბურთო მატჩს **ალექსანდრე მირცხულავა ბაქრაძესთან და ცხოვრებაშვილთან** ერთად თავიდან ბოლომდე დაესწრო. რუსებმა წაგებული მატჩი რომ გააპროტესტეს და გამარჯვება და ოქროს მედლები წაგვართვეს, ამან **„დინამოელებზე“** საშინლად იმოქმედა.

ნიკიტა ხრუშჩოვი:

მირცხულავას უნდა, რომ ქართველებმა რუსებს გამარჯვება წაგვართვან, მაგრამ ეს არასოდეს მოხდება!

ალექსანდრე მირცხულავა

გუნდი უკვე დემორალიზებული იყო. პლენუმის მიმდინარეობისას **ნიკიტა ხრუშჩოვმა** საჯაროდ და ვითომ ხუმრობით, მაგრამ სინამდვილეში ღვარძლიანად და ბოღმით, **ალექსანდრე მირცხულავას** ასეთი რამ შესძახა — **მირცხულავას უნდა, რომ ქართველებმა რუსებს გამარჯვება წაგვართვან, მაგრამ ეს არასოდეს მოხდება!**

— მირცხულავამ ამაზე რა უპასუხა?

— **ალექსანდრე მირცხულავა** ჭკვიანი კაცი გახლდათ, იცოდა, რომ რესპუბლიკის ხელმძღვანელის პოსტზე მისი დღეები ისედაც დათვლილი იყო და ამიტომ **ხრუშჩოვს** სიტყვა აღარ შეუბრუნა. მოხდა მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტიც — 7 სექტემბერს განმეორებითი თამაშის დაწყებამდე ერთი საათით ადრე სასტუმრო „მოსკოვში“ **ალექსანდრე მირცხულავას** ესტუმრა თბილისის „დინამოს“ მთავარი მწვრთნელი **ბორის პაიჭაძე** და რესპუბლიკის ხელმძღვანელს რჩევა სთხოვა — სასტუმროში დეპეშებს გვიგზავნიან და გვემუქრებიან, ტელეფონზე გვირეკავენ და პირდაპირ გვეუბნებიან, რომ დაგვხოცავენ. დაცვის გარეშე სასტუმროდან ვერ გამოვდივართ და რა ვქნათ, რა გავაკეთოთ? **მირცხულავამ პაიჭაძე** დაამშვიდა.

ორმა ქართველმა დიდხანს იფიქრა და საბოლოოდ იმ დასკვნამდე მივიდა, რომ რუსებისთვის განმეორებით თამაშში დაეთმოთ, წინააღმდეგ შემთხვევაში, საფრთხე მართლაც რეალური იყო და გულღრძო და ბოროტ ხრუშჩოვს, რომელსაც ქართველები ეზიზღებოდა, შესაძლოა, ან საქართველოდან გაესახლებინეთ, ანდა ქართველები მართლაც დაეხოცათ.

— როგორ წარიმართა განმეორებითი მატჩი?

— 1953 წლის 7 სექტემბერს საფეხბურთო მატჩი თბილისის **„დინამოსა“** და მოსკოვის **„ტორპედოს“** შორის მოსკოვის **„დინამოს“** სტადიონზე 19.30 საათზე დაიწყო. ნაძირალა **ხრუშჩოვი** და საბჭოთა კავშირის პოლიტიკური ხელმძღვანელობა, ფაქტობრივად, პლენუმის მთელი შემადგენლობა, დასავლეთის ტრიბუნაზე მოკალათდა. თამაში **„დინამოელთა“** უპირატესობით დაიწყო, მაგრამ აშკარა იყო, რომ ქართველები თავის თამაშს აღარ თამაშობდნენ. მატჩი **4:1** დასრულდა, ქართველები დამარცხდნენ. **თამაშის მიმდინარეობისას სტადიონზე ქართველებისა და კავკასიელების ლანძღვა-გინება არ შეწყვეტილა, რაზეც ნაძირალა ხრუშჩოვი ხალისობდა და ტაშს უკრავდა.**

ვლადიმერ ზარელუა მეუღლესთან ერთად

— ხრუშჩოვს მაშინ რა თანამდებობა ეჭირა?

— სწორედ იმ პლენუმზე მოახდინა **ხრუშჩოვმა** გადატრიალება, როცა **მალენკოვი** გვერდზე გასწია და პირველი მდივანი თავად გახდა. პარტიის მეცხრამეტე ყრილობის შემდეგ ეს პოსტი გაუქმებული იყო, მაგრამ **ხრუშჩოვმა** აღადგინა და ამის შემდეგ 11 წელი აწამა ქვეყანა. სხვათაშორის, 1964 წელს, როცა **ხრუშჩოვი** გააბუნძულეს და მის ნაცვლად **ბრეჟნევი** მოვიდა, თბილისის **„დინამომ“** ფინალში სწორედ მოსკოვის **„ტორპედო“** დაამარცხა ზუსტად იმავე ანგარიშით — **4:1** და პირველად მოიპოვა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონობა! არადა, ეს ჩემპიონობა ჩვენ 1953 წლის სექტემბერში უკვე მოპოვებული გვქონდა, მაგრამ რუსებმა სამარცხვინო საქციელი ჩაიდინეს!

— მოგებული თამაში რომ უსამართლოდ გაგვიუქმეს, ამის შესახებ პრესაში არაფერი დაიწერა?

— პირველად ამის შესახებ 5 სექტემბერს დაწერა **„სოვეტსკი სპორტმა“,** ხოლო 6 სექტემბერს — **„მოსკოვსკი კომსომოლეცმა“.** მათ მხოლოდ ფაქტი აღნიშნეს და მეტი არაფერი — თამაში გაუქმებულია და 7 სექტემბერს თავიდან გაიმართებაო! ვინ რას დაწერდა, ვინ გაბედავდა პროტესტის გამოთქმას?!

— არც მოსკოვის „ტორპედოს“ ფეხბურთელები შეაწუხა სინდისმა?

— ერთადერთი კაცი, ვინც მომხდარი გააპროტესტა და ვაჟკაცურად თქვა, რომ ქართველებმა ღირსეულად გაიმარჯვეს, მოსკოვის „ტორპედოს“ კაპიტანი, ეთნიკური ბასკი **აგუსტინ გომეს პაგოლა** გახლდათ, რომელიც მაშინვე კაპიტნობიდან გადააყენეს და პრობლემები შეუქმნეს, ხოლო მსაჯებს — **ბელოვსა და შირიაევს** საყვედურები გამოუცხადეს!



„ერთადერთი კაცი, ვინც მომხდარი გააპროტესტა და ვაჟკაცურად თქვა, რომ ქართველებმა ღირსეულად გაიმარჯვეს, მოსკოვის „ტორპედოს“ კაპიტანი, ეთნიკური ბასკი აგუსტინ გომეს პაგოლა გახლდათ!“

ბორის პაიჭაძე

ესაუბრა

დიტო ჩუბინიძე

გაგრძელება იქნება

კვირგვინოსნები

ერეკლე საღლიანი
პოეტი



მილიონჯერ მითქვამს, რომ **ფარული ჩანაწერები არის უდიდესი სიბინძურე.** ზოგიერთი იმასაც კი კადრულობს, მაპატიეთ და, ადამიანის საწოლში აფათუროს ხელი. ეს — არც სახელმწიფოს კანონით, არც ზნეობრივად გამართლებული არ არის.

გენიალური ნათქვამია: **„რასაც არ კრძალავს კანონი, კრძალავს წესიერება“.** აი, ეს წესიერება უნდა იყოს უმთავრესი ნებისმიერი ადამიანისთვის.

„კვირის პალიტრა“

სოსო ცინცაძე
ექსპერტი

დავიჯერო, ისე გათავხედდა საქართველოს ხელისუფლება, რომ საკუთარი ნებით ამერიკისა და ევროკავშირის საელჩოებს უსმენს? ცოტა ძნელი დასაჯერებელია, არა?

არჩევნების შემდეგ ისეთი ამბები მოხდება, მერე ყველას გადაავიწყდება ეს „მოსმენების სკანდალი“.

„ალია“

ანზორ აბრალავა
ანალიტიკოსი

ნაცმოძრაობის წევრები სახელმწიფოს ძირს უთხრიან შინ და გარეთ, აწყობენ დებოშებსა და პროვოკაციებს. ამ ფაილებს თავისუფლად შეგვიძლია ვუწოდოთ **სააკაშვილის ფაილები.** ამით უნდა მომხდარიყო დაპირისპირება რელიგიური, სამოქალაქო მიმართულებით. სახელმწიფო გადატრიალების მონაწილეები ამით ხელს მოითბობდნენ.

„ახალი თაობა“

ხათუნა ლაგაზიძე
პოლიტოლოგი

გახარიას კობახიძისგან მთელი ერი იცავს, მეოცნებეც, ნაციონალიც, პარტიულიც და უპარტიოც, პროდასავლელიც, პრორუსიც და შუაშისტიც — ყველა გაერთიანდა **გახარიას** დასაცავად **კობახიძის** ტრაგიკომიკური ბრალდებების წინააღმდეგ. **გახარია ივანიშვილის** გადამზღვევიცაა, რუსეთისაც და დასავლეთისაც. „ოცნების“ წინააღმდეგ კომპრომატები მასაც ექნება და ამიტომ ვერ იჭერენ.

„ახალი თაობა“

*რაც დრო გადის, კორონავირუსი თავის ვერაგ სახეს უფრო და უფრო ავლენს. უახლესმა კვლევებმა ცხადყო, რომ „კოვიდ-19“ განსაკუთრებით საფრთხეს უქმნის მამაკაცთა პოტენციას. ქართველი მეცნიერი და ცნობილი ჰომეოპათი, ექიმი **კახა საბახტარიშვილი** იმ სკანდალურ დასკვნებს ასაჯაროებს, რომელიც ამ რამდენიმე თვის წინათ ერთ-ერთ გავლენიან უცხოურ სამედიცინო ჟურნალში გამოქვეყნდა და აცხადებს, რომ კოვიდგადატანილები განსაკუთრებით მიკროთრომბოზებს უნდა ერიდონ:*



„კოვიდგადატანილთა კონტინგენტის არცთუ მცირე ნაწილს ჩემთან საუბრისას არაერთხელ აღუნიშნავს, რომ ერექციასთან დაკავშირებით გარკვეული პრობლემები შეექმნათ!“

„ტესტოსტერონის „უპრაგონოდ“ მიღება პროსტატის კიბოს იწვევს!“

კახა საბახტარიშვილი:

მამაკაცების 40 პროცენტს, ვინც კორონავირუსი გადაიტანა, სპერმატოზოიდების მოძრაობის სრული დაქვეითება, ანუ აზოსპერმია აღენიშნება!

— წინა ინტერვიუებში ჩვენ ვისაუბრეთ იმის შესახებ, თუ რა გავლენას ახდენს **კოვიდინფექცია** სხვადასხვა ორგანოებზე, კერძოდ, **თავის ტვინზე, გულსა** და **გულ-სისხლძარღვთა სისტემაზე,** თუმცა, აღმოჩნდა, რომ ეს ვერაგი ინფექცია არამარტო თავის ტვინსა და გულს აზიანებს, არამედ, რაც ყველაზე უფრო საყურადღებო და შემაშფოთებელია, **მოქმედებს მამაკაცის რეპროდუქციულ უნარზე,** ანუ გამრავლების ფუნქციაზე!

— ბატონო კახა, საიდან გაქვთ ეს მონაცემები?

— ახლახან ხელში ჩამივარდა მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე უფრო პრესტიჟულ სამედიცინო ჟურნალ **„ანდროლოგში“** გამოქვეყნებული სტატია, რომელიც სულ რამდენიმე თვის წინათ გამოქვეყნდა. სტატიაში მოხმობილია ფაქტები იმის შესახებ, რომ **მამაკაცების 40 პროცენტს, ვინც კორონავირუსი გადაიტანა, სპერმატოზოიდების მოძრაობის სრული დაქვეითება, ანუ აზოსპერმია აღენიშნება!** უფრო მეტიც, უკანასკნელ ხანს ამერიკელმა მეცნიერებმა, კერძოდ, მაიამის უნივერსიტეტის მკვლევარებმა გამოაქვეყნეს მეტად სკანდალური მონაცემები, რომლის თანახმადაც **ინფექციის გადატანიდან ექვსი-შვიდი თვის შემდეგაც კი კორონავირუსი ადამიანის სასქესო ორგანოებში რჩება**.

— ეს ორივე სქესის ადამიანებს ეხებათ?

— ჯერჯერობით ეს მონაცემები მხოლოდ **მამაკაცების** შესახებ გვაქვს!

— რა საფრთხეს შეიცავს აზოსპერმია, რატომ არის ის საშიში და რა კავშირშია ამ ყველაფერთან კოვიდინფექცია?

— საერთოდ, ნორმალურ პირობებში მამაკაცის **სპერმაში სპერმატოზოიდების** რაოდენობა შთამბეჭდავია — 1 მილილიტრ სპერმაში, რომელიც დაახლოებით 1 გრამს შეესაბამება, 60 მილიონამდე **სპერმატოზოიდს** ითვლიან! ქალის კვერცხუჯრედს, როგორც წესი, მხოლოდ ერთი **სპერმატოზოიდი** ანაყოფიერებს. საერთოდ, **სპერმატოზოიდების** რიცხოვნობას იმდენი მნიშვნელობა არა აქვს, რამდენიც მათი მოძრაობის უნარს. როგორც ჟურნალ **„ანდროლოგში“** გამოქვეყნებული მასალიდან ირკვევა, **კოვიდგადატანილ მამაკაცთა 40 პროცენტის სპერმაში ერთი-ორი სპერმატოზოიდი თუ მოძრაობს და ისიც ძალიან სუსტად.** დანარჩენი **სპერმატოზოიდები** ვერ მოძრაობენ და ქალის კვერცხუჯრედის განაყოფიერების უნარი არ შესწევთ! მეცნიერულად თუ ვიტყვით, „კოვიდ-19“ მამაკაცთა 40 პროცენტში იმ გენების ბლოკირებას განაპირობებს, რომლებიც **სპერმატოზოიდების** მოძრაობას უწყობენ ხელს!

— ეს უახლესი კვლევებია?

— დიახ, ეს უახლესი და ძალიან შემაშფოთებელი კვლევებია! ცხადია, კვლევები გრძელდება და მეცნიერები იმის დადგენას ცდილობენ, კორონავირუსის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეული **აზოსპერმიის** საშიში სინდრომი დროთა განმავლობაში გაქრება თუ არა!

— ერთია რეპროდუქციის უნარი, მაგრამ საინტერესოა, ახდენს თუ არა კოვიდინფექცია გავლენას მამაკაცის პოტენციაზე?

— ჩემს სამედიცინო ცენტრში უამრავ ადამიანს ვღებულობ, რომლებმაც სხვადასხვა სიმძიმის კოვიდინფექცია გადაიტანეს და ერთი რამ აშკარად სახეზეა — **კოვიდგადატანილთა კონტინგენტის არცთუ მცირე ნაწილს ჩემთან საუბრისას არაერთხელ აღუნიშნავს, რომ ინფექციის გადატანის შემდეგ ერექციასთან დაკავშირებით გარკვეული პრობლემები შეექმნათ!**

— ამ ფაქტს რითი ახსნით?



— ერექცია ძირითადად დამოკიდებულია იმაზე, მამაკაცის სასქესო ორგანოს მკვებავი სისხლძარღვები რამდენად კარგად ატარებენ სისხლს, ანუ რამდენად შევსებული არიან სისხლით. საერთოდ, ნებისმიერი ორგანოს გამართულად ფუნქციონირებისთვის აუცილებელია, ის სისხლის ნორმალური ნაკადით მარაგდებოდეს! სასქესო ორგანოს მკვებავი სისხლძარღვები იმით არის გამორჩეული, რომ ისინი, როგორც წესი, ძალიან წვრილია, გაცილებით წვრილი, ვიდრე, მაგალითად, გულის მკვებავი სისხლძარღვები. არაერთგზის გვითქვამს, რომ **კორონაინფექციის დროს ადამიანის ყველა ორგანო მიკროთრომბოზების საფრთხის ქვეშ არის. ასეთ ვითარებაში ყველაზე პირველი დარტყმა სწორედ სასქესო ორგანოს მკვებავ სისხლძარღვებზე მოდის,** რომლებიც მიკროთრომბოზების შედეგად იჭედება და ერექციის უნარიც ქვეითდება. საბოლოო ჯამში, ეს სხვა არაფერია, თუ არა **იმპოტენცია!**

— როგორც ცნობილია, ტესტოსტერონი და მისი შემცველი საკვები-დანამატები მაღაზიაშიც კი იყიდება. კორონაგადატანილმა ტესტოსტერონის შესავსებად ეს დანამატები უნდა მიიღოს თუ არა?

— **ტესტოსტერონს** კუნთოვანი მასის გასაზრდელად სრულიად ჯანმრთელი ადამიანებიც იყენებენ, მაგრამ, ჩემი აზრით, **ტესტოსტერონის** ექიმის გარეშე გამოყენება დაუშვებელია. საქმე ის გახლავთ, რომ უახლესი ბრიტანული კვლევების თანახმად, **ტესტოსტერონის** „უპრაგონოდ“ მიღება პროსტატის კიბოს იწვევს!

— რა უნდა გააკეთოს კოვიდგადატანილმა, რომელიც იმპოტენციის საფრთხის წინაშე აღმოჩნდა?

— რაც გინდა, უცნაურად მოგეჩვენოთ, ასეთმა პაციენტმა სასწრაფოდ უნდა მიაკითხოს არა **სექსოპათოლოგს,** არამედ **კარდიოლოგს.** საქმე ის გახლავთ, რომ მამაკაცის სასქესო ორგანოში გამავალი უწვრილესი სისხლძარღვების **მიკროთრომბოზი,** რომელიც იმპოტენციას იწვევს, იმის SOS-სიგნალია, რომ ხვალ-ზეგ იგივე **მიკროთრომბოზები** შესაძლოა, გულის კუნთში განვითარდეს და ინფარქტიც კი გამოიწვიოს. **კორონავირუსი სერიოზულ საფრთხეს უქმნის მამაკაცის სათესლე ჯირკვლებს, ანუ ტესტიკულებს. ტესტიკულები გამოიმუშავებენ მამაკაცურ ჰორმონ ტესტოსტერონს, რომლის როლიც ადამიანის ორგანიზმში უდიდესია.** კერძოდ, **ტესტოსტერონი** ხელს უწყობს სპერმატოზოიდების ფორმირებას და განაპირობებს მამაკაცის ძვლოვანი და კუნთოვანი სისტემის განვითარებას. გარდა ამისა, **ტესტოსტერონს** უზარმაზარი გავლენა აქვს ნერვულ სისტემაზეც. **ტესტოსტერონი** ქალის ორგანიზმშიც გამომუშავდება, ოღონდ, რა თქმა უნდა, მინიმალური რაოდენობით. ის ქალებში ხელს უწყობს ფოლიკულების მომწიფებას და ქალთა სასქესო ჰორმონის — **ესტროგენის** გამომუშავებას. **კაცებში ტესტოსტერონის დაქვეითება იწვევს უძილობას, გაღიზიანებას, ოფლიანობას, გამელოტებას, ცხიმის დაგროვებას, კუნთოვანი მასის შემცირებას და იმპოტენციას.** ჩემს სამედიცინო პრაქტიკაში არაერთი კოვიდგადატანილი პაციენტი შემხვდა, რომლებსაც ეს სიმპტომები განუვითარდათ.

— ყოველივე ზემოთქმულის შემდეგ არის თუ არა გამოსავალი? მაინც როგორ უნდა იცხოვროს კოვიდგადატანილმა პაციენტმა?

— ამაზე მსჯელობა შორს წაგვიყვანს, მაგრამ მთავარია, არ დავუშვათ **მიკროთრომბოზების** განვითარება! შესაძლოა, ბევრმა არაფერი იცის არაჩვეულებრივი **მცენარე არნიკას** შესახებ, რომლის ჰომეოპათიური ვარიანტი — **„არნიკა მონტანა“** მიკროთრომბოზების საწინააღმდეგო ნომერ პირველი საშუალებაა! ჩემს სამედიცინო ცენტრში **„არნიკა მონტანას“** თითქმის ყველა კოვიდგადატანილ პაციენტს ვუნიშნავ. თუ კუჭის წყლული ან თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლული არ აწუხებს, ყველა კორონაგადატანილს ვურჩევ, ჭამის შემდეგ, დღეში ერთხელ, **კარდიომაგნილის** 0,75 დოზა მიიღოს! **კარდიომაგნილი** ხელს უშლის თრომბოციტების ერთმანეთთან შეწებებას და თრომბების წარმოქმნას. უახლესმა ბრიტანულმა კვლევებმა ისიც დაადასტურა, რომ, ვინც **კარდიომაგნილს** სისტემატურად ღებულობდა, ამ კონტინგენტში კორონავირუსი 30 პროცენტით ნაკლებ ადამიანს დაემართა.

„თუ კუჭის წყლული ან თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლული არ აწუხებს, ყველა კორონაგადატანილს ვურჩევ, ჭამის შემდეგ, დღეში ერთხელ, კარდიომაგნილის 0,75 დოზა მიიღოს!“

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

მიუხედავად იმისა, რომ „კოვიდ-19“-ის პანდემია დედამიწაზე უკვე თითქმის ორი წელია, მძვინვარებს, ვირუსის ბუნება ბოლომდე ჯერაც შეუსწავლელია და არ არსებობს სრულყოფილი ინფორმაცია, თუ რა საფრთხეს უქმნის იგი ადამიანის ჯანმრთელობას, როგორ აზიანებს სასიცოცხლო ორგანოებს და რამდენად მძიმე კვალი შეიძლება, დატოვოს ჩვენს ცხოვრებაზე? ამ თემაზე აკადემიკოს გულიკო ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრის კოვიდგანყოფილების ხელმძღვანელს, კარდიოლოგს, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორს ლელა კოპალეიშვილს ვესაუბრებით.



ლელა კოპალეიშვილი: ყნოსვისა და გემოს დაკარგვა,

რასაც კოვიდგადატანილი პაციენტები ხშირად უჩივიან, თავის ტვინზე ვირუსის ზემოქმედების შედეგია!

— ქალბატონო ლელა, დაახლოებით ერთი თვის წინათ „ასავალ-დასავალის“ მკითხველს იმის შესახებ ვესაუბრეთ, რომ „ჩაფიძის გულის ცენტრი“ კოვიდპანდემიასთან ომშიც წინა ხაზზე დგას და ვერაგ ვირუსს წარმატებით ებრძვის. რა მდგომარეობაა სადღეისოდ თქვენს კლინიკაში და რამდენად ეფექტიანად აგრძელებთ ბრძოლას „კოვიდ-19“-თან?

— **„აკადემიკოს გულიკო ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრი“** „კოვიდ-19“-ის პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლაში 2020 წლის ნოემბრიდან ჩაერთო, რაც ქვეყანაში არსებულმა მძიმე ეპიდემიოლოგიურმა ვითარებამ განაპირობა. ჩვენს კლინიკაში შემოსული პაციენტების ნაწილს უდასტურდებოდა „კოვიდ-19“, ხოლო სხვა კლინიკაში მათი გადაყვანა, სასწრაფო სამედიცინო სამსახურისა და კოვიდკლინიკების გადატვირთვის გამო, პრაქტიკულად, შეუძლებელი იყო. გარდა ამისა, ჩვენს პაციენტებს აღენიშნებოდათ კარდიოლოგიური და პულმონური, ანუ ფილტვთან დაკავშირებული მაღალი რისკის თანმხლები დაავადებები, რის გამოც კოვიდკლინიკები მათ მიღებაზე უარს აცხადებდნენ.

ამჟამად **„ჩაფიძის გულის ცენტრის“** კოვიდგანყოფილებაში 43 საწოლი გვაქვს, რაც კლინიკის საწოლთა საერთო რაოდენობის 30 პროცენტს შეადგენს და აქედან 4 საწოლი ინტენსიური მეთვალყურეობისა და მკურნალობისათვის არის განკუთვნილი.

აღსანიშნავია ისიც, რომ კოვიდინფექციის მზარდი გავრცელების პირობებში, პაციენტთა ადეკვატური მკურნალობის მიზნით, **„ჩაფიძის გულის ცენტრში“** შეიქმნა მულტიდისციპლინური გუნდი, რომელიც ევროპული ქვეყნების გაიდლაინებზე დაყრდნობით მუშაობს.

— 2020 წლის ნოემბრიდან დღემდე რამდენი პაციენტი მიიღო თქვენმა კოვიდგანყოფილებამ, რამდენის გამოჯანმრთელება შეძელით და რამდენ შემთხვევაში დადგა ლეტალური შედეგი?

— გასული წლის ნოემბრიდან დღემდე **„ჩაფიძის გულის ცენტრის“** კოვიდგანყოფილებაში **451 პაციენტი** მივიღეთ, რომელთაგანაც **15 პაციენტი** იყო კრიტიკულად მძიმე, 116 პაციენტი — მძიმე, ხოლო **320 პაციენტი** — საშუალო სიმძიმის. კოვიდპაციენტთა დიდ ნაწილს აღენიშნებოდა ერთი ან რამდენიმე თანმხლები ქრონიკული დაავადება: **არტერიული ჰიპერტენზია, ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება, შაქრიანი დიაბეტი** (ტიპი 2), **გულის იშემიური დაავადება, სიმსუქნე, თირკმლის ქრონიკული დაავადებები** და სხვა.

ჩვენს კოვიდგანყოფილებაში მოთავსებული **451 პაციენტიდან ლეტალური შედეგი 7 შემთხვევაში დაფიქსირდა, რაც პაციენტთა საერთო რაოდენობის 1,5 პროცენტია, ეს კი არამხოლოდ ადგილობრივი, არამედ საერთაშორისო ნიშნულითაც სიკვდილიანობის ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი გახლავთ.**

— იყო თუ არა შემთხვევა, როცა თქვენს კოვიდგანყოფილებაში აცრილი პაციენტები მოხვდნენ?

— დიახ, ჩვენთან მოთავსებული **451 პაციენტიდან 38 პაციენტი სხვადასხვა ვაქცინით ერთჯერადად ან ორჯერადად იყო აცრილი** და აქედან მხოლოდ ერთს, ისიც ერთჯერადად აცრილ პაციენტს დასჭირდა პრეპარატ **„ტოცილიზუმაბის“** გადასხმა, რადგან დაავადება მძიმედ მიმდინარეობდა, დანარჩენები კი, მაღალი რისკის თანმხლები დაავადებების მიუხედავად, კორონავირუსისაგან მოკლე ხანში გამოჯანმრთელდნენ.



„კოვიდგადატანილი პაციენტების დაახლოებით 20 პროცენტში, გამოჯანმრთელებიდან 3 თვის განმავლობაში, შესაძლოა, უძილობა, შფოთვა, დეპრესია და სხვაგვარი ნევროლოგიური დარღვევები განვითარდეს!“

— მიუხედავად იმისა, რომ „კოვიდ-19“-ს მსოფლიოში მილიონობით ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა და, საუბედუროდ, საქართველოშიც ყოველდღიურად ათობით ადამიანი იღუპება, არსებობს მოსახლეობის გარკვეული კატეგორია, რომელიც დღემდე ფიქრობს, რომ „კორონავირუსი ჩვეულებრივი გრიპია“. რას იტყვით ამასთან დაკავშირებით?

— გრიპისა და სხვა ვირუსული ინფექციებისგან განსხვავებით, **„კოვიდ-19“ არამხოლოდ სასუნთქი სისტემის, არამედ სისხლის შედედებითი სისტემის, გულის, სისხლძარღვების, თირკმლების, ღვიძლის, ნერვული სისტემისა და სხვა ორგანოების მწვავე დაზიანებასაც იწვევს.**

მაგალითად, ინტენსიური თერაპიის ბლოკში მოთავსებული მძიმე და კრიტიკულად მძიმე კოვიდპაციენტების დაახლოებით 28 პროცენტს უვითარდება **ვენური თრომბოემბოლია, ფილტვის არტერიის ემბოლია და ღრმა ვენების თრომბოზი,** რაც ხშირ შემთხვევაში ლეტალური შედეგის იწვევს.

— რადგან გრიპზე ჩამოვარდა სიტყვა, აქვე გკითხავთ: რამდენად შეიძლება, ადამიანს კოვიდი და სეზონური გრიპი ერთდროულად დაემართოს და რამდენად ართულებს მდგომარეობას ასეთი შემთხვევა?

— თეორიულად, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია, რომ კორონავირუსი და გრიპი ერთდროულად დაგვემართოს, თუმცა, მსგავსი შემთხვევები პრაქტიკაში ნაკლებად გვხვდება. ისე კი, **კოვიდის გადატანის შემდეგ, დასუსტებული იმუნიტეტის ფონზე, გრიპის ვირუსი ძალიან საშიშია, რადგან ასეთ შემთხვევაში დაავადება საკმაოდ მძიმედ მიმდინარეობს.** აქედან გამომდინარე, გრიპის საწინააღმდეგო აცრის გაკეთება კოვიდვაქცინაციაზე არანაკლებ მნიშვნელოვანია!

— ზოგადად, როგორია კოვიდის გავლენა სისხლძარღვთა დაავადებებზე და რამდენად იზრდება სხვადასხვა სახის ინსულტისა თუ ინფარქტის საფრთხე?

— „კოვიდ-19“-ის დროს **გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებების გართულების რისკი იზრდება.** კერძოდ, სისხლძარღვთა სისტემის ანთებამ შეიძლება, გამოიწვიოს დიფუზური მიკროანგიოპათიები თრომბოზით, გულის კუნთის ანთებამ კი — მიოკარდიტი; **„კოვიდ-19“-ის დროს მაღალი რისკი არსებობს, რომ განვითარდეს გულის უკმარისობა, არითმიები, არასტაბილური სტენოკარდია, მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტი და დადგეს უეცარი სიკვდილი.** ამ კუთხით განსაკუთრებულ რისკ-ჯგუფს განეკუთვნებიან ხანდაზმული კოვიდპაციენტები და ისინი, ვისაც თანმხლები კარდიოვასკულური დაავადებები აღენიშნება.

— არის თუ არა კოვიდის სამიზნე, მაგალითად, ღვიძლი ან თირკმელი?

— „კოვიდ-19“-ით ჰოსპიტალიზებულთა შორის **თირკმლის მწვავე დაზიანება,** ზოგადად, ხშირი არ არის და ასეთი შემთხვევები პაციენტთა მხოლოდ 3 პროცენტში გვხვდება, თუმცა, ინტენსიური თერაპიის ბლოკში მოთავსებულ კოვიდპაციენტებში **თირკმლის მწვავე დაზიანების რისკი** 19 პროცენტამდე იზრდება. კოვიდის შედეგად **თირკმლის მწვავე დაზიანების რისკი** განსაკუთრებით მაღალია იმ პაციენტებში, რომელთა ასაკიც 60-65 წელს აღემატება, აქვთ თირკმლის ქრონიკული დაავადება, შაქრიანი დიაბეტი და ა.შ. **კოვიდპაციენტებში თირკმლის მწვავე დაზიანების შემთხვევაში პროგნოზი არაკეთილსაიმედოა და დიდი საფრთხე არსებობს, რომ ლეტალური შედეგი დადგეს.**

რაც შეეხება **ღვიძლს,** მისი ფუნქციის დარღვევას კოვიდპაციენტთა 40-50 პროცენტში ვხვდებით. კოვიდინფექციის დროს **ღვიძლის მწვავე დაზიანების მაღალი რისკი** არსებობს ხანდაზმულ პაციენტებში და იმათშიც, ვისაც **თანმხლები ღვიძლის დაავადება** აღენიშნება. „კოვიდ-19“-ის დროს **ღვიძლის მწვავე დაზიანება,** შესაძლოა, განპირობებული იყოს ვირუსის უშუალო ზემოქმედებით ან ანთებითი მარკერების მაჩვენებელთა მნიშვნელოვანი მატებით, ანუ **ე.წ. ციტოკინური შტორმით.** საერთოდ, **ღვიძლის ფუნქციური დაზიანება** ქმნის რისკს, რომ კოვიდპაციენტის მდგომარეობა საგანგაშოდ დამძიმდეს.

— ცნობილია, რომ „კოვიდ-19“ ნევროლოგიურ დაავადებებსაც იწვევს! მაინც რა ნევროლოგიურ გართულებებთან შეიძლება გვქონდეს საქმე კორონავირუსის გადატანის შემდეგ?

— **ნევროლოგიური გართულებები** მძიმე და კრიტიკულად მძიმე კოვიდპაციენტების 36-57 პროცენტში ვლინდება, რისი მიზეზიც ვირუსის თავის ტვინში შეჭრა გახლავთ. **კოვიდპაციენტებში ნევროლოგიური გართულებებიდან ყველაზე მეტად გვხვდება იშემიური ინსულტი, მრავლობითი ინტრაცერებრული სისხლჩაქცევები, ცნობიერების დაბინდვა, ატაქსია, ანუ მოძრაობის კოორდინაციის დარღვევა, კრუნჩხვები, ნევრალგია, მენინგიტი, ენცეფალიტი, ენცეფალოპათია, გიენ-ბარეს სინდრომი, ანუ მწვავე ინფექციური ნეიროპათია და ა.შ. იგივე ყნოსვისა და გემოს დაკარგვა, რასაც კოვიდგადატანილი პაციენტები ხშირად უჩივიან, თავის ტვინზე ვირუსის ზემოქმედების შედეგია.**

კოვიდგადატანილი პაციენტების დაახლოებით 20 პროცენტში, გამოჯანმრთელებიდან 3 თვის განმავლობაში, შესაძლოა, **უძილობა, შფოთვა, დეპრესია** და სხვაგვარი **ნევროლოგიური დარღვევები** განვითარდეს. აქედან გამომდინარე, კორონავირუსისაგან გამოჯანმრთელებულ პაციენტებზე, განსაკუთრებით კი მათზე, რომელთა შემთხვევაშიც დაავადება მძიმედ მიმდინარეობდა, სასურველია, პერიოდული სამედიცინო მონიტორინგი განხორციელდეს, რათა შესაძლო გართულებები დროულად იქნეს გამოვლენილი და მათი შემდგომი მართვა მოხდეს.

— დაბოლოს: თუ კოვიდმოხდილი ადამიანი ინფიცირებულთან კონტაქტში აღმოჩნდება, უნდა გადავიდეს თუ არა იზოლაციაში?

— საქართველოში დღეს მოქმედი რეგულაციების მიხედვით, **ნებისმიერი ადამიანი, მათ შორის, კოვიდმოხდილიც, ვისაც ინფიცირებულთან ექნება კონტაქტი, თვითიზოლაციაში უნდა გადავიდეს,** თუმცა, სამეცნიერო მონაცემებით, კორონავირუსის გადატანიდან დაახლოებით 2-3 თვის განმავლობაში ადამიანის ხელახლა დაინფიცირების რისკი მინიმალურია!

ესაუბრა
ჯაბა ხუბუა

„კოვიდის გადატანის შემდეგ, დასუსტებული იმუნიტეტის ფონზე, გრიპის ვირუსი ძალიან საშიშია, რადგან ასეთ შემთხვევაში დაავადება საკმაოდ მძიმედ მიმდინარეობს! აქედან გამომდინარე, გრიპის საწინააღმდეგო აცრის გაკეთება კოვიდვაქცინაციაზე არანაკლებ მნიშვნელოვანია!“

სერგეი ლაზარევი

კარმის

რა ემუქრება ფიზიკურად ნაწრთობი ადამიანის სულს?

დასაწყისი იხ. „ა-დ“ №23-40

ცოტა ხნის წინ მეგობარმა შემომჩივლა: — ქრისტიანობაში ინცესტი ცოდვად ითვლება. ამასწინათ ინტერნეტში შევედი და სწორედ ამ შინაარსის უამრავი გვერდი აღმოვაჩინე. ნუთუ ადამიანები ვერ ხედავენ, რას იქმიან, ნუთუ არ ესმით, რომ სცოდავენ?

დავფიქრდი:

— **ადამიანის, ისევე, როგორც ნებისმიერი ცოცხალი არსების მთავარი ენერგეტიკული მარაგი სიცოცხლის გაგრძელებაზეა მიმართული, ანუ მთავარი ენერგია სექსუალურია.** მე ვწერდი, რომ ფაქიზ დონეზე სექსი და კვება ერთნაირად გამოიყურება. **თუ ადამიანს განვითარებული ცნობიერება არ აქვს, მატერიალური ბედნიერება მისთვის მიუწვდომელი იქნება.** თუ ადამიანს ყველა გრძნობა შეუჩერდება, ის აზროვნებას ვერ შეძლებს. ადამიანური განვითარების საფუძველი სექსუალური ენერგიაა. ის კი, თავის მხრივ, პირველ მიზეზთან შეერთებით წარმოიშობა.

როგორ ვითარდება ცივილიზაცია? თუ ტომი ტყეში ცხოვრობს, ეს ჯერ კიდევ არ არის ცივილიზაცია. მაგრამ როდესაც ტომს უჩნდება გარემომცველი სამყაროს კონცეფცია, მისი კანონების გაგება, ამ კონცეფციასთან დაკავშირებული მოქცევის წესები, ეს უკვე გარკვეული კულტურა და ცივილიზაციაა. **თავდაპირველად ცივილიზაცია ღვთაებრივი სიყვარულის ულუფას იღებს, მავანი, ვინც შემოქმედთან ერთიანობას შეიგრძნობს, სამყაროს მისეულ გაგებას გადმოსცემს. ასე აღმოცენდება რელიგია.** რელიგია გვიწესებს, როგორ მოვიქცეთ იმისათვის, რომ შემოქმედთან ერთიანობა შევინარჩუნოთ. უპირველეს ყოვლისა, ეს საკუთარ განვითარებაში ადამიანურის შეკავებაა. **არ უნდა მოხდეს ღვთაებრივი სიყვარულის ულუფების გადახარჯვა.** ყოველი რელიგიური კონცეფცია განსაზღვრული კვეთის წყალსადენ მილს ჰგავს. გასავალმა შემოსავალს არ უნდა გადააჭარბოს. ცივილიზაციის განვითარებასთან ერთად წყალსატევი იზრდება, მილის დიამეტრი მცირდება და **როდესაც ღვთაებრივთან კონტაქტი მინიმუმამდე მცირდება, ცივილიზაციის კვდომის დრო დგება.**

ღვთაებრივის მთავარი კონკურენტი ადამიანური ბედნიერების საფუძვლებია. ეს მატერიალური დონე არ არის (მასში მეტისმეტად ცოტა ენერგიაა), არც სულიერი, არამედ — გრძნობიერი. სწორედ გრძნობიერი, სექსუალური ასპექტის თაყვანისცემამ შეიძლება გამოიწვიოს განვითარების აჩქარება, შემდეგ კი სწრაფი ჩაქრობა. ამიტომ **ყველა მსოფლიო რელიგია, რომელმაც ცივილიზაციას დაუდო სათავე, სექსუალური გრძნობის შეკავებას აწესებდა.** ეს ამცირებდა ადამიანურ ბედნიერებაზე დამოკიდებულებას და აძლიერებდა ღვთაებრივთან კონტაქტს, ანუ ცივილიზაციას სიცოცხლეს უხანგრძლივებდა. სექსუალური ლტოლვის არა დათრგუნვა, არამედ სწორად შეკავება იძლევა მისი გარდაქმნის საშუალებას იმად, რასაც ჩვენ გრძნობების და ცნობიერების განვითარებას ვუწოდებთ. **ენერგია, რომელიც სექსზე არ იხარჯება, სულიერებით, სხვადასხვა ნიჭით ვლინდება და ადამიანის განვითარებაზე მუშაობს.**

ბიბლიაში პირველ ცოდვად სწორედ სექსუალობა სახელდება. ეს ადამიანური ბედნიერების ფესვი, მისი სიმბოლოა. ღვთაებრივი სიყვარული ადამიანურად გარდაიქმნება და ჩნდება სექსუალობა. აი, რატომ შერცხვათ თავიანთი სიშიშვლის ადამსა და ევას. გველი კი ბიბლიურ იგავში მაცდუნებლად იმიტომ არის შერჩეული, რომ უხსოვარი დროიდან ის საფრთხისა და ვერაგობის სიმბოლო იყო; ანუ ღვთაებრივის დაკარგვის და ადამიანურის თაყვანისცემის პროცესი შეუმჩნევლად ხდება.

რაც ნაკლებად უკავშირებს ადამიანი სიყვარულის გრძნობას სექსუალობას, მით ადვილად გარდაიქმნება ადამიანური ღვთაებრივად. რატომ არის ქრისტიანულ რელიგიაში მუდმივად საუბარი ძმურ სიყვარულზე? იმიტომ, რომ დედ-მამის, და-ძმისადმი სიყვარული, ერთი მხრივ, სიყვარულის გრძნობისა და გაცემის მაქსიმალური გამოვლენაა, მეორე მხრივ კი — სექსუალური გრძნობის დამუხრუჭება.

წარმოიდგინეთ ადამიანი, რომელიც არასწორად უდგება სამყაროს. მას სიყვარულის და ენერგიის მარაგი უქვეითდება. სხეული რღვევას იწყებს. სიტუაცია სწორად მოქცევის და უფალთან კონტაქტის გაძლიერებისკენ უბიძგებს. **რაც უფრო ადრე დაავადდება სხეული, მით სწრაფად ეცდება ადამიანი სამყაროსადმი თავის დამოკიდებულებაში რაიმეს შეცვლას.** თუ ადამიანი ფიზიკურად ივარჯიშებს, ცივ წყალს გადაივლებს, ვიტამინებს მიიღებს, პროფილაქტიკური მკურნალობის და გაჯანსაღების კურსებს გაივლის, სხეულმა შეიძლება გაძლოს, მაგრამ რადგან ენერგია არ არის, რღვევას სული დაიწყებს. შეიძლება დასუსტდეს მეხსიერება, დაქვეითდეს რაიმე უნარი და ა. შ. **ჩვენს სულს, ჩვენს ემოციებს ყველაზე მეტი ენერგეტიკული მოცულობა აქვს.** თუ ადამიანი მუდმივად ავარჯიშებს გონებას, ავითარებს ნიჭს, იწრთობს სხეულს, სამყაროსადმი არასწორი დამოკიდებულების შემთხვევაში შეიძლება განადგურება მისმა სულმა დაიწყოს, ანუ დაიკარგება არა ტაქტიკური, არამედ სტრატეგიული მარაგი. და თუკი სხეული მხოლოდ ერთ ადამიანს უკავშირდება, სული, როგორც სტრატეგიული ცნება, მთელ ცივილიზაციასთან არის დაკავშირებული.



სულის რღვევისას შეიძლება საკმაოდ დიდხანს იცოცხლოთ, შესანიშნავი ჯანმრთელობა და კარგი ბედიც კი გქონდეთ. განსაკუთრებით ბევრი ენერგიის მიღება სექსუალური ბარიერის მოშლით შეიძლება. წარმოიდგინეთ სიტუაცია: ერთი ადამიანი ავად გახდა, მეორე კაჟივით ჯანმრთელია, მაგრამ მან უხეშობა, ღალატი, უზნეოდ მოქცევა დაიწყო. მესამეს საუცხოო ჯანმრთელობა აქვს, არავის ეუხეშება და ღალატობს, მაგრამ სექსზეა გაგიჟებული, თანაც პათოლოგიის ელემენტებით. მაშ ასე, როდესაც ასეთი მესამეები მომრავლდებიან, ეს უკვე იმისი მაჩვენებელია, რომ ცივილიზაციას ცოტა ენერგია დარჩა, და იწყება სტრატეგიული მარაგის ხარჯვა. როდესაც ჩვენს სულს სიყვარულის გრძნობა ეწვევა, მისი ენერგიად გარდაქმნა ხდება, სიყვარული და ენერგია ერთმანეთთან იმდენად ახლოს იმყოფებიან, რომ სიყვარულის შეგრძნება მაშინაც აღმოცენდება, როდესაც სულში ენერგიის აფეთქება ხდება. და ეს აფეთქება შეიძლება მოხდეს არამხოლოდ მაშინ, როდესაც სიყვარულს ვეხებით, არამედ მაშინაც, როდესაც საკუთარ სტრუქტურას ვარღვევთ, როდესაც სულის და სხეულის დეგრადირება ხდება.

სოდომსა და გომორში გამეფებული სექსუალური აღვირახსნილობა, ანუ ნათესავებთან, პატარა ბავშვებთან, ცხოველებთან სექსუალური კავშირი, ჰომოსექსუალიზმი — ყველაფერი ეს დაღუპვის პირას მყოფი ცივილიზაციის ნიშნებია.

ღვთაებრივთან კონტაქტი დაკარგულია. სიყვარული არ არის. ახალი ენერგია არ არის. იწყება თვითგანადგურება.

ისევ ბიბლიიდან მახსენდება: **„და კიდევ მრავალი კანონის დარღვევისა გამო ადამიანებში სიყვარული გაქრება.“** ის ზუსტად მიესადაგება ჩვენს დროს. გაიხსენეთ ცნობილი ფილმი **„აპოკალიფსი“**, რომლის არსი ერთ ფრაზაზე დაიყვანება: **„ეს ადამიანი სრულებით ჯანმრთელია, მისი სული გაგიჟდა“.** თუკი ვეცდებით, ჩავწვდეთ, რაზეა საუბარი ბიბლიის დასკვნით თავში, შემდეგი სურათი გადაგვეშლება. **რას დაემსგავსება ცივილიზაცია, რომელმაც ღმერთთან ერთიანობა, სიყვარული, ენერგია დაკარგა და ამავე დროს უზარმაზარი შესაძლებლობები დააგროვა? როგორი შესახედავი იქნება ცივილიზაცია, რომელსაც სული გაუგიჟდა?** რა მოუვა მას? **სურათი სრულიად მკაფიოა: მოხდება თვითრღვევა.** როდესაც ასეთი პროცესები სტიქიურად მიმდინარეობს, შეგვიძლია თანამედროვე ცივილიზაციის კრიზისის დასაწყისზე ვისაუბროთ. მაგრამ თუ მათ ხელოვნება, მორალი, მეცნიერება, ინტერნეტი უწყობს ხელს, პროცესი უფრო სერიოზული და ღრმაა. აქედან გამომდინარე, უახლოეს ხანებში შეიძლება ველოდოთ კრიზისს და რღვევის იმ მოვლენებს, რომლებიც საკუთარ თავში ღვთაებრივის კვლავ მოპოვებაში დაგვეხმარება.

რაც ნაკლებად უკავშირებს ადამიანი სიყვარულის გრძნობას სექსუალობას, მით ადვილად გარდაიქმნება ადამიანური ღვთაებრივად!

კვირგვინოსნები

მარიშა როხვაძე
მომღერალი

ფილერებსა და ბოტოქსებს არ ვიკეთებ, თუმცა, ბევრი ვიცი, ვისაც ჩემს ასაკში სჭირდება და იკეთებს. მადლობა ღმერთს, მე გენეტიკა მშველის, რომ ასე გამოვიყურები. ასე რომ, გენეტიკის ხარჯზე ფულს ვზოგავ.

„თბილისელები“

ვერკა ჯაჯანიძე
მოცეკვავე

მე ყოველთვის ვფიქრობდი, რომ, თუ ადამიანი შემიყვარდებოდა და ის მეტყოდა, ოჯახი ან კარიერაო, ალბათ, ოჯახს ავირჩევდი, რადგან უფრო მეოჯახე ტიპი ვარ.

„თბილისელები“

ხატია შამუგია
პიანისტი

სიბერის არ მეშინია, პირიქით, მინდა, დავბერდე. პირველი წელი იყო ჩემი დაბადების დღე, 10 აგვისტო, მასშტაბურად, შოუ-ბიზნესურად რომ ვერ აღვნიშნე. ამიტომ, წელს მომატებული ერთი წელი არ მეთვლება.

„თბილისელები“



თამარ ივერი
ოპერის მომღერალი

თუ გზის დასაწყისში ვიყავი ძალიან სიფრიფანა, მიამიტი გოგონა, ცხოვრებამ ბევრი რამ მასწავლა. მქონია შეცდომები, გულისტკენა. გავიზარდე, გავძლიერდი, მაგიდაზე მუშტის დარტყმაც ვისწავლე.

„სარკე“

ᲓᲘᲐᲒᲜᲝᲡᲢᲘᲙᲐ

ᲠᲐ ᲐᲣᲬᲧᲐ ᲙᲐᲪᲝᲑᲠᲘᲝᲑᲐᲡ ᲐᲢᲝᲛᲣᲠᲘ ᲑᲝᲛᲑᲘᲡ ᲐᲤᲔᲗᲥᲔᲑᲐᲛ?

ერთ-ერთი სეანსის დროს დარბაზიდან შეკითხვა გამომიგზავნეს:

„ᲠᲝᲒᲝᲠ ᲓᲐᲕᲔᲣᲤᲚᲝᲗ ᲗᲥᲕᲔᲜᲡ ᲛᲔᲗᲝᲓᲡ?“

ჩემი მეთოდის არსი აზროვნების განვითარებაში მდგომარეობს. ადრე გულუბრყვილოდ მეგონა, რომ შეიძლება სანუკვარი წიგნის პოვნა ან რომელიმე არამიწიერ არსებასთან კონტაქტზე გასვლა, რომელიც სამყაროს ყველა საიდუმლოს გამიმჟღავნებს. მერე გაოცებით აღმოვაჩინე, რომ საიდუმლოს გამჟღავნება მთავარი არ არის. საჭიროა, მიხვდე, კონკრეტულად რა გამომჟღავნდა. **ჩვენ გარშემო სამყაროს ყველა საიდუმლო გახსნილია. უბრალოდ, მათ ვერ ვამჩნევთ და მათი არსი არ გვესმის.** დილით ავდექი. ჩაი დავისხი, ბუტერბროდი მივირთვი, ქუჩაში გავედი, გაზეთი ვიყიდე, სამსახურში წავედი. ამ სიტუაციაში, როგორც ნებისმიერ სრულიად უმნიშვნელო მოვლენაში, სამყაროს მთელი საიდუმლოა დაცული. ეს საიდუმლო ჩვენი განვითარების შემდეგ შევნიშნე, რომ მათი დეფორმაცია მხოლოდ დაავადებებს კი არა, ბედის, ფსიქიკის რღვევას იწვევს.

მივხვდი, რომ **მკურნალობა ორგანოს ან მთლიანად ორგანიზმს არ სჭირდება, როგორც ახლა მედიცინაშია მიღებული. სამკურნალოა ადამიანის ბედი, მისი ფსიქიკა, ხასიათი და სხეული.** ამ ყველაფრის მთავარი რგოლი ადამიანის ხასიათი და მსოფლმხედველობა აღმოჩნდა. სწორი მსოფლმხედველობის გარეშე არ იქნება სწორი აზროვნება. სწორი აზროვნების გარეშე არ წარმოიშობა სწორი ემოციები. არასწორი ემოციები არასწორ საქციელს, შემდეგ კი ბედის, ფსიქიკისა და ჯანმრთელობის რღვევას გამოიწვევს. ჩემთვის ნამდვილ აღმოჩენად იქცა იმისი გაგება, რომ ჩვენი ემოციები და ველის სტრუქტურები ერთი და იგივეა. თანაც ჩვენი გრძნობები ორ ფენად იყოფა: ზედაპირული გრძნობები, რომლებიც სხეულზეა დამოკიდებული და სიღრმისეული, რომლებზეც არამხოლოდ სხეული, არამედ ფსიქიკა და ბედიც არის დამოკიდებული.

ასეთი წარმოდგენა რომ შემქმნოდა, ათეულობით ათასი სხვადასხვა სიტუაციის გაანალიზება დამჭირდა. ჩემთვის მორიგ აღმოჩენად იქცა შემდეგი: **დველობასა და აზროვნების უნარის არქონაში იმალება.** ჯერ კიდევ ასი წლის წინ სიმდიდრის მთავარი წყარო ნედლეული იყო. გარკვეული ხნის შემდეგ ასეთ სიმდიდრედ ტექნოლოგიები იქცა. ოცი, ოცდაათი წლის წინ მსოფლიომ გაკვირვებით შენიშნა, რომ მთავარი სიმდიდრე ინფორმაციები ხდება. იაპონიამ თვალნათლივ გვაჩვენა, რომ იდეები შეიძლება გაყიდო და შეიძინო. ახალი იდეები სწრაფი და რეალური გამდიდრების წყაროდ იქცა.

ამავე დროს მსოფლიო არანაკლები გაოცებით მიხვდა, რომ **იდეებს ნებისმიერ იარაღზე მეტად შეუძლია მოკვლა და განადგურება.** იდეები მატერიალურ ძალად იქცა. მაგალითად, რუსეთში ისინი ბედი და ჯანმრთელობა მოსპო, ხოლო რეპრესიული აპარატი სულ უფრო მძლავრ პანაცეად გადაიქცეოდა, რომელიც ორგანიზმს დაღუპვისაგან იხსნიდა.

ბოლოს და ბოლოს, სოციალიზმი დაეცა. ისწავლეს თუ არა ადამიანებმა აზროვნება? შემდგომი გამოცდილება საპირისპიროს ღაღადებს. სახელმწიფო კიდევ ერთხელ დაინგრა, თანაც ეს რღვევა მხოლოდ ფიზიკურ კი არა, ზნეობრივ დონეზეც მოხდა. ყველას გულწრფელად სწამდა, რომ დემოკრატია ძალადობის არარსებობას ნიშნავს და არ ესმოდათ, რომ **დემოკრატიას მხოლოდ უმკაცრესი დისციპლინის და კანონის დიქტატურის პირობებში შეუძლია არსებობა.** დასავლეთში დემოკრატია კერძო სადეგად იქცა იმის ვერგაგებისა, თუ რა არის ჭეშმარიტი დემოკრატია, რატომ აღმოცენდა სოციალიზმი, რა ხდება ამჟამად მსოფლიოში და რა უნდა გაკეთდეს, რომ წინ გაჭრილმა ლიდერებმა არ გაანადგურონ ჩამორჩენილები, მათთან ერთად კი — საკუთარი თავიც.

სწორი მსოფლმხედველობა და წვდომა ახლა ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი ხდება, ვიდრე საკუთარი ჭერი და ლუკმაპური. და ასეთი წვდომის ძიებაში ჩვენ კვლავ წმინდა ჭეშმარიტებებს ვუბრუნდებით. ახლებურად ჟღერს ცნობილი ბიბლიური ფრაზა: **„არა პურითა ოდენ ცხონდების ადამიანი.“** იდეები სულ უფრო მეტ ძალას იკრებენ და სწორი მსოფლმხედველობის არარსებოამასთან ერთად ჩვენი ცნობიერება და მსოფლმხედველობა? არა, ის სულ უფრო მეტად ჩამორჩება ჩვენს შესაძლებლობებს. თუ არ შევიცვლებით, დავიღუპებით. ახლა ეს უკვე ყველას ესმის. აღმოსავლეთში ოდითგანვე აღნიშნავდნენ: **ᲨᲔᲪᲕᲐᲚᲔ ᲡᲐᲙᲣᲗᲐᲠᲘ ᲗᲐᲕᲘ ᲓᲐ ᲡᲐᲛᲧᲐᲠᲝᲡ ᲨᲔᲪᲕᲚᲐᲡ ᲨᲔᲫᲚᲔᲑ.**

საკუთარი თავის შესაცვლელად სწორი აზრები, სწორი საქციელია საჭირო; უნდა გესმოდეთ კანონები, რომლებითაც სამყარო ცხოვრობს; საკუთარი გრძნობები სიყვარულიდან და სიკეთიდან გამომდინარე უნდა აღზარდოთ. **არასრულყოფილი სულის მქონე ადამიანი ვერ მიეკარება ყოფიერების საიდუმლოებებს, ის, უბრალოდ, დაიღუპება.** არასრულყოფილი სულის ექიმი სარგებლობას ვერ მოუტანს პაციენტს, არასრულყოფილი სულის მქონე მეცნიერი გააკეთებს აღმოჩენებს, რომლებიც ადამიანების დაღუპვას გამოიწვევს. უკანასკნელი ასწლეულების მანძილზე კაცობრიობა გაფლანგვისაკენ მიისწრაფოდა და არა დაგროვებისკენ. ყბადაღებული ლუკმაპური სულ უფრო მნიშვნელოვანი ხდებოდა. სამყარო აზროვნებას გადაეჩვია. ფილოსოფოსები და ბრძენები გაქრნენ. **ᲒᲐᲪᲔᲛᲐ ᲐᲦᲐᲠᲐᲕᲘᲡ ᲣᲜᲓᲐ, ᲧᲕᲔᲚᲐᲡ ᲛᲝᲮᲛᲐᲠᲔᲑᲐ ᲡᲣᲠᲡ.**

სიმპტომატური გახდა არამხოლოდ მედიცინა, არამედ ეკონომიკა, პოლიტიკა და ფილოსოფია. თუ პრობლემა გაჩნდა, ის უნდა აღმოიფხვრას. ჩვენ არ შევეჩვიეთ ფიქრს იმაზე, რატომ გაჩნდა ეს პრობლემა, რატომ იყო მისი აღმოცენება კანონზომიერი.

ერთხელ ერთმა პროფესორმა თქვა: „ᲐᲠ ᲕᲐᲞᲘᲠᲔᲑ ᲡᲢᲣᲓᲔᲜᲢᲔᲑᲘᲡᲗᲕᲘᲡ ᲪᲝᲓᲜᲘᲡ ᲛᲘᲪᲔᲛᲐᲡ. ᲠᲐᲛᲓᲔᲜᲘᲛᲔ ᲬᲔᲚᲘᲬᲐᲓᲨᲘ ᲔᲡ ᲧᲕᲔᲚᲐᲤᲔᲠᲘ ᲨᲔᲘᲪᲕᲚᲔᲑᲐ. ᲛᲔ ᲛᲐᲗ ᲐᲛ ᲪᲝᲓᲜᲐᲡᲗᲐᲜ ᲛᲣᲨᲐᲝᲑᲐᲡ, ᲡᲬᲝᲠᲐᲓ ᲐᲖᲠᲝᲕᲜᲔᲑᲐᲡ ᲕᲐᲡᲬᲐᲕᲚᲘ.“ ჩვენ დიდხანს ვიყავით ცუდი სტუდენტები და პროფესორები. ახლა კი ტელევიზორს ვუყურებ და ვხედავ, როგორ ვსწავლობთ აზროვნებას. ზედაპირული საყვედურებიდან, სიძულვილიდან და ბრალდებებიდან, რომელთა მიზანი ხელის შემშლელი პრობლემის მოშორება იყო, ჩვენ მოვლენათა შორის კავშირის დანახვაზე გადავდივართ. **საჭიროა არა დამნაშავეთა ძებნა მათზე ბრაზის ამოსანთხევად, არამედ საკუთარი თავის განვითარება და შეცვლა. და ეს წარსულის შეცდომების განმეორებისგან საუკეთესო თავდაცვა იქნება.**

ველის სტრუქტურების დიაგნოსტირებისას მე აზროვნებას ვსწავლობდი. აღმოჩნდა, რომ **ნამცეცა ორგანიზმი და უზარმაზარი სახელმწიფო საერთო კანონებით ცხოვრობენ.** ასე რომ, **თუ ჩემი მეთოდის დაუფლება გსურთ, უპირველესად, აზროვნება ისწავლეთ.**

ᲡᲐᲛᲧᲐᲠᲝᲡ ᲨᲔᲪᲜᲝᲑᲐ ᲡᲣᲚᲨᲘ ᲡᲘᲧᲕᲐᲠᲣᲚᲘᲡ ᲒᲐᲛᲠᲐᲕᲚᲔᲑᲘᲡ ᲒᲐᲠᲔᲨᲔ ᲨᲔᲣᲫᲚᲔᲑᲔᲚᲘᲐ. ᲐᲠᲐᲡᲠᲣᲚᲧᲝᲤᲘᲚᲘ ᲡᲣᲚᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲐᲓᲐᲛᲘᲐᲜᲘ ᲕᲔᲠ ᲛᲘᲔᲙᲐᲠᲔᲑᲐ ᲧᲝᲤᲘᲔᲠᲔᲑᲘᲡ ᲡᲐᲘᲓᲣᲛᲚᲝᲔᲑᲔᲑᲡ, ᲘᲡ, ᲣᲑᲠᲐᲚᲝᲓ, ᲓᲐᲘᲦᲣᲞᲔᲑᲐ!

კვალდაკვალ მჟღავნდება.

მოვლენის ჩაწვდომა წარსულის, აწმყოსა და მომავლის ერთდროულად მოცვას ნიშნავს. მომავალში ჩაჭვრეტა მომხდარის არსში გარკვევა ჯერ კიდევ არ არის. სამივე დროის ერთდროულად მოსაცავად ენერგიაა საჭირო. რაც მეტი ფსიქიკური ენერგია გვაქვს, მით მასშტაბურად შეგვიძლია აზროვნება. ფსიქიკური ენერგია ქრება, თუ მას სიყვარული არ ასაზრდოებს. მაშასადამე, **ᲡᲐᲛᲧᲐᲠᲝᲡ ᲨᲔᲪᲜᲝᲑᲐ ᲡᲣᲚᲨᲘ ᲡᲘᲧᲕᲐᲠᲣᲚᲘᲡ ᲒᲐᲛᲠᲐᲕᲚᲔᲑᲘᲡ ᲒᲐᲠᲔᲨᲔ ᲨᲔᲣᲫᲚᲔᲑᲔᲚᲘᲐ.**

ჩემს დიაგნოსტიკას დავუბრუნდეთ. მე ველის სტრუქტურების დეფორმაციას ვხედავ. ჯვრებს, რომბებს, ათეულობით სიტუაციას. ველის დეფორმაციაზე დაკვირვებით შეიძლება დაასკვნა: ამა და ამ შემთხვევაში ხდება დეფორმაცია, რომელმაც შეიძლება დაავადება გამოიწვიოს. ხოლო თუ რამდენიმე ათას სიტუაციას გავაანალიზებთ, შეიძლება სამყაროსადმი სწორი დამოკიდებულების და სწორი ქცევის მონახაზი მივიღოთ. ჩემი აღმოჩენის არსი იმაში მდგომარეობს, რომ მრავალწლიანი მიზანდასახული ძიების შემდეგ ობიექტისადმი პირველადი ველის სტრუქტურები დავინახე, თუმცა, მეცნიერება მუდამ კატეგორიულად ამტკიცებდა, რომ ველის სტრუქტურა მეორადია. ამ აღმოჩენის შეადამიანისთვის სამყაროს სწორი გაგების მიცემით მისი მკურნალობა შეიძლება. აღმოჩნდა, რომ **შეხედულებათა მასშტაბურ ცვლილებებს ისეთი დაავადებების განკურნებაც კი შეუძლია, როგორიც კიბოა.** შესაბამისად, **ᲐᲠᲐᲡᲬᲝᲠ ᲛᲡᲝᲤᲚᲛᲮᲔᲓᲕᲔᲚᲝᲑᲐᲡ ᲣᲛᲫᲘᲛᲔᲡᲘ ᲓᲐᲐᲕᲐᲓᲔᲑᲔᲑᲘᲡ ᲒᲐᲛᲝᲬᲕᲔᲕᲐ ᲫᲐᲚᲣᲫᲡ. დასავლური კულტურა მატერიალურ განვითარებაზეა ორიენტირებული.** ჯერ — საცხოვრებელი და საკვები, ხოლო შემდეგ — აზრები და იდეები. **აღმოსავლური კულტურა, პირიქით, ცნობიერების პრიორიტეტს აღიარებდა.** სწორი აზრები საცხოვრებელზე და ლუკმაპურზე მნიშვნელოვანია. აღმოსავლური სამყარო იდეებს ბადებდა, და მათი უზარმაზარი რაოდენობიდან ზოგიერთი თანდათან მატერიალურ ძალად იქცეოდა.

ამასწინათ ერთმა კაცმა მითხრა: „ᲩᲕᲔᲜ ᲡᲐᲔᲠᲗᲐᲨᲝᲠᲘᲡᲝ ᲓᲝᲜᲔᲖᲔ ᲒᲕᲔᲡᲛᲘᲡ, ᲠᲝᲛ ᲙᲐᲢᲐᲡᲢᲠᲝᲤᲘᲡᲙᲔᲜ ᲛᲘᲕᲓᲘᲕᲐᲠᲗ. ᲧᲕᲔᲚᲐᲤᲔᲠᲘ ᲒᲕᲐᲥᲕᲡ: ᲤᲣᲚᲘ, ᲢᲔᲥᲜᲝᲚᲝᲒᲘᲔᲑᲘ, ᲫᲐᲚᲐᲣᲤᲚᲔᲑᲐ, ᲛᲐᲒᲠᲐᲛ ᲘᲓᲔᲔᲑᲘ ᲐᲠ ᲒᲐᲒᲕᲐᲩᲜᲘᲐ. ᲬᲐᲠᲛᲝᲓᲒᲔᲜᲐᲪ ᲐᲠ ᲒᲕᲐᲥᲕᲡ, ᲠᲐ ᲨᲔᲘᲫᲚᲔᲑᲐ ᲒᲐᲙᲔᲗᲓᲔᲡ ᲡᲘᲢᲣᲐᲪᲘᲘᲡ ᲨᲔᲡᲐᲪᲕᲚᲔᲚᲐᲓ.“ მაგრამ **კაცობრიობისთვის მთავარი საფრთხე იდეების არარსებობა არ არის. მთავარი საშიშროება არასწორ მსოფლმხე**

ძალით ჯერ კიდევ რევოლუციამდე ივსებოდა და ამას ბოლშევიზმის გამოცდილება მოწმობს. **ყველაზე საშინელი და მანკიერი იდეა წვრილმანია ლამაზ, მაგრამ დაუმუშავებელ იდეასთან შედარებით, რომლის ხინჯი არ ჩანს.** ბოლშევიკები ყველას უმტკიცებდნენ, რომ საყოველთაო ბედნიერებისთვის საჭიროა სახელმწიფოს, როგორც ძალადობის ორგანოს დარღვევა. მაგრამ როდესაც სახელმწიფო დაინგრა, მათ იძულებით შექმნეს ბევრად უფრო სასტიკი რეპრესიული აპარატი. დაუმუშავებელმა იდეებმა, სამყაროს კანონების არცოდნამ სახელმწიფოს კუთრების დასაცავად აღმოცენდა. ხოლო რუსეთში 1917 წლის შემდეგ კერძო საკუთრება, მაშასადამე, პიროვნების უფლებათა დაცვა, უბრალოდ, არ არსებობდა. ამიტომ პოსტსაბჭოთა რუსეთში დემოკრატია არ შეიძლებოდა, ყოფილიყო. და ის, რასაც დემოკრატია უწოდეს, სინამდვილეში კანონების არარსებობა იყო. ასეთ შემთხვევაში ყველაფერი პირველყოფილ მექანიზმთან ბრუნდება, როდესაც ძლიერი კლავს სუსტს ან ქონებას ართმევს მას. და ერთი მუჭა მდიდრების გაჩენა, რომლებიც ქვეყნის თითქმის მთელ სიმდიდრეს დაეპატრონნენ, კანონზომიერ შების პირობებში თავიანთ შემქმნელებს უფრო და უფრო უბიძგებენ უფსკრულისკენ. გასული საუკუნის დასაწყისში საპატენტო ბიუროს ყველასათვის უცნობმა თანამშრომელმა გამოიყვანა ფორმულა: $E=MC^2$. გავიდა სამი ათეული წელი, პრინციპში, უმნიშვნელო დრო, და ატომური ბომბი აფეთქდა. ამ აფეთქებამ გვაუწყა, რომ კოლექტიურ თვითმკვლელობამდე სულ ცოტაღა რჩებოდა. გავიდა კიდევ ოცდაათიოდე წელი, გაჩნდა ატომური წყალქვეშა ნავები, რომელთაგან თითოეულს მთელი კაცობრიობის განადგურება შეუძლია. შეიცვალა თუ არა

ᲒᲐᲒᲠᲫᲔᲚᲔᲑᲐ ᲘᲥᲜᲔᲑᲐ

ᲙᲕᲘᲠᲒᲕᲘᲜᲝᲡᲜᲔᲑᲘ

ᲥᲔᲗᲘ ᲤᲐᲠᲔᲡᲐᲨᲕᲘᲚᲘ
მომღერალი

ბევრი თაყვანისმცემელი სწორედ **ნარკოტიკისა და „პლანის“** გამო მყავს დაწუნებული. ქვეყანაში საშინელი მდგომარეობაა, **ბანკზე დამოკიდებულს** ხდიან ადამიანებს.

„ᲗᲑᲘᲚᲘᲡᲔᲚᲔᲑᲘ“

ᲗᲐᲛᲗᲐ ᲭᲔᲚᲘᲫᲔ
მომღერალი, მსახიობი

წყობიდან იშვიათად გამოვდივარ, ვთოკავ თავს მაქსიმალურად, მაგრამ, თუ „ავფეთქდი“, მტრისას.

„ᲗᲑᲘᲚᲘᲡᲔᲚᲔᲑᲘ“

ᲜᲐᲢᲐ ᲐᲡᲐᲗᲘᲐᲜᲘ
ირმა სოხაძის ქალიშვილი

არ ვთვლი, რომ ნაადრევად გადავდგი ეს ნაბიჯი, მაგრამ ამ გადმოსახედიდან **24 წელი მაინც ნაადრევ ქორწინებად ითვლება.** თქვენს მკითხველებს მოვუწოდებ, **არ გათხოვდნენ, სანამ კარგად არ დადგებიან ფეხზე.** მე გავიზარდე ძლიერ ოჯახში და ამიტომ არ დამჭირვებია ფეხზე მყარად დადგომისათვის დიდი დრო. ამის გამო ყოველთვის მადლიერი ვიქნები უფლის.

„ᲡᲐᲠᲙᲔ“

ᲜᲐᲜᲘᲙᲝ ᲮᲐᲖᲐᲠᲐᲫᲔ
ტელეწამყვანი



პანსიონატში, მამაჩემის გვერდით, ბევრი ცნობილი ოჯახის წარმომადგენლები არიან, უბრალოდ, ისინი ამაზე არ ლაპარაკობენ. **ბევრი თვლის, რომ ოჯახის წევრის უპატივცემულობაა, თუ მას სპეციალიზებულ დაწესებულებაში წაიყვან.** რეალურად კი ამ ნაბიჯით მეც და მამამაც შვება ვიგრძენით. დაე, მლანძღონ ამის გამო, მე ხომ ზუსტად ვიცი, რომ მამაჩემის ცხოვრება უკეთესი გახდა.

„ᲡᲐᲠᲙᲔ“

ᲑᲔᲡᲝ ᲖᲐᲜᲒᲣᲠᲘ
მსახიობი

ჩემნაირი ერთგული ხალხი ყველაფრიდან მოიშორეს და სახლში ხელფასებზე დაგვსვეს, არც გვაჩენენ! დამიჯერეთ, ძალიან ცუდად დამთავრდება ეს ყველაფერი.

„ᲐᲚᲘᲐ“

არგენტინელი ფეხბურთელი	სახის მანჭვა	გიდე მოპასანი – „..... მეგობარი"	ესპანელი ჩოგბურთელი	ფანჯრის ხის საფარი	ტყავის პარკი	მომღერალი დაიანა ...
მუდამ, ყოველთვის	გარეული ვირი	საჭირო საგნები რისამე დასამზადებლად	იტალიელი მსახიობი ქალი	ფრანგი მომღერალი ქალი	საქონელზე ფასნამოკლება მუდმივი პარტნიორისათვის	სპარსეთის მეფე

ჩრდილო ამერიკის ტრამალი; ნაწ-რი; ... ერ-თო-ბაშია; უც-დის; ... ჩაჩა-ნიძე; რას..., რა დაგიკარგავს?; მუსიკალური ბგერა; დღიური ნახ-ნავი; ... ნას-ტასე; ეტაკა; ატმოსფეროს ზედა ფენა; დასავლეთის ქარი; ყო-ფილი; ქვეყანა აზიაში; ... ძე დური; ქართველი მსახიობი; ... ფამფი; ... ლამა; ჩაპაევი, პეტკა, ...; ხის დიდი გობი; ნაცია; ... და ერიდე; ენდრიუ ... ვებერი; ვერდის ოპერა; დიდი ხერხი; გარდიგარდმო; ნედლი, მოუხარშავი; მაკაო; საზღვაო კილომეტრი; მაუსი; ცხარე საწებელი; იქ (ძვ.); ისლანდიური ეპოსი; აშენე; ინგლისური ლუდი; ცვარი, ანუ...; ქალის სახელი ძველად; ტყის ნიმფა; ვაჟიშვილი; ... ბენი; გიბსონი; ქმარი, ანუ...; ნელი, ზოზინა; ... ტაილერი; მოუხერხებელი, დაბნეული; სასიმინდე; „რუსული რევოლუციის სარკე" (ლენინის აზრით); კალენდარული თვე; ... ორგანიზმი.

კრივის მსოფლიო ასოციაცია (აბრევიატურა)

ემიგრანტთა ერთობა

ავტორი რომანებისა: „ყოველმან ჩემმან მპოვნელმან", „გზაზე ერთი კაცი მიდიოდა", „რკინის თეატრი", „მარტის მამალი", „აველუმი".

ამავე გვერდზე გამოქვეყნებული კროსვორდის პასუხები:

თარაზულად: 1. იკაროსი; 7. ბლოუ; 9. ბატონი; 10. ვესტერნი; 11. სიო; 13. ლექსიკა; 14. საპონიტი; 18. კინომანი; 22. რევერსი; 23. ტიპოგრაფია; 24. ონეგინი.
შვეულად: 2. კრეტა; 3. რეტრო; 4. სორტი; 5. სტიქსი; 6. ინდიგო; 8. ლეი; 9. ბილი; 11. სადა; 12. ორბი; 14. სარჩო; 15. პავლე; 16. ნორდი; 17. ტაიტი; 18. კიპო; 19. ნუგა; 20. მეან; 21. ნაია.

ამავე გვერდზე გამოქვეყნებული იაპონური კროსვორდის პასუხები:



ერთგვარი შარვალი	გველეშაპი	აბულის „შავი, შავი" შვილი (ფილმი)	უპირატესი ქაღალდი ბანქოს თამაშში	ხის აღვირი	მთრიმლავი ნივთიერება	სასვენი ნიშანი	
ქალაქი აფხაზეთში	ჟ. რასინის დრამა	მაგარი სასმელი	სოკოვანი დაავადება	ირანის ფულის ერთეული	სამხედრო ჩინი	სინათლის სიკაშკაშის ერთეული	მე-2 ნოტი

თარაზულად: 1. დედალოსის შვილი ბერძნულ მითოსში; 7. ენაჩლუნგი; 9. წაგრძელებული ფორმის თეთრი პური; 10. კოვბოური ფილმი; 11. ნიავი; 13. რომელიმე ენის სიტყვათა ერთობლიობა, სიტყვათა მარაგი; 14. სილიკატების ჯგუფის მინერალი; 18. კინოს დიდი მოყვარული; 22. მედლის უკანა მხარე; 23. საბეჭდი საწარმო; 24. ა. პუშკინი — „ევგენი...".

შვეულად: 2. საბერძნეთის კუნძული; 3. რეტროსპექტივა (შემოკლ.); 4. ხარისხი; 5. მიწისქვეშეთის მდინარე ბერძნულ მითოსში; 6. მუქი ლურჯი საღებავი ნივთიერება; 8. ფრანგი კომპოზიტორი; 9. შესწორება ამერიკის კონსტიტუციაში; 11. უბრალო, მარტივი; 12. მტაცებელი ფრინველი; 14. საზრდო, საკვები; 15. ქრისტეს მოციქული; 16. ჩრდილოეთი; 17. კუნძული წყნარ ოკეანეში; 18. ძველი ინკების კვანძოვანი დამწერლობა; 19. აღმოსავლური საკონდიტრო ნაწარმი; 20. ექიმის ერთ-ერთი სპეციალობა — ... — გინეკოლოგი; 21. ინდური კობრა.

სკანვორდისა და ლენტვორდების პასუხები:

მარადონაგრიმასალამაზინადალიდარაბაგტიკიროსი
გალიფედრაკონიაკიმიკოზირიალიკაპიტანინოტირე

გუბაზ მეგრელიძე:

სანდრო ახმეტელს აკაკი ხორავა პიროვნულ თვისებებს უწუნებდა, მაგრამ მისთვის საბჭოთა სისტემის ღალატი არ დაუბრალებია!

1956 წლის 11 თებერვალს სსრ კავშირის უმაღლესი სასამართლოს სამხედრო კოლეგიამ რუსთაველის თეატრის დიდი რეჟისორის სანდრო ახმეტელისა და მისი მეუღლის თამარ წულუკიძის რეაბილიტაცია მოახდინა. შეგახსენებთ, რომ ახმეტელი 1937 წლის 29 ივნისს დახვრიტეს, ხოლო მის მეუღლეს გადასახლება და ათი წლით თავისუფლების აღკვეთა ჰქონდა მისჯილი. მათი რეაბილიტაციისათვის მზადება 1955 წლის იანვრიდან დაიწყო და პირველი, ვინც ამ საქმეზე ჩვენება მისცა, ლეგენდარული აკაკი ხორავა იყო. ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, ტელეკომპანია „საქართველოს ცენტრალური ტელევიზიის“ დირექტორი გუბაზ მეგრელიძე ამ დოკუმენტაციის პასაჟებს გვაცნობს:


აკაკი ხორავა


სანდრო ახმეტელი

პიერ კობახიძე


კონსტანტინე გამსახურდია

— 1955 წლის 29 იანვარს იუსტიციის მაიორმა **ვახტანგ ჟვანიამ ახმეტელის საქმეზე** რუსთაველის თეატრის მსახიობი **აკაკი ხორავა** დაჰკითხა. დაკითხვის ოქმის მიხედვით, **ხორავა** თბილისში, კარლ მარქსის მოედანზე №2/8 ცხოვრობდა — ეს არის დღევანდელი ზაარბრიუკენის მოედანზე არსებული ე.წ. მოდელების სახლი. ოქმში მითითებულია **ხორავას** ბინის ტელეფონის ნომერიც: 3-62-29. იყო დრო, როცა ბევრი ნატრობდა ამ ტელეფონზე დარეკვას და **აკაკი ხორავასთან** საუბარს. მისი ბინა წლების წინათ გაიყიდა და, მგონი, დღეს ამ სახლის ფასადზე არც კი აწერია, აქ რომ დიდი მსახიობი **აკაკი ხორავა** ცხოვრობდა. ამ სახლში ჰქონდა ბინა **აკაკი ვასაძესაც.** ამ ორ ცნობილ მსახიობს ფართი **ლავრენტი ბერიამ** გამოუყო.

— რა განაცხადა აკაკი ხორავამ ახმეტელის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით?

— დაკითხვაზე მან ილაპარაკა **სანდრო ახმეტელის** დამსახურებაზე ქართული საბჭოთა თეატრის განვითარებაში, თუმცა, არ დაუმალავს ის მიზეზები, რისთვისაც ის **ახმეტელმა** 1935 წელს რუსთაველის თეატრიდან გაათავისუფლა. დაკითხვის ოქმში ვკითხულობთ: *თავიდან ახმეტელთან კარგი დამოკიდებულება მქონდა, მაგრამ ჩვენს შორის უსიამოვნება გაჩნდა 1931-1932 წლებში მოსკოვის დეკადის მერე, როდესაც თეატრის ერთპიროვნული მართვა მოისურვა და რამაც თეატრი დანგრევამდე მიიყვანა. ეს გამოვლინდა რუსთაველის თეატრის იუბილეზეც 1934 წელსაც. თეატრი უცხოეთში გასტროლისათვის ემზადებოდა, თუმცა, ახმეტელი რეპეტიციებზეც არ მოდიოდა და თეატრი დანგრევის პირას მიიყვანა.*

თეატრში რეპეტიციები რომ განახლებულიყო, **აკაკი ხორავა აკაკი ვასაძესთან** ერთად რესპუბლიკის პირველ პირთან **ლავრენტი ბერიასთან** მივიდა. **ბერიამ ახმეტელს** მუშაობის გაგრძელება უბრძანა, მაგრამ **ახმეტელი** არ დაემორჩილა. მათ შორის ურთიერთობა დაიძაბა, შემდეგ **ახმეტელი ხორავასაც** დაუპირისპირდა და ბოლოს უკვე **ახმეტელი** მას თავის პირად მტრად თვლიდა. **ხორავა** წერს: *ახმეტელმა ჩემ მიმართ არაერთხელ გამოხატა უკმაყოფილება, ხმა გაავრცელა, თითქოს მენშევიკი და დამბეზღებელი ჩეკისტი ვიყავი, 1935 წელს კი ახმეტელმა სამსახურიდან გამიშვაო!*

— გამოდის, რომ ხორავამ ახმეტელი უარყოფითად დაახასიათა?

— **ხორავა** დაკითხვის ოქმში წერს: *„ახმეტელს საკუთარი მიღწევების გარდა, არაფერი აინტერესებდა, არავის არაფრად მიიჩნევდა, არ აინტერესებდა სხვა ადამიანების წარმატებები, საკუთრ თავს ჭეშმარიტ პატრიოტად და ჭეშმარიტ ქართველად თვლიდა, ნაციონალიზმისაკენ იყო გადახრილი. თეატრთან არსებობდა სტუდია, რომელიც აფხაზეთის, აჭარისა და ოსეთისათვის, ასევე ყაზახეთისათვის მსახიობებს ამზადებდა. ამაზე ახმეტელი ამბობდა, ქართველებმა მთელ კავკასიას უნდა ვუხელმძღვანელოთო“.* **ხორავა** იხსენებდა **ლავრენტი ბერიასთან** შეხვედრასაც, როდესაც **ბერიამ ახმეტელის** და მისი მეუღლის გადაწყვეტილების შესახებ აცნობა, გასტროლის დროს საზღვარგარეთ აპირებენ დარჩენასო. **ბერიამ** ამ მიზეზით რუსთაველის თეატრის გასტროლი ჩაშალა.

— აკაკი ხორავა ახმეტელის რეაბილიტაციის წინააღმდეგი იყო?

— **დაკითხვაზე ხორავას არ დაუმალავს, რომ ამერიკის აგენტად მიჩნეული რადამსკი ახმეტელსა და მის მეუღლეს იცნობდა, მაგრამ განაცხადა, არ ვიცი, ახმეტელს ჰქონდა თუ არა პოლიტიკური განზრახვა, ნაციონალური პარტიის წევრი კი იყო, თუმცა, საბჭოეთის წინააღმდეგ ბრძოლაში არ შემიმჩნევიაო.** ეს ეხებოდა **ახმეტელის** თანამოაზრეებსაც, რეპრესირებულ მსახიობებს **ივანე ლაღიძეს, ელგუჯა ლორთქიფანიძეს, ნინო ღვინიაშვილს, პლატონ კორიშელს, ივანე აბაშიძეს, გუჯუჯა შავიშვილს.** ხორავა აღიარებდა: **ახმეტელი ნიჭიერი იყო, საბჭოთა პიესებს დგამდაო!** ასე რომ, **ხორავა ახმეტელს** პიროვნულ თვისებებს უწუნებდა, მაგრამ მისთვის საბჭოთა სისტემის ღალატი არ დაუბრალებია. **ხორავა** თვითონც ბოლშევიკების წინააღმდეგ იბრძოდა და 1922 წელს, როგორც არასაიმედო, დაპატიმრებული იყო (ეს მასალა ჯერ არ გამოქვეყნებულა), ამიტომ ის ანტისაბჭოთა მუშაობაში **ახმეტელს** ვერ დაადანაშაულებდა.

— ახმეტელის საქმეზე დაკითხული იყო კონსტანტინე გამსახურდიაც!

— **კონსტანტინე გამსახურდიამ პირდაპირ განაცხადა, რომ ახმეტელის სპექტაკლები მოსწონდა, მაგრამ მისი მუშაობის მეთოდებს გარკვეულწილად არ ეთანხმებოდა.** დაკითხვაზე მან 1935 წლის 1 მაისი გაიხსენა, როდესაც **ვლადიმერ ჯიქიას აივანზე ახმეტელმა ბერიას შეაგინა.** კონსტანტინე წერს: მოწმე გავხდი, როგორ მოხდა შელაპარაკება ჯიქიას ბინაში. **ახმეტელმა აივნიდან ბერიას ფამილარულად და უხამსად მიმართა. შენიშვნა მივეცი, რადგან ასე მოქცევა არ შეიძლებოდა, ბერია ცეკას მდივანი იყო და მისი ავტორიტეტი უნდა დაგვეცვაო!** თუმცა, იქვე დასძენს: **ბერიას ორგანულად ვერ ვიტანდი, რადგან პარტიის ყრილობის დროს ტრიბუნიდან ნაციონალისტსა და ფაშისტს მეძახდაო.**

— კონსტანტინე გამსახურდიამ მხარი დაუჭირა ახმეტელის რეაბილიტაციას?

— კონსტანტინე გამსახურდიამ დაკითხვაზე განაცხადა: **ახმეტელისათვის ანტისაბჭოთა მოქმედება არ შემიმჩნევიაო!** ეს იმას ნიშნავდა, რომ ის მისი რეაბილიტაციის მომხრე იყო. 1955 წლის 6 მაისს დაჰკითხეს **კოტე მარჯანიშვილის** დასის მსახიობი **პიერ კობახიძეც.**

— პიერ კობახიძე სანდრო ახმეტელს არ აღიარებდა!

— ეს ფაქტი არც დაუმალავს და დაკითხვაზე თქვა — როდესაც რუსთაველის თეატრის დასი გაიყო და მსახიობები **მარჯანიშვილთან და ახმეტელთან** გადანაწილდნენ, მე **მარჯანიშვილი** ავირჩიე, რადგან **ახმეტელთან** შედარებით, **მარჯანიშვილს** უფრო ძლიერ შემოქმედად ვთვლიდიო! **პიერ კობახიძეს ახმეტელი** ფორმალისტად მიაჩნდა, მისი სპექტაკლები „ანზორი“ და „ინ ტირანოს“ მოსწონდა, მაგრამ თვლიდა, რომ ამ სპექტაკლებში გარკვეული სცენები უარყოფით შეფასებას იმსახურებდა.

— პიერ კობახიძემ ხელი მოაწერა დოკუმენტს, რომ ახმეტელი ხალხის მტერი იყო?

— პირიქით, **პიერ კობახიძემ** განაცხადა — **ახმეტელისაგან ანტისაბჭოთა სიტყვა არ მომისმენია, გამიკვირდა, როცა თეატრიდან გააგდეს და შემდეგ — 1937 წელს დააპატიმრეს და დახვრიტესო! პიერ კობახიძემ პირდაპირ დაწერა, ახმეტელი ბერიას არ ემორჩილებოდა, ვასაძე და ხორავა თეატრიდან გააგდო, არ შეასრულა ბერიას ბრძანება, ეს ორი მსახიობი თეატრში აღედგინაო.** პიერ კობახიძეს პროკურორის წინაშე უკან არ დაუხევია და ხმამაღლა უთხრა — **არც ახმეტელის მეუღლეს თამარ წულუკიძეს და არც დახვრეტილ სხვა მსახიობებს საბჭოთა სისტემის დამხობასთან კავშირი არ ჰქონიათო!** კითხვაზე — როგორი ურთიერთობა ჰქონდა **ახმეტელს** საქართველოს კომპარტიის ცეკას მდივან, სახალხო კომისართა საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე **გიორგი ყურულაშვილთან, კობახიძემ** განაცხადა: **ყურულოვს ახმეტელი** არ უყვარდა და ცუდი დამოკიდებულება ჰქონდათო! შეგახსენებთ, **გიორგი ყურულაშვილი კოტე მარჯანიშვილის** დასის წევრის **ხათუნა ჭიჭინაძის** მეუღლე იყო და ეს ცოლ-ქმარი დახვრიტეს. **ხათუნა ჭიჭინაძის** რეაბილიტაცია მოხდა 1956 წლის 18 ივლისს. სხვათაშორის, იმ წლებში იყო შემთხვევები, როცა **რეაბილიტაციას ითხოვდნენ იმ პირთა ოჯახის წევრები, რომლებიც თავად იყვნენ ხალხის მწამებლები და სისხლის მსმელნი.**

ესაუბრა

ქეთევან ხამიცაშვილი

საეკლესიო კალენდარი

✝ **4 ოქტომბერი. ორშაბათი. წარგზავნა ჭვართამალების დღესასწაულისა.** მოციქულისა კოდრატესი, 70-თაგანისა, რომელი იყო მაღნეზიას; მღვდელმოწამეთა იპატი ეპისკოპოსისა და ანდრია ხუცისა; მღვდელმთავართა ისააკისა და მელეტისა, კვიპრელ ეპისკოპოსთა; მოწამეთა ევსევისა და პრისკესი; პოვნა წმიდათა ნაწილთა დიმიტრისა, როსტოველი მიტროპოლიტისა.

✝ **5 ოქტომბერი. სამშაბათი.** წინასწარმეტყველისა იონასი; მღვდელმოწამისა ფოკასი, სინოპიელი ეპისკოპოსისა; ღირსისა იონა ხუცისა, წმიდათა მამათა თეოფანე კანონთგამომთქმელისა და თეოდორე გამომეტყველთა მამისა; მოწამისა ფოკა მემტილესი.

✝ **6 ოქტომბერი. ოთხშაბათი. მუცლადღება პატიოსნისა, დიდებულისა წინასწარმეტყველისა, წინამორბედისა და ნათლისმცემლისა იოანესი;** ღირსთა დედათა ქსანთიპასი და პოლიქსენიასი; მოწამისა ირაიდა ქალწულისა; მოწამეთა: ანდრიასი, იოანესი და ძეთა იოანესთა პეტრესი და ანტონინესი.

✝ **7 ოქტომბერი. ხუთშაბათი. დედათა შორის პირველმოწამისა, მოციქულთა სწორისა თეკლასი;** ღირსისა კოპრესი; წმიდისა ვლადისლავ სერბელისა.

✝ **8 ოქტომბერი. პარასკევი. არსენი დიდისა, კათალიკოსისა;** ღირსთა ეფროსინესი და მამისა მისისა პაფნუტისა, ალექსანდრიელთა; ღირსმოწამისა პაფნოტი მეგვიპტელისა და მისთანა 546-თა მოწამეთა; მიცვალება ღირსისა სერგისა, რადონეჟელი იღუმენისა, სასწაულმოქმედისა.

✝ **9 ოქტომბერი. შაბათი. მიცვალება წმიდისა და ყოვლადქებულისა მოციქულისა და მახარებელისა იოანე ღმრთისმეტყველისა; დღესასწაული ივერიის ყოვლადწმიდა ღმრთისმშობლის ხატისა, რომელიც საქართველოში ათონის ივერთა მონასტრიდან ჩამოაბრძანეს.** ტიხონისა, მოსკოვისა და სრულიად რუსეთის პატრიარქისა.

✝ **10 ოქტომბერი. კვირა.** მოწამისა კალისტრატესი და მისთანა წამებულთა გიმნასისა და სხვათა; მოციქულთა: მარკოზისა, არისტარქესი და ზინასი, 70-თაგანთა; მოწამისა ეპიქარიასი; ღირსისა ეგნატე იღუმენისა.



თარაზულად: 1. ქვეყნის მხარეთა მაჩვენებელი ხელსაწყო; 6. კოლუმბიელი მომღერალი ქალი; 9. სრული, მთლიანი მარცხი; 10. სანკტ-პეტერბურგის პოეტური სახელი; 11. ჩინელი ბელადი; 12. დედამთილის „ოპოზიცია; 13. მუთაქებიანი რბილი დივანი; 14. მონღოლი მმართველი; 15. სამშენებლო მასალა; 18. ჯ. ვერდის, ჯ. პუჩინის სამშობლო; 22. „წყლის სანიტარი" მოლუსკი; 25. რუსეთის იმპერატორი; 26. აშშ-ის შტატი; 27. ჯავშნოსანი საბრძოლო მანქანა; 28. ბედისწერა ბუდიზმში; 29. კაჟმიწის შემცველი მინერალი; 33. სასიმინდე; 34. აირი, ანუ; 36. წრეხაზის შემოსახაზი ხელსაწყო; 37. ნივთებზე გადაკრული ოქროს, ვერცხლის თხელი ფენა; 40. მომცრო მგალობელი ფრინველი; 41. გერმანული სპორტული ნაწარმის ფირმა; 45. ებრაელთა მოძღვარი; 46. თხელი ტალახი; 48. ჰერმეტულად დახურული მინის პატარა ჭურჭელი წამლისათვის; 49. პოლონელი რეჟისორი ... ვაიდა; 50. მდინარე იტალიაში; 51. გეოგრაფიული რუკების კრებული; 52. ჯარის საუკეთესო, რჩეული ნაწილი; 55. ფილმის ცალკე სცენა; 56. დროის ათდღიანი მონაკვეთი; 57. ლამპის საფარი.

შვეულად: 1. ხელოვნური ბოჭკო; 2. ალაოს შაქარი; 3. სპარსული ბოროტების ღვთაება; 4. ე. კაბეს მიერ აღწერილი უტოპიური კომუნისტური ქვეყანა; 5. ავსტრალიური ქოჩრიანი თუთიყუში; 6. ძველი ჩინური სიმღერების წიგნი; 7. ძველი საბალო ცეკვა; 8. ჯარისკაცების დაწყობა მწკრივში; 16. უკრაინული ხალხური ცეკვა; 17. სითხის გამოსახდელი ხელსაწყო; 19. სატანვარჯიშო იარაღი; 20. ქალაქი ბელგიაში; 21. სახალხო კრება ელადაში; 22. მუხლის მოდრეკა ლოცვისას; 23. ქართველი კინორეჟისორი; 24. კინოთეატრი თბილისში; 29. ბულგარეთის დედაქალაქი; 30. სპექტრის ერთ-ერთი ფერი; 31. იხვი (კუთხ.); 32. სოფელი ცაგერის რაიონში; 34. პატარა ძაღლი, ფინია; 25. დიდი ვენახი; 38. უ. სკოტის გმირი ... ჰუდი; 39. ქართველი კომპოზიტორი; 42. ქართველი თავდადებული მეფე; 43. მდინარე ლატვიაში; 44. მექანიკის ნაწილი; 46. საწვიმარი; 47. უძველესი სახელმწიფო მცირე აზიაში; 49. სოფელი სიღნაღის რაიონში; 53. კორეული ავტომობილი; 54. ანჩხლი, კაპასი.



ნარდის სათამაშო კუბი	ეთერზეთოვანი მცენარე	გაუშლელი ყვავილი	ფანჯრის ხის საფარი	საგვარეულო წოდებულება	აზელილი კარტოფილი	მსახიობი ... ფეროუ

მწვანილის სახეობა	თელის გვე	ა. წერეთლის ლექსი	ხარების ბრძოლა	ყვავილნარის ზოლი ქუჩის გაყოლებაზე	ტიტა, ტიულპანი	თირკმლების დაავადება



ჩაინვორდი



1-3 დანიის პარლამენტის ძველი სახელწოდება; 2-5 ამერიკელი მომღერალი ქალი; 4-7 პაემანი; 6-9 არაჩვეულებრივი ნიჭის მქონე ბავშვი; 8-11 ამერიკელი აბორიგენები; 10-13 სათქრომჭედლო იარაღი; 12-15 ჩანთოსანი ცხოველი; 14-17 გამქრალი მოვლენის ნაშთი; 16-19 ქართული ღვინო; 18-21 მოყვითალო ზეთოვანი სითხე; 20-23 ჰოლანდია; 22-25 ცხენებიანი მრავალადგილიანი კარეტა (ძვ.); 24-27 პირი, რომელიც სიმულირებს; 26-29 ამერიკელი მომღერალი, მსახიობი მამაკაცი; 28-31 ზაირის დედაქალაქი; 30-33 კუდიანი წყალხმელეთა ცხოველი; 32-35 ზღაპრული ცეცხლისმფრქვეველი გველი; 34-37 ნიკელისა და ქრომის შენადნობი; 36-39 ნერვული სისტემის ქრონიკული დაავადება; 38-41 ჩანჩქერი ჩრდილოეთ ამერიკაში; 40-43 ხედვის კუთხე; 42-45 მსხვილი ფეოდალი შუა საუკუნეების ევროპაში; 44-47 საიდუმლოებით მოცული; 46-49 ქალაქი იტალიაში; 48-51 ყველაფრის ხელაღებით უარყოფა; 50-53 პონტოს მეფე; 52-55 დეპეშა; 54-57 იტალიური ლიქიორი; 56-59 ჩრდილო-ამერიკელ ინდიელთა საბრძოლო იარაღი; 58-60 იაპონური სამოსი.

ამავე გვერდზე გამოქვეყნებული კროსვორდის, ჩაინვორდისა და ლენტვორდის პასუხები:

კამათელიანისულიკოკორიდარაბატიბულიპიურემია

მური

1-3 რიგსდაგი; 2-5 აგილერა; 4-7 რანდევუ; 6-9 ვუნდერკინდი; 8-11 ინდიელები; 10-13 ბილბოკე; 12-15 კენგურუ; 14-17 რუდიმენტი; 16-19 ტიბაანი; 18-21 ანილინი; 20-23 ნიდერლანდი; 22-25 დილიჟანსი; 24-27 სიმულანტი; 26-29 ტიმბერლეიკი; 28-31 კინშასა; 30-33 სალამანდრა; 32-35 დრაკონი; 34-37 ნიქრომი; 36-39 მიასთენია; 38-41 ნიაგარა; 40-43 რაკურსი; 42-45 სიუზერენი; 44-47 ენიგმატური; 46-49 ტურინი; 48-51 ნიჰილიზმი; 50-53 მითრიდატე; 52-55 ტელეგრამა; 54-57 ამარეტო; 56-59 ტომაჰავკი; 58-60 კიმონო.

თარაზულად: 1. კომპასი; 6. შაკირა; 9. კრახი; 10. პალმირა; 11. ძედუნი; 12. რძალი; 13. ოტომანი; 14. ნოინი; 15. აგური; 18. იტალია; 22. მიდია; 25. პეტრე; 26. მინესოტა; 27. ტანკი; 28. კარმა; 29. სილიკატი; 33. ნალია; 34. გაზი; 36. ფარგალი; 37. ვარაყი; 40. შოშია; 41. ადიდასი; 45. რაბინი; 46. ლაფი; 48. ამპულა; 49. ანჟეი; 50. ტიბრი; 51. ატლასი; 52. გვარდია; 55. კადრი; 56. დეკადა; 57. აბაჟური.

შვეულად: 1. კაპრონი; 2. მალტოზა; 3. არიმანი; 4. იკარია; 5. კაკადუ; 6. შიძინი; 7. კადრილი; 8. რანჟირი; 16. გოპაკი; 17. რეტორტა; 19. ტაიჭი; 20. ლიეჟი; 21. აგორა; 22. მეტანია; 23. დანელია; 24. ამირანი; 29. სოფია; 30. ლურჯი; 31. კვატა; 32. ტვიში; 34. გოშია; 35. ზვარი; 38. რობინ; 39. ყანჩელი; 42. დემეტრე; 43. დაუგავა; 44. სტატიკა; 46. ლაბადა; 47. ფრიგია; 49. ანაგა; 53. დეუ; 54. ავი.



ამავე გვერდზე გამოქვეყნებული იაპონური კროსვორდის პასუხები:

„მშობელი შვილის მეგობარი უნდა იყოს, მაგრამ არასწორად მიმაჩნია, როცა დედა და შვილი დაქალობენ!“

ქეთი წიკლაური:

შვილის პირად ცხოვრებაში არ ვერევი და არც მომწონს იმ ტიპის ქალები, რომლებიც აქტიურად აფათურებენ ხელებს შვილების სულში!

თემურ წიკლაურის ქალიშვილი, მომღერალი და მოცეკვავე ქეთი წიკლაური 27 წლის ასაკში გახდა დედა. მიუხედავად იმისა, რომ ერთადერთი ვაჟი ჰყავს, ერთ სახლში ცხოვრობენ და მეგობრობენ, მიაჩნია, რომ მშობელს ყოველთვის უნდა ახსოვდეს, რომ შვილი მისი დაქალი ან ძმაკაცი არ არის და ხაზგასმულად უნდა იგრძნობოდეს მშობლის ადგილი ამ ურთიერთობაში:

— დედა 27 წლის ასაკში გავხდი, **ჩემი შვილი საკეისრო კვეთით დაიბადა** თბილისში, კობის ქუჩაზე არსებულ სამშობიარო სახლში, მეან-გინეკოლოგი გახლდათ **რაულ მანჯგალაძე,** რომელთანაც ჩვენმა მეზობელმა ბებიაქალმა მიგვიყვანა *(სამწუხაროდ, რაულ მანჯგალაძე რამდენიმე წლის წინათ გარდაიცვალა)*. ბავშვი ნორმალური წონის დაიბადა — 3 კილო და 500 გრამი, ახლა უკვე დიდი ბიჭია — 24 წლისაა და საკმაოდ მაღალი — მეტრი და 97 სანტიმეტრი. ეს გენეტიკურია. ჩემი მამამთილიც მაღალი იყო, მეუღლეც და, მართალია, მამაჩემს საშუალო სიმაღლე ჰქონდა, მაგრამ ნათესავები გვყავდა მაღლები. სახელი ჩემმა მეუღლემ შეურჩია — **ანდრია,** თავიდან არ მომწონდა, მაგრამ მერე ეს სახელი მეც შემიყვარდა.

— როგორი ფეხმძიმობა გქონდათ?

— საკმაოდ მძიმე, 9 თვე თითქმის სულ ვიწექი, მუცლის მოშლის საშიშროება იყო და თავს ვუფრთხილდებოდი. მეგობრებთან კი ვურთიერთობდი, მაგრამ, ძირითადად, ვკითხულობდი, მუსიკას ვუსმენდი. წოლითი რეჟიმის გამო სუფთა ჰაერზე ვერ გავდიოდი, მაგრამ მაშინ ახალგაზრდა ვიყავი და ეს ყველაფერი არ მთრგუნავდა, შვილი ძალიან მინდოდა.

— ზოგადად, ბავშვები განსაკუთრებულად გიყვართ?

— სანამ დედა გავხდებოდი, მანამდე ბავშვების მიმართ დიდ სიყვარულს არ ვავლენდი. არიან გოგონები, რომლებიც სხვისი შვილების მიმართ განსაკუთრებულ დამოკიდებულებას იჩენენ, ეფერებიან, კოცნიან, მაგრამ მე ასე არ ვიყავი, თან მერიდებოდა სხვის ბავშვთან მიახლოება, ზომიერებას ვიცავდი. **ბავშვებზე მას შემდეგ „გადავირიე“, რაც შვილი გამიჩნდა, გიჟი დედა გავხდი,** შვილს ვუვლიდი, ვასეირნებდი, ვიცავდი სისუფთავეს, ზედმეტად არავის ვაკარებდი, ისე შემიყვარდა, შესაძლებელი რომ ყოფილიყო, შევჭამდი *(იცინის)*. საოცარია დედისა და შვილის დამოკიდებულება, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ბავშვი პატარაა.

— ბავშვის აღზრდა რთული პროცესია!

— რა თქმა უნდა! როგორც ყველა ურთიერთობაში, ბავშვის მიმართაც, პირველ რიგში, სითბო, სიყვარული, ყურადღება და დადებითი ემოციები უნდა გამოავლინოთ, მაგრამ **შვილი როგორც უნდა გიყვარდეთ, აუცილებელია გარკვეული დისტანცია.** როგორც ზრდასრულ ადამიანს, ბავშვსაც თავისი პირადი სივრცე აქვს, **მშობელი შვილის მეგობარი უნდა იყოს, მაგრამ არასწორად მიმაჩნია, როცა დედა და შვილი დაქალობენ** — ასეთ ურთიერთობაში ბევრი ხარვეზია. **მშობელს თავისი ადგილი აქვს ბავშვის ცხოვრებაში, დაქალს — თავისი.** თუმცა, ისე არ გაიგოთ, თითქოს დედისა და შვილის მეგობრობის წინააღმდეგი ვარ. როცა ბავშვი არ გატყუებს, რთულ სიტუაციაშია და შეუძლია, რჩევა გკითხოს, ან წუხილი გაგიზიაროს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის თავის უახლოეს ადამიანად გთვლის. იმედები არ უნდა გაუცრუო, არ უნდა იწუწუნო და მისით არ უნდა იმანიპულირო. **შვილზე ზრუნვა მხოლოდ საკვების მიწოდება არ არის, მის სულიერ და ინტელექტუალურ აღზრდაზეც უნდა იფიქრო.** ისეც ხდება, როცა ოჯახში, სადაც სამ შვილს სანიმუშოდ ზრდიან, ორი სამაგალითო პიროვნებად ყალიბდება, მესამე გზას სცდება. ამ შემთხვევაში ისღა დაგვრჩენია, ვთქვათ, რომ ასეთი იყო კარმა, ბედისწერა.

— დედისა და შვილის ურთიერთობაში ფსიქოლოგის ჩართვა რამდენად სწორად მიგაჩნიათ?

— ზოგიერთი თვლის, გიჟი ხომ არ ვარ, ფსიქოთერაპევტს მივაკითხოო, მაგრამ ასე არ არის, **როცა დედა და შვილი ერთმანეთს ვერ უგებს, კრიტიკულ მომენტში საჭიროა პროფესიონალის ჩართვა.** ფსიქოლოგი მათ ემოციისა და დაძაბულობის გარეშე მოუსმენს, პრობლემას დაინახავს და მისი გამოსწორების გზებს აუხსნის. **ვერაფერს ვურჩევ იმ დედა-შვილს, ვისაც „ომობანა“ უყვარს და ცხოვრების აზრს ერთმანეთთან აგრესიულ დამოკიდებულებაში ხედავენ.**

– საკეისრო კვეთით დაბადებულებზე ამბობენ, ცოტა მოუთმენლები არიანო და ამ თვისებას ჩემს შვილში მართლაც ვხედავ!

— თქვენი ვაჟი რა თვისებებით გამოირჩევა?

ქეთი წიკლაური მშობლებთან — თემურ წიკლაურთან, ლილი ზღვაურთან და შვილთან ანდრია გოგიბედაშვილთან ერთად

„ანდრიასა და მამაჩემის ურთიერთობა იყო პაპისა და შვილიშვილის უზომო სიყვარულის მაგალითი!“

მე ფეთქებადი ხასიათი მაქვს, მაგრამ ანდრია მშვიდია და ამას საუკეთესო თვისებად ვთვლი, რადგან

მიმაჩნია, რომ მამაკაცის ყველაზე დიდი სიძლიერე სიმშვიდესა და სიკეთეშია.

განსაკუთრებული ბავშვი იყო, მხიარული, ფილოსოფიურ ფრაზებს ამბობდა, გვაცინებდა, ადრე დაიწყო სიარული, კიდევ კარგი, ვიდეოკამერა მქონდა, ბევრი რამ მაქვს გადაღებული.

— მამათქვენს — ცნობილ მომღერალ თემურ წიკლაურს როგორი დამოკიდებულება ჰქონდა შვილიშვილთან?

— საოცარი ურთიერთობა ჰქონდათ. თქვენ იცით, ჩვენმა ოჯახმა რა ტრაგედიაც გადაიტანა *(თემურ წიკლაურს 5 წლის ვაჟი ჰყავდა გარდაცვლილი. — ქ. ხ.)*, **მამას ოცნება იყო, სახლში პატარა ბავშვი ჰყოლოდა, შვილიშვილისთვის უამრავ სათამაშოს, საყვარელ საჭმელს, ტანსაცმელს ყიდულობდა, ბევრს ასეირნებდა ვაკის პარკში, ბიოლში** და ა. შ. ბავშვისთვის ბევრი ტკბილი არ შეიძლება, მაგრამ, რადგან **ანდრიას** ეკლერი უყვარდა, მთელი ყუთი ეკლერი მოჰქონდა. **ანდრიასა და მამაჩემის ურთიერთობა იყო პაპისა და შვილიშვილის უზომო სიყვარულის მაგალითი!**

— შვილის პირად ცხოვრებაში ჩარევა რამდენად სწორად მიგაჩნიათ?

— ერთ სახლში ვცხოვრობთ, ვიცი მისი თვისებები, გემოვნება, მიზიარებს თავის დამოკიდებულებას გარკვეულ საკითხებზე, თუ დახმარება დასჭირდა, მის გვერდით ვარ, თუმცა, **შვილის პირად ცხოვრებაში არ ვერევი და არც მომწონს იმ ტიპის ქალები, რომლებიც აქტიურად აფათურებენ ხელებს შვილების სულში!** ეს იმას არ ნიშნავს, რომ გულგრილი ვარ, უბრალოდ, უკვე დიდი ბიჭია და თვითონ გაარკვევს, ვინ და რა სურს ცხოვრებაში. შეუძლია დამოუკიდებლად ცხოვრებაც, იცის ტანსაცმლის მოვლა, დალაგება, კერძების მომზადებაც ვასწავლე.

— ანდრია რას საქმიანობს?

— სწავლობდა საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში აუდიო-მედიახელოვნების ფაკულტეტზე, უკვე ავტორიტეტული მუსიკოსია, თავისი ზედმეტი სახლი აქვს — **„მიკი“,** ამერიკაში — ლოს-ანჯელესში გამოიცემა კასეტაზე ჩაწერილი მისი ალბომი, საფრანგეთში გამოვიდა მისი ვინილი, სანამ პანდემია დაიწყებოდა, კიევში მუსიკალურ ფესტივალზეც დაუკრა. ბევრი გეგმები აქვს. იმედია, მალე გადაივლის ეს პანდემია და დედამიწაზე მდგომარეობა უფრო არ დამძიმდება. **ყველას სიკეთეს ვუსურვებ, არ დაკარგონ ცხოვრების იმპულსი და ადამიანებისადმი რწმენა.**

ყველა დედას კარგად ჰყავდეს თავიანთი შვილები, ხოლო შვილები გაუფრთხილდნენ დედებს!

ესაუბრა

ქეთევან ხამიცაშვილი

საქართველო- ისრაელის ერთობლივი კლინიკა



GIDMEDI

გიდმედი

გქონდეთ ჩვენი იმედი!

ნებისმიერი ქირურგიული და უროლოგიური პათოლოგია

თბილისი, ლუბლიანას ქ. 2/6, მეხუთე სართული. 591 35 33 55

32-ე გვერდზე გამოქვეყნებული კროსვორდისა და ლენტვორდების პასუხები:

თარაზულად: 3. ჩიორა; 7. მაფია; 11. პუდელი; 12. რაუტი; 13. ცელი; 14. ნოტიო; 15. ნედლი; 16. კამერა; 17. მძიმე; 18. დეკა; 19. რურუა; 20. სილიო; 21. ვალიზი; 24. ტლაპო; 25. ზენა; 26. ფასი; 28. ტბორი; 30. ორინოკო; 31. ფილა; 33. გეა; 35. რახსი; 36. სამბა; 37. არაბიკა; 41. ჯართი; 42. ლუი; 43. დელი; 45. მაზდა; 46. კორიდორი; 47. ფირი; 40. დოსტი; 51. სტამბა; 52. კაპილარი; 56. ლაგამი; 57. მილე; 59. დიახ; 60. ბალისტა; 61. ბისტრო; 62. მესტია; 63. ნაია; 64. კოკარდა; 65. სტენდი; 66. რაიკინი; 67. არია.

შვეულად: 1. სუდარა; 2. ბეკერი; 3. ჩინარი; 4. ოსტერია; 5. არომატი; 6. სურნამი; 7. მინესოტა; 8. ფიდელიო; 9. აციდოზი; 10. ალიკანტე; 21. ვიოლა; 22. ლაიზა; 23. ზლოტი; 26. ფორა; 27. სახრე; 29. რამაზოტი; 31. ფიჯი; 32. ლარსი; 33. გალა; 34. ალია; 36. სიმი; 38. რაობა; 39. ბლიცი; 40. კრონა; 43. დიდი; 44. ლისტი; 47. ფილე; 48. რაგბი; 49. აბრაზივი; 51. სმეტანა; 52. კაბუკი; 53. პოლაკი; 54. ლუსტრა; 55. რქა; 57. მოემი; 58. ლიტრი; 59. დონია; 61. ბასი.

მარტინიკაპიკაპიტალიონიქიაჩელინილოსიონიანი
დროშაგალიერატომატიანემიამოტორიფინიამორისი

მიხეილ ცაგარელი:

ოქტომბრის ასტროლოგიური პროგნოზი

5-11 ოქტომბრის შუალედში ე.წ. „კოსმოსურმა ქაოსმა" რა სირთულეები შეიძლება წარმოშვას? თვის რომელ მონაკვეთში გამოჩნდება ახალი პერსპექტივები და შესაძლებლობები შემოქმედებისთვის, კარიერისთვის, სულიერ-კულტურული განვითარებისთვის და სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესისთვის? როდის არის კვლავ მოსალოდნელი როგორც ქვეყნის გარეთ, ისე მის შიგნით დაძაბულობა? რა და რა თვისებებს გაამახვილებს ადამიანებში მზის გადანაცვლება ოქტომბრის მესამე დეკადის დასაწყისში სასწორის ზოდიაქოდან ღრიანკალის ზოდიაქოს ნიშანში? დედამიწის ნეგატიურ კოსმოსურ არეალში ხანგრძლივი ყოფნის დროს რა უნდა გაითვალისწინოს თითოეულმა ჩვენგანმა? თევზების ნიშნით დაბადებულის ხასიათი და თვისებები რასთან არის შეუთავსებელი ანდა რა შემთხვევაში მოგვევლინება მშვენიერ ხელმძღვანელად და როდის არის შეუცვლელი? თევზების ნიშნით დაბადებულ თანამშრომელს რა გაუძლიერებს თავდაჯერებულობას ან რა მიაყენებს ფსიქოლოგიურ ტრავმას? — ამ და სხვა საკითხებზე ასტროლოგი მიხეილ ცაგარელი გვესაუბრება.

— ღვინობისთვეში რა ტენდენციებია მოსალოდნელი და როგორია ასტროლოგიური პროგნოზი?

— **ოქტომბრისთვის პირველი დღეებისაგან განსხვავებით, რომელიც მეტად სასიკეთო იყო მნიშვნელოვანი საქმეებისა და ურთიერთობებისთვის, შემდგომი პერიოდი 5-დან 11 ოქტომბრამდე, შესაძლოა, გაცილებით რთული აღმოჩნდეს. დედამიწა** ამჯერად ნაკლებად სასიკეთო კოსმოსური ენერგიების ზეგავლენის ზონაში აღმოჩნდება, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს საქმიანი და შემოქმედებითი აქტიურობის დაქვეითება, რაც, თავის მხრივ, ქმედითუნარიანობას შეასუსტებს; ბიზნესსა და კარიერაზე უარყოფითად აისახება. ასევე პირად და საქმიან კავშირებს, შესაძლოა, პრობლემები შეექმნას, პროცესი დაამუხრუჭოს და არაერთ სფეროში განვითარების ტემპი შეაჩეროს. გარდა ამისა, **კოსმოსურმა ქაოსმა, შესაძლოა, დედამიწაზე სიტუაცია დაძაბოს. ზოგიერთ ქვეყანაში კონფლიქტი წარმოქმნას ან გაამწვავოს. ჩვენს ქვეყანაშიც, შესაძლოა, პოლიტიკური ვითარება არასტაბილური იყოს. არ არის გამორიცხული საპროტესტო აქციები, არეულობები. ასევე, შესაძლოა სხვადასხვა რადიკალურად განწყობილი დაჯგუფებები გააქტიურდნენ. გარდა ამისა, ბევრ ადამიანს შესაძლოა, იმუნიტეტი დაუქვეითდეს, ქრონიკული დაავადებები გაუმწვავდეს. შესაძლოა, ინფიცირებულთა რიცხვმა იმატოს.** დათრგუნვილი ემოციური ფონი დაამძიმებს განწყობას. სოციალურ და საქმიან სფეროებში ურთიერთდამოკიდებულება როგორც ცალკეულ ადამიანთა, ისე ორგანიზაციებს შორის გაუარესდება. **11 ოქტომბრიდან სიტუაცია გამოსწორებას დაიწყებს. ამ შედარებით დადებით პერიოდში დედამიწის ბიოსფეროს მდგომარეობა ჰარმონიული გახდება. თვის ამ მონაკვეთში (21 რიცხვამდე) მეტი პერსპექტივა და შესაძლებლობა გაჩნდება შემოქმედებისთვის და კარიერული აღმასვლისთვის. საქმიანი შეხვედრები, მოხსენებები, განხილვები, სხვადასხვა წრისა თუ აუდიტორიის წინაშე გამოსვლები წარმატებით ჩაივლის და საზოგადოების სულიერ, კულტურულ განვითარებასა და სამეცნიერო-ტექნიკურ პროგრესს ხელს შეუწყობს.** ზოგიერთ თემასთან დაკავშირებით მოლაპარაკება გაადვილდება, ხოლო პრობლემათა ნაწილი ნაკლებაქტუალური გახდება. **21 ოქტომბრიდან სიტუაცია შესაძლოა, ისევ დაიძაბოს — ძველი პრობლემა გართულდეს და ახალი წინააღმდეგობანი გაჩნდეს როგორც დაჯგუფებებს, ისე ცალკეულ ადამიანებს შორის.** არ არის გამორიცხული პოლიტიკური, სოციალური, ეკონომიკური დაძაბულობა როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე სხვადასხვა ქვეყნებს შორის. ასევე მოსალოდნელია დაავადებებისა და ინფიცირების მომატებაც.

— რა და რა თვისებებს გაამახვილებს ადამიანებში ოქტომბრის მესამე დეკადის დასაწყისში მზის გადანაცვლება სასწორის ზოდიაქოდან ღრიანკალის ზოდიაქოს ნიშანში?

— **მზე 23 ოქტომბერს (08.52) გადაინაცვლებს ღრიანკალის ზოდიაქოში და უახლოესი ერთი თვის მანძილზე ადამიანებში გააძლიერებს ორგანიზებულობას, შრომისუნარიანობას, დისციპლინას, ნებისყოფას, ინტუიციას, კოსმოსური კანონზომიერებებით დაინტერესებას, მებრძოლ და უშიშარ სულისკვეთებას და ასევე ეჭვიანობას, სიჯიუტეს, სარკაზმს, პირდაპირობასა და განაწყენებისკენ მიდრეკილებასაც.** ნიშანდობლივია, რომ **ღრიანკალის ზოდიაქოში** მყოფ **მზეს 30 ოქტომბრიდან** ასევე შეუერთდება ენერგიისა და ქმედითუნარიანობის მმართველი პლანეტა **მარსი,** რომელიც ასევე **ღრიანკალის** ნიშანში გადაინაცვლებს. გარდა ამისა, **27 ოქტომბერს** ინტელექტისა და კომუნიკაციების მმართველი პლანეტა **მერკური** რეტროგრადულ (უკუსვლით) მოძრაობას დაიწყებს, ამიტომ თვის ბოლო დღეებში გარკვეულ ცვლილებებს უნდა ველოდოთ. **ამ პერიოდიდან დედამიწა საკმაოდ ხანგრძლივი დროით ნეგატიური კოსმოსური ზემოქმედების არეალში აღმოჩნდება, რის გამოც თითოეულ ჩვენგანს მეტი სიფრთხილე, დაკვირვება და თავშეკავება მართებს.**

ხელმძღვანელი, ხელქვეითი და ურთიერთობის ჰარმონია

— განვაგრძოთ საუბარი იმ რჩევების შესახებ, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ ამა თუ იმ ზოდიაქოს ნიშნით დაბადებულ ხელმძღვანელთან, ხელქვეითთან ან კოლეგასთან ჰარმონიული ურთიერთობის დამყარებისთვის. თევზების ნიშნით დაბადებულთან მიმართებით რას გვირჩევთ?

— **12. თევზების ზოდიაქოს ნიშნით დაბადებულს განმარტოებით ცურვა უყვარს და ეს მოსაზრება საქმესა თუ სამუშაოზეც ვრცელდება.** გარდა ამისა, ის ვერ შეეგუება მკაცრ სამუშაო გრაფიკსა და დისციპლინას, ოფიციალურობასა და რეგლამენტს. ასე რომ, მისი ხასიათი და თვისებები ამგვარი ფირმის თუ საწარმოს ხელმძღვანელის თანამდებობასთან შეუთავსებელია. **თუმცა, თუ საქმიანობა უკავშირდება ხელოვნებას, შემოქმედებას, არატიპურ საქმეს, თავისუფალ სამუშაო გრაფიკს, მაშინ იგი შეიძლება მშვენიერი ხელმძღვანელი აღმოჩნდეს. თევზების** ნიშნით დაბადებული ძალიან მგრძნობიარე და ხათრიანია, ამიტომ გული რომ არ ატკინოს და არ აწყენინოს, თავის ხელქვეითთან საუბრის გაწყვეტაც კი უჭირს და ბოლომდე უსმენს. იმასაც, რაც საქმეს არ უკავშირდება, ის, არც კი შეიმჩნევს და ინტერესით გააგრძელებს ყურებას, მაგრამ ამ დროს მისი აზრები, შესაძლოა, სულ სხვაგან გაფრინდეს. იმ შემთხვევაში, თუ საქმე სერიოზულ ბიზნესს შეეხება, უმჯობესია, **თევზები-ხელმძღვანელის** დაქვემდებარებაში აღმოჩნდნენ ენერგიული, სერიოზული, სტაბილური და დისციპლინირებული ადამიანები, შემოქმედებითობა კი მას საკუთარიც ეყოფა. ამიტომ კრეატიულს, მაგრამ არადისციპლინირებულსა და ზარმაცს იგი მაშინვე გაათავისუფლებს სამსახურიდან. უნდა აღინიშნოს, რომ ნებისმიერ საქმეს **თევზები დიდი პასუხისმგებლობით ეკიდებიან, ამიტომ საკმაოდ მკაცრნი ხდებიან, თუ უხარისხობა ან უპასუხისმგებლობა შეამჩნიეს. ნიშანდობლივია, რომ თევზების ნიჭი და უნარი იმის მიხედვით ვლინდება, თუ სამსახურში რა საქმით არიან დაკავებულნი.** თუ სამსახური არ მოსწონთ, მაშინ სამსახურში მათი სიარული მხოლოდ ფორმალურია და თუ მოსწონთ, მაშინ დიდი პასუხისმგებლობით ეკიდებიან სამუშაოს და მაღალი ხარისხით ასრულებენ. ისინი საქველმოქმედო პროექტებში შეუცვლელნი არიან. მათი მთავარი მიზანი არ არის გამდიდრება, ამიტომ თანხმდებიან იმას, რასაც სთავაზობენ. **სასურველია, რომ თევზების ნიშნით დაბადებული თქვენი თანამშრომელი ხშირად შეაქოთ, რათა თავდაჯერება გაუძლიეროთ, მკაცრი და უხეში შენიშვნებით კი, შესაძლოა, საქმეზე გული აიცრუოს ან ფსიქოლოგიური ტრავმა მიიღოს, რომლისგან გასათავისუფლებლად დრო დასჭირდება.** თუ **თევზების** მუშაობით ვინმე უკმაყოფილოა, ის ამას წინასწარ შეიგრძნობს და შეეცდება, ასეთ ხელმძღვანელს გაეცალოს და მანამდე დატოვოს სამსახური, სანამ წასვლას შესთავაზებენ.

რუბრიკას უძღვება
მარინა მერკვილაძე

4-10 ოქტომბრის ასტროლოგიური პროგნოზი

ვერძი (21.03-20.04)
არაერთგვაროვანი პერიოდია, ამიტომ ეცადეთ, არ გაღიზიანდეთ, რათა კონფლიქტურობამ ურთიერთობები არ გაგიუარესოთ და ავტორიტეტი არ დაგიქვეითოთ. პარტნიორების მიზეზით, შესაძლოა, გეგმები აგერიოთ. მიზნის მისაღწევად მხოლოდ აქტიურობა საკმარისი არ იქნება და შესაძლოა, დამატებითი ცოდნის მიღება მოგიწიოთ. პირად საკითხებთან დაკავშირებით ხშირი იქნება შეხვედრები, უცხოელებთან ურთიერთობა ერთიორად გაზრდის თქვენს პერსპექტივებს.

კურო (21.04-20.05)
ზოგიერთი წამოწყება, შესაძლოა, დროებით დამუხრუჭდეს, რაც დამატებით ძალისხმევას მოგთხოვთ, საქმეების სიუხვის მიუხედავად, სახლსა და ოჯახს მეტ დროს დაუთმობთ. სურვილის მიუხედავად, შესაძლოა, ზოგჯერ ნერვებმაც გიმტყუნონ. მეტად მგრძნობიარე იქნებით. შესაძლოა, პირადი ურთიერთობაც გაიუარესოთ ეჭვიანობისა და სიცრუის გამო. არასიცოცხლისუნარიან ოჯახს კი დანგრევის საშიშროება დაემუქრება.

ტყუპი (21.05-22.06)
ურთიერთობებს იოლად დაამყარებთ და თქვენი საქმიანობის რეკლამირებას შეძლებთ. ახალი სიმაღლეების დასაპყრობად აუცილებელია კვალიფიკაციის ამაღლება. შესაძლოა, ბინის შეცვლა ან გარემონტება მოგიხდეთ. ოჯახის წევრებთან ურთიერთობისას სიხალისე გმართებთ, რადგან თქვენი სიმშვიდე და ჯანმრთელობა ჰარმონიულ გარემოზე იქნება დამოკიდებული. შესაძლოა, ოჯახის რომელიმე წევრს თქვენი დახმარება ან მოვლა დასჭირდეს.

კირჩხიბი (23.06-22.07)
თქვენი ენერგია კლებას იწყებს, რის გამოც განწყობა ხშირად გაგიუარესდებათ. ერთობლივ პროექტებთან დაკავშირებით აუცილებელი გახდება მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება და პასუხისმგებლობის საკუთარ თავზე აღება. საყვარელ ადამიანებს მეტი დრო დაუთმეთ, გართობისა და ფულის ხარჯვის სურვილი იმატებს. მოგზაურობა-მივლინებანი სასიკეთოდ ჩაივლის და იქ დამყარებული ურთიერთობები მომავალში მოგებას მოგიტანთ.

ლომი (23.07-23.08)
კომფორტის, უსაფრთხოებისა და მატერიალური კეთილდღეობის მოთხოვნილება ძალზედ მოგემატებათ. შესაძლოა, დამატებითი სამუშაო ადგილიც აღმოაჩინოთ. მიუხედავად ამისა, სწრაფ შემოსავალს ნუ დახარბდებით. ახლობლებთან ურთიერთობისას პრაგმატულ გათვლებს მოერიდეთ, რათა პირად საკითხებთან დაკავშირებით გაუგებრობები არ გახშირდეს. მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს ჯერ ნუ მიიღებთ. მოგზაურობისას უცნობებთან ზედმეტად დაახლოებას მოერიდეთ.

ქალწული (24.08-23.09)
საქმეთა წარმატება გარემოებებზე იქნება დამოკიდებული. კრიტიკისა და საყვედურების მიმართ მგრძნობიარე იქნებით, რისგანაც პერიოდულად განმარტოება დაგიცავთ. წვრილმანებს ნუ ჩაეძიებით, რათა არავინ არ გააღიზიანოთ. დასკვნის გაკეთებას მეგობრულ ან სასიყვარულო ურთიერთობაში ნუ იჩქარებთ და ნურავისთან იქნებით უხეში. გზებზე გადაადგილებისას სიფრთხილე გამოიჩინეთ, რადგან ტრავმირების ალბათობა მაღალია.

4-10 ოქტომბრის ასტროლოგიური პროგნოზი

სასწორი (24.09-22.10)
საკუთარი საქმის წარმოებისას საბუთებსა და იურიდიულ საკითხებს მეტი ყურადღება მიაქციეთ. გარშემო მყოფებთან არჩევით იურთიერთებთ, რაც თქვენს კონტაქტებს უფრო ნაყოფიერს გახდის. ნათესავებთან ურთიერთდამოკიდებულება გაუმჯობესდება. იდუმალი ცოდნის, ფსიქოლოგიისა და ეზოთერული მეცნიერებების მიმართ ინტერესი გაგიძლიერდებათ. მეგობრული ურთიერთობა კი შესაძლოა, სიყვარულში გადაიზრდოს და დიდხანს გაგრძელდეს.

ღრიანკალი (23.10-22.11)
თქვენი აქტიურობა სამსახურისკენ იქნება მიმართული. შესაძლოა, კოლეგების მხრიდან კონკურენცია იგრძნოთ. იმ ადამიანთა მიმართ, ვისთანაც ურთიერთობა გიწევთ, ყურადღებით იყავით. მოგზაურობა კარგ გამოცდილებას შეგძენთ, რაც მომავალ საქმესა და დასახული მიზნის მიღწევაში დაგეხმარებათ. შეყვარებულთან და ბავშვებთან ეცადეთ, უფრო გულისხმიერი იყოთ, რათა ჰარმონიული ურთიერთობა შეინარჩუნოთ.

მშვილდოსანი (23.11-21.12)
საზოგადოებაში მეტი დრო გაატარეთ, გუნდურად იმუშავეთ. შესაძლოა, სამართლებრივი საკითხების განხილვა ან ხელშეკრულების დადება მოგიწიოთ. დაფარული ინფორმაციის მიღებისას რეალობის შეგრძნებას ნუ დაკარგავთ და ნაჩქარევ გადაწყვეტილებას მოერიდეთ. ტრადიციული მეთოდებით მოქმედება რთულ მომენტში შეცდომებისგან დაგიცავთ. ექსტრავაგანტურ ადამიანთან რომანი სახალისო იქნება, თუმცა, შესაძლოა, ბევრი რამ ილუზიური იყოს.

თხის რქა (22.12-19.01)
გარშემო მყოფებთან უთანხმოება ჯობს, კომპრომისითა და დიპლომატიური გზით მოაგვაროთ. დიდ ხარჯს ერიდეთ. ახალი იმიჯის შექმნისას ჯობს, საკუთარი თავის მიმართ ნაკლებად კრიტიკული იყოთ და რჩევა საყვარელ ადამიანს ჰკითხოთ, კარიერისა და საქმეში წინსვლისთვის რთული დროა. შესაძლოა, ჯანმრთელობის პრობლემამ შეგაწუხოთ. დასვენება-მოგზაურობის კი დრო ნაკლებად გექნებათ, ამიტომ, ეცადეთ, თავისუფალი საათები მაქსიმალურად გამოიყენოთ.

მერწყული (20.01-18.02)
თავს ენერგიულად იგრძნობთ. მიუხედავად ამისა, ეცადეთ, არ გადაიღალოთ და სრულფასოვანი ძილი არ მოიკლოთ, მოვლენათა რეალური შეფასება შინაგანი კრიზისის დაძლევაში დაგეხმარებათ. ბავშვებთან, მშობლებთან და სახლთან დაკავშირებული პრობლემები იმატებს. შესაძლოა, რაიმე საქმე მეუღლესთან ან საქმიან პარტნიორებთან დავის მიზეზი გახდეს. მეგობრებთან ხშირი შეხვედრები და მოგზაურობა სიხალისეს დაგიბრუნებთ.

თევზები (19.02-20.03)
ენერგეტიკა დაგიქვეითდებათ და შესვენება და ძალთა აღდგენა ხშირად დაგჭირდებათ. ეცადეთ, გარშემო მყოფთა აზრი გაითვალისწინოთ და არსებული კავშირები შეინარჩუნოთ, მატერიალურ პრობლემებს ნაკლები ყურადღება მიაქციეთ და ახალი ნივთების შეძენისგან თავი შეიკავეთ. შეყვარებულთან კი შესაძლოა, ყველაფრის ახლიდან დაწყება გახდეს საჭირო. მოგზაურობისას ნაჩქარევი გადაწყვეტილებების მიღებასა და ეჭვიანობას მოერიდეთ.

მიმდინარე კვირის გეომაგნიტური დღეებია 5,6,8 და 10 ოქტომბერი

6 ოქტომბერი – ახალმთვარეობა,
20 ოქტომბერი – სავსემთვარეობა.

რას ურჩევს ასტროლოგი მიხეილ ცაგარელი ზოდიაქოს თორმეტივე ნიშნით დაბადებულებს?

4 ოქტომბერი, ორშაბათი

მზე იმყოფება სასწორის ზოდიაქოში. ამოდის 06.01 საათზე, ჩადის 17.38 საათზე. **მთვარე** ქალწულის ზოდიაქოშია. ამოდის 03.12 საათზე, ჩადის 17.01 საათზე (მთვარის 28-ე დღე იწყება 04.16 საათზე. მე-4 ფაზა). **ტენდენციები:** კარგი დღეა ზემდგომი ორგანოებისთვის ხელმეორედ მიმართვისთვის, საკამათო საკითხების განსახილველად, სასამართლოში სარჩელის შესატანად, ბინის შეცვლისთვის, დალაგება-დასუფთავებისთვის, კარადების მოსაწესრიგებლად, გარეგნობის შეცვლისთვის, სწავლისთვის. შედეგიანი იქნება სახსრების, ნაღვლის ბუშტის, ფილტვების, კუჭ-ნაწლავის მკურნალობა. არ არის სასურველი ქორწინება, სარისკო ქმედებები. ხელი შეეწყობა საფინანსო-საბანკო ოპერაციებს, აუდიტს, პარტნიორული ურთიერთობისას მოიმატებს საკუთარი სიამაყის დაკმაყოფილების სურვილი. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ნაწლავთა სისტემა, კუჭქვეშა ჯირკვალი, ელენთა. **ქვები:** ყვითელი და მწვანე იასპი, მალაქიტი, აქატი, ქრიზოპრაზი. **პოზიტიური დღეა** კუროსთვის, ღრიანკალისთვის. **ნეგატიურია** ტყუპისთვის, მშვილდოსნისთვის.

5 ოქტომბერი, სამშაბათი

მზე იმყოფება სასწორის ზოდიაქოში. ამოდის 06.02 საათზე, ჩადის 17.36 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (16.42) სასწორის ზოდიაქოში. ამოდის 04.24 საათზე, ჩადის 17.27 საათზე (მთვარის 29-ე დღე იწყება 05.44 საათზე. მე-4 ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 12.47 საათიდან 16.42 საათამდე. **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს, ხვალინდელი ახალმთვარეობის წინა დღეს, მოერიდეთ პროვოკაციებს, ახალი საქმის დაწყებას (ძველი დაასრულეთ). კარგი დღეა დალაგება-დასუფთავებისთვის, სწავლისთვის, რემონტისთვის, საბუთების თუ კარადების მოსაწესრიგებლად, მიმოწერისთვის, საფინანსო-საბანკო ოპერაციებისთვის, ვაჭრობისთვის. არ არის სასურველი თხოვნის გარეშე ვინმეს საქმეში ჩარევა, ქორწინება, უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვა, სარისკო ქმედება, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია კუჭქვეშა ჯირკვალი, ელენთა, ნაწლავთა სისტემა. **ქვები:** ყვითელი და მწვანე იასპი, მალაქიტი. **საღამოს** ნეფრიტი, ლაზურიტი, ჟადეიტი. **პოზიტიური დღეა** თხის რქისთვის, თევზებისთვის. **ნეგატიურია** ლომისთვის, სასწორისთვის.

6 ოქტომბერი, ოთხშაბათი

მზე იმყოფება სასწორის ზოდიაქოში. ამოდის 06.03 საათზე, ჩადის 17.34 საათზე. **მთვარე** სასწორის ზოდიაქოშია. ამოდის 05.38 საათზე, ჩადის 17.52 საათზე (მთვარის 30-ე დღე იწყება 07.13 საათზე. **ახალმთვარეობაა,** პიკი — 15.05 საათზე. ამ დროს იწყება I დღე და I ფაზა). **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს **მზისა და მთვარის** შეერთება **სასწორის** ზოდიაქოში განაპირობებს მერყეობას, სულსწრაფობას, კონფლიქტებს, აგრესია-დეპრესიის გამოვლენას, უყურადღებობას, ცდუნებებს, შეცდომებს, ტრავმულავარიულ ტენდენციებს და სხვა ნეგატიურ მოვლენებს, რაც ყველასგან ითხოვს განსაკუთრებულ სიფრთხილესა და წინდახედულებას. არ არის სასურველი გადატვირთვა, ახალი საქმის დაწყება, ხალხმრავალ ადგილას ყოფნა, ზედმეტი სითხის, მარილიანი და ცხარე საკვების მიღება. კარგი დღეა კულტურულ-გასართობი ღონისძიებებისთვის, სამართლიანობის დასაცავად, შემოქმედებისთვის, ინფორმაციის დასამუშავებლად. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ყელი, ენდოკრინული სისტემა, კანი, თირკმლები. **ქვები:** ნეფრიტი, ლაზურიტი, ჟადეიტი, ციტრინი, გიშერი. **პოზიტიური დღეა** ვერძისთვის, ტყუპისთვის, მშვილდოსნისთვის, მერწყულისთვის. **ნეგატიურია** კირჩხიბისთვის, ქალწულისთვის, ღრიანკალისთვის.

7 ოქტომბერი, ხუთშაბათი

მზე იმყოფება სასწორის ზოდიაქოში. ამოდის 06.04 საათზე, ჩადის 17.33 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (18.23) ღრიანკალის ზოდიაქოში. ამოდის 06.52 საათზე, ჩადის 18.19 საათზე (მთვარის მე-2 დღე იწყება 08.45 საათზე. I ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 09.04 საათიდან 18.23 საათამდე. **ტენდენციები:** დღეს შესაძლებელია ახალი პროექტის, ახალი საქმის დაწყება, სადავო საკითხთა დარეგულირება, კომპრომისის მოძიება, პრობლემის მშვიდობიანად, დიპლომატიურად გადაწყვეტა. კარგი დღეა ქორწინებისთვის, შემოქმედებისთვის, პარტნიორული თანამშრომლობისთვის, ავეჯის, მუსიკალური აპარატურის, აქსესუარების შესაძენად, ექიმთან კონსულტაციისა და მკურნალობის დასაწყებად. დღეს სილამაზისა და სიყვარულის მმართველი **პლანეტა ვენერა** გადაინაცვლებს **მშვილდოსნის** ზოდიაქოში, რაც ხელს შეუწყობს უცხოეთში ან უცხოელთან სასიყვარულო ურთიერთობას, პარტნიორულ ურთიერთობაში კი ოპტიმიზმის გაძლიერებას, კომუნიკაბელურობას, მხიარულებას. და ასევე სულსწრაფობას, სარკაზმსა და ეგოიზმსაც. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ყელი, ენდოკრინული სისტემა, თირკმლები. **ქვები:** ნეფრიტი, ლაზურიტი, ჟადეიტი, აკვამარინი, ფირუზი. **პოზიტიური დღეა** ლომისთვის, სასწორისთვის. **ნეგატიურია** კუროსთვის, თხის რქისთვის, თევზებისთვის.

8 ოქტომბერი, პარასკევი

მზე იმყოფება სასწორის ზოდიაქოში. ამოდის 06.05 საათზე, ჩადის 17.31 საათზე. **მთვარე** ღრიანკალის ზოდიაქოშია. ამოდის 08.09 საათზე, ჩადის 18.49 საათზე (მთვარის მე-3 დღე იწყება 10.19 საათზე. I ფაზა). **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს სასიკეთოა ცხოვრებაში რაიმე ცვლილების შეტანა, ფიზიკური აქტივობა. აჩუქეთ რაიმე ახლობელს მიზეზის გარეშე. კარგი დღეა საკუთარ ღირსებებში გასარკვევად, თვითშემეცნებისთვის, კომპეტენტურობის გამოსავლენად, დაცვითი სიგნალიზაციის დასაყენებლად, ავტომანქანის ყიდვა-გაყიდვისთვის, რეცხვისთვის, რემონტისთვის, კოსმეტიკური პროცედურებისთვის, სამეცნიერო კვლევისთვის. ყურადღება გმართებთ, რომ ინტრიგებისა და ხრიკების მსხვერპლი არ აღმოჩნდეთ. არ არის სასურველი ახალი საქმის დაწყება, მგზავრობა, ბინის შეცვლა, სესხის აღება, სოცუზრუნველყოფისა და სადაზღვევო ორგანიზაციასთან ურთიერთობა, სხივური თერაპია, ინტიმური კონტაქტები. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია შარდსასქესო სისტემა. **ქვები:** ოპალი, ონიქსი, მალაქიტი, ზურმუხტი, იასპი. **პოზიტიური დღეა** ქალწულისთვის, ღრიანკალისთვის. **ნეგატიურია** ვერძისთვის, ტყუპისთვის.

9 ოქტომბერი, შაბათი

მზე იმყოფება სასწორის ზოდიაქოში. ამოდის 06.06 საათზე, ჩადის 18.29 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (19.25) მშვილდოსნის ზოდიაქოში. ამოდის 09.28 საათზე, ჩადის 19.24 საათზე (მთვარის მე-4 დღე იწყება 11.57 საათზე. I ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 10.06 საათიდან 19.25 საათამდე. **ტენდენციები:** კარგი დღეა რთული საკითხების გადასაწყვეტად, სამწერლო-სალიტერატურო მოღვაწეობისთვის, თვითშემეცნებისთვის, კომპეტენტურობის გამოსავლენად, კონტაქტებისთვის, მანქანის ყიდვა-გაყიდვისთვის. ყურადღება გმართებთ, რათა ინტრიგებისა და ხრიკების მსხვერპლი არ გახდეთ. არ არის სასურველი მგზავრობა, ახალი საქმის დაწყება, თანამშრომლის მიღება, ინტიმური კონტაქტები, ბინის შეცვლა, სესხის აღება, ნოტარიუსთან საბუთების გაფორმება, სოციალური და სადაზღვევო ორგანიზაციებთან ურთიერთობა. **ჯანმრთელობა:** შედეგიანი იქნება ყელყურ-ცხვირისა და კბილების მკურნალობა. დასუსტებულია შარდსასქესო სისტემა, ღვიძლი. **ქვები:** ოპალი, ტოპაზი, ონიქსი, ზურმუხტი, ფირუზი. **პოზიტიური დღეა** კუროსთვის, კირჩხიბისთვის, თხის რქისთვის, თევზებისთვის. **ნეგატიურია** ლომისთვის, სასწორისთვის, მშვილდოსნისთვის, მერწყულისთვის.

10 ოქტომბერი, კვირა

მზე იმყოფება სასწორის ზოდიაქოში. ამოდის 06.08 საათზე, ჩადის 17.28 საათზე. **მთვარე** მშვილდოსნის ზოდიაქოშია. ამოდის 10.45 საათზე, ჩადის 20.06 საათზე (მთვარის მე-5 დღე იწყება 13.33 საათზე. I ფაზა). **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** სასიკეთოა ლოცვა, მედიტაცია. კარგი დღეა საკუთარ ღირსებებში გასარკვევად, მოგზაურობისთვის და მგზავრობისთვის, მეგობრულ-ნათესაური კონტაქტებისთვის, სტრატეგიული გეგმების დასახვისთვის, უცხოელებთან ურთიერთობისთვის, სპორტული ვარჯიშისა და ღონისძიებებისთვის, სუნთქვითი ვარჯიშებისთვის. ორგანიზმი მიმართულია თვითწმენდისკენ, ამიტომ ზედმეტ საკვებს ნუ მიიღებთ. არ არის სასურველი გადატვირთვა, ალკოჰოლური სასმელების მიღება, მოსავლის აღება, ხილის კრეფა. ხელი შეეწყობა საზოგადოებრივ აქტიურობას, ამავდროულად, ბავშვებს ქუჩაში გადაადგილებისას მეტი ყურადღება მიაქციეთ. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ღვიძლი, ნაღვლის ბუშტი, მენჯ-ბარძაყის ძვალი, საზარდული. **ქვები:** ფირუზი, საფირონი, ლაზურიტი, ქარვა, იაგუნდი. **პოზიტიური დღეა** ვერძისთვის, ტყუპისთვის. **ნეგატიურია** ქალწულისთვის, ღრიანკალისთვის.

ელის

უნიკალური კრემი და სასწაულმოქმედი სამკურნალო მალამო

თბილისი, ფალიაშვილის 81, ვაკის პარკთან
599-22-59-09

თქვენი სილამაზისა და ჯანმრთელობისთვის!

ქალბატონი ელი ამაშუკელის საგვარეულო მალამო 14 წელია, უამრავ ადამიანს კურნავს. ჩვენმა უამრავმა პაციენტმა დაამარცხა ძალზე ვერაგი სახსროვანი დაავადებები. შეიმსუბუქეთ მტანჯველი ტკივილები და უარი თქვით ნემსებზე, მედიკამენტებზე, ჰორმონებზე და უშედეგო მკურნალობაზე, გადაყრილ ფულზე.

აჩერებს ართრიტის, ართროზის, კოქსართროზისა და ოსტეოპოროზის (და სხვა) **პროცესს ძალიან ეფექტურად; აქრობს ანთებას თიაქარის დროს და უბრუნებს სახსარს ქმედითუნარიანობას; კურნავს მუხლის სახსროვან პათოლოგიებს და ხსნის ტკივილს; კვებავს სახსარსა და ძვალს; აფერხებს სითხის ჩანლევას; ხსნის შეშუპებასა და დასიებას; აცხრობს ვენების ანთებით პროცესს; აჩქარებს გაბზარული ძვლის აღდგენას; ამაგრებს ქსოვილებს და მყესებს; აუმჯობესებს კანის სტრუქტურას და მასაჟის ფონზე ერევა ცელულიტს; ხდის კანს ელასტიკურს; შეიცავს უამრავ ვიტამინსა და მინერალს.**

მალამო არის ქართული საგვარეულო რეცეპტი ბუნებრივი კომპონენტებით.

იმედის კლინიკა

თბილისი, დიდი დიღომი, მირიან მეფის 10ა
imediclinic.com

* ორსულ ქალთა კონსულტაცია
* სამშობიარო სახლი
* პედიატრიული კლინიკა
* გინეკოლოგიური დეპარტამენტი

პროფესიონალიზმი, უახლესი აპარატურა, ოჯახური გარემო

სამშობიარო:
032 229-56-50
პედიატრიული კლინიკა:
032 223-85-80

მამაკაცების საყურადღებოდ!

თუ თქვენ გაწუხებთ პოტენციის დაქვეითება ან სხვა მამაკაცური პრობლემები — ჩვენთან თბილისის ბალნეოლოგიურ სპა კურორტში უახლესი მეთოდით ხდება ამ პრობლემების მკურნალობა.

ჩვენთან არსებული აპარატ BTL Shockwave therapy-ის გამოყენებით ძალიან მაღალეფექტურად ხდება შედეგის მიღწევა დაავადებების მკურნალობისას:

1. მამაკაცური პოტენციის დაქვეითება (ერექციული დისფუნქცია);
2. ქრონიკული პროსტატიტები;
3. პეირონის დაავადება (სასქესო ასოს გამრუდება).

ყოველგვარი ოპერაციული ჩარევისა და მედიკამენტოზური თერაპიის გარეშე, სპეციალიზირებული აპარატის მეშვეობით დარტყმითი ტალღებით ხდება დახშული სისხლძარღვებისა და დაზიანებული ქსოვილების აღდგენა. ჩვენ გთავაზობთ არა ერთჯერად დახმარებას, არამედ სრულ განკურნებას. 7–8 პროცედურის შემდეგ შედეგი გასაოცარია!!!

ქ.თბილისი, გორგასლის № 9 (აბანოთუბანი). სამუშაო საათები 10:00-დან 22:00-მდე.
032 243 90 90, 595-090-033

მაღაზია «ბუკვიცა»

ყიდულობს და ყიდის რუსულ და ქართულ ანტიკვარულ წიგნებს, დაბეჭდილს 1945 წლამდე.

მისამართი: დ.უზნაძის №15, ქურდიანის №2.
574-73-46-96, 243-01-17
555-68-82-90

კუნძული ვესტინდოეთში	პატარა სატვირთო სამგზავრო მანქანა	მიყენებული ზიანის ფარდი სასჯელის ზომა	ქართველი მწერალი	მდინარე აფრიკაში	მსახიობი ოჩისი ...

გაზაფხულის თვე	სახის ნაწილი	თანხა, ფული, ქონება	ფრჩხილის ბუდის ანთება	იტალიელი მოქანდაკე	ერთგვარი სურნელოვანი წყალი	ქართ. ა-ს სახელი



თარაზულად: 3. პატარა ჩიტი, ჩიტუნია; 7. იტალიური საიდუმლო დამნაშავე ორგანიზაცია; 11. ოთახის ძაღლის ჯიში; 12. დარბაზობა; 13. საკაფე იარაღი; 14. ნესტიანი, წყლით გაჟღენთილი; 15. ახალშემოსული, ქორფა ხილი და ბოსტნეული; 16. ციხეში ოთახი პატიმრისათვის; 17. სასვენი ნიშანი; 18. სიმებიანი მუსიკალური საკრავის კორპუსის ნაწილი; 19. ქართველი ექსმოჭიდავე. 20. ერთგვარი საჭმელი სოკო; 21. დიპლომატიური კურიერის დაბეჭდილი საფოსტო ტომარა; 24. თხელი ტალახი, ლაფი; 25. ზევითა, ზედა (ძვ.); 26. რისამე ღირებულება; 28. გუბე; 30. მდინარე სამხრეთ ამერიკაში; 31. შოკოლადის ბრტყელი სწორკუთხა ნაჭერი; 33. ქვესკნელის ქალღმერთი ბერძნულ მითოსში; 35. შავმოწითალო ცხენი; 36. ბრაზილიური ცეკვა; 37. ყავის ნაირსახეობა; 41. ლითონის ძველი ნივთები; 42. ფრანგ მეფეთა სახელი; 43. ინდოეთის დედაქალაქი; 45. იაპონური ავტომობილი; 46. დერეფანი; 47. ფილმის გადასაღები ლენტი; 50. ამხანაგი; 51. საბეჭდი საწარმო; 52. წვრილი სისხლძარღვი; 56. აღვირის ნაწილი; 57. ფრანგი ფერმწერი; 59. დასტურის სიტყვა; 60. ლოდსატყორცნი მანქანა ძველად; 61. „სწრაფი“ კაფე; 62. რაიონული ცენტრი სვანეთში; 63. ინდური კობრა; 64. ლითონის ნიშანი ფორმის ქუდზე; 65. საგამოფენო დაფა; 66. რუსი სატირიკოსი მსახიობი; 67. საოპერო სოლო.

შვეულად: 1. მიცვალებულის გადასაფარებელი ქსოვილი; 2. გერმანული როიალი; 3. ალვის ხე; 4. პატარა სასადილო იტალიაში; 5. კეთილსურნელება; 6. სამხრეთ ამერიკის ქვეყანა; 7. აშშ-ის შტატი; 8. ბეთჰოვენის ოპერა; 9. მჟავების ჭარბი შემცველობა სისხლში; 10. ქალაქი ესპანეთში; 21. ვიოლინოს წინაპარი; 22. ამერიკელი მომღერალი ... მინელი; 23. პოლონეთის ფული ევრომდე; 26. უპირატესობის მიცემა სუსტი მოწინააღმდეგისათვის; 27. საქონლის გასარეკი ჯოხი; 29. იტალიელი მომღერალი; 31. სახელმწიფო წყნარ ოკეანეში; 32. საკონტროლო-გამშვები პუნქტი საქართველო-რუსეთის საზღვარზე; 33. დიდი კონცერტი; 34. ქართული გაზეთი; 36. საკრავზე გაბმული მავთული; 38. რისამე არსი, შინაარსი; 39. სწრაფად გათამაშებული ჭადრაკის პარტია; 40. ხის ქოჩორი, ვარჯი; 43. ბრაზილიელი ექსფეხბურთელი; 44. უნგრელი კომპოზიტორი; 47. რბილი, უძვლო ხორცი; 49. სპორტის სახეობა; 49. დიდი სიმტკიცის ნივთიერება — გამოიყენება ლითონის ზედაპირის დასამუშავებლად; 51. ჩეხი კომპოზიტორი; 52. იაპონური თეატრი; 53. ამერიკელი რეჟისორი; 54. ჭაღი; 55. იგივეა, რაც ყანწი; 57. ინგლისელი მწერალი; 58. სითხის საზომი ერთეული; 59. მიმართვა ქალისადმი ესპანეთში; 61. კაცის სასიმღერო ხმა.

კროსვორდისა და ლენტვორდების პასუხები იხ. 29-ე გვერდზე

ალაში, ბაირაღი	მამლების ჩხუბი	პომიდვრის წვენი	სისხლ-ნაკლულობა	ძრავა	გოშია	ინგლისელი მხატვარი

მატერიის ძირი-თადი ფორმა	ფრანგი ფერმწერი	ლირიკული პოეზიის ბერძნ. მუზა	ისტორიული მოვლენების ქრონოლოგიური ჩანაწერი	იაპონელი მწერალი	წყალქვეშა კლდე	ქურციკი	მე-7 ნოტი

ვარსკვლავები (არ) ხუმრობენ...

- სასიამოვნო, სასიკეთო დღე.
- პლანეტების ზეგავლენა არაკეთილსასურველია. მნიშვნელოვანს ნურაფერს მოიმოქმედებთ და ნურც ახალ საქმეს წამოიწყებთ.
- მოთმინება, თავშეკავება და განსჯის უნარი გამოიჩინეთ.
- ნურავის ენდობით, შეიძლება მოგატყუონ. სიფრთხილე გამოიჩინეთ მეგობრებთან და ბავშვებთან ურთიერთობაში.
- მოიწყვეთ პირადი ცხოვრება, დახვეწეთ ინტიმური ურთიერთობები, ყველაფერს შემოქმედებითად მიუდექით.
- მოვლენათა უეცარი შემობრუნება, ფრიად პერსპექტიული წინადადებები გელით.
- მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, პროფესიული წარმატებები.
- მოერიდეთ ურთიერთობას უფროსობასთან და იმ ადამიანებთან, რომელთაც დიდი ზეგავლენა აქვთ თქვენზე. ნუ შეეცდებით, უფრო სოლიდურად გამოიყურებოდეთ.
- რთულ მომენტში დახმარებისათვის მეგობრებს, თანატოლებსა და ახლობლებს მიმართეთ.
- ნუ გარისკავთ. გაუფრთხილდით ჯანმრთელობას.
- შესაძლოა, გქონდეთ სასიამოვნო და საჭირო შენაძენი.



- რეკომენდებულია ინიციატივისა და აგრესიულობის გამოვლენა.
- შრომისუნარიანობის ამაღლება. შედეგი დიდად არის დამოკიდებული თქვენს შრომისმოყვარეობაზე.
- კარგი სიახლენი, საუკეთესო პერსპექტივა და სასიხარულო მოვლენები გელით.
- მოერიდეთ კამათსა და კონფლიქტებს. უარი თქვით ალკოჰოლურ სასმელებზე.
- წარმატებას გიქადით ნებისმიერი სახის მგზავრობა. ენდეთ საკუთარ ინტუიციას.
- სოლიდურ, ცნობილ ხალხთან და უფროსობასთან კონტაქტი სარგებელს მოგიტანთ.
- ნუ გაგიტაცებთ პირადი ცხოვრება და შემოქმედება. უფრთხილდით იმედგაცრუებას.
- შეძლებისდაგვარად გადადეთ მგზავრობა. მოერიდეთ ჰიპნოზიორებთან და ექსტრასენსებთან ურთიერთობას.
- შეგიძლიათ ცოტა გადაჰკრათ კიდეც. სასიამოვნოა პრეზენტაციებსა და პრემიერებზე დასწრება.
- გაფრთხილდით კოლეგებთან, ნათესავებთან და მეზობლებთან ურთიერთობისას.
- იქონიეთ კონტაქტი ბუნებასთან, მოუარეთ შინაურ ცხოველებს. იყავით კეთილნი და გულმოწყალენი.

დაარსებულია 1992 წლის 3 მარტს
დამოუკიდებელი და ზეპარტიული
ასავალ დასავალი
2021 წლის 4-10 ოქტომბერი №41 (1401)
გამოდის ორშაბათობით
ISSN 2233-3800
9 772233 380006

მედიაჰოლდინგი "ასავალ-დასავალი". საგამომცემლო სახლი "ასავალ-დასავალი"
სარედაქციო კოლეგია

აზრი დაცულია აბსოლუტური პრივილეგიით. ფაქტების სიზუსტეზე პასუხისმგებელ ავტორთა განწყობა გადამოწმებას არ ექვემდებარება. მასალის დაუბეჭდაობა არ მოტივირდება.

წერილები გამოგზავნეთ მისამართზე: **თბილისი, 0160, „ასავალ-დასავალი“.**
ტელეფონები: **215-25-25; 215-35-35; (+995) 570-50-50-50; (+995) 570-50-50-70**
„ასავალ-დასავალის“ ვებ-გვერდი ინტერნეტში: **www. asavali.ge** ან **www. asdas.ge**
ელ-ფოსტა: **mail@asavali.ge** ოფიციალური გვერდი ფეისბუქზე:
www. facebook.com/Asavali.ge გაზეთი დაბეჭდილია **„ასავალ-დასავალის“ სტამბაში.**



გაზეთი გამოდის COVID-19-ის ბიოტექნიკურ-დივერსიული პანდემიის ხანაში